



# PRIJEVOD - VERZIJA 2.0

**Za korištenje ovog prijevoda izvan potreba projekta "Pilot plan upravljanja rijekom Savom" potrebno je dobiti prethodnu saglasnost konsultantskog tima ([info@savariver.net](mailto:info@savariver.net))**

## ZAJEDNICKA STRATEGIJA IMPLEMENTACIJE ZA OKVIRNU DIREKTIVU O VODAMA (2000/60/EC)

### Vodic br. 4

Identifikacija i odredivanje jako izmijenjenih i vještackih vodnih tijela

**Izradila Radna Grupa 2.2 - HMWB**

Iskljucenje odgovornosti:

Ovaj tehnicki dokument razvijen je kroz program saradnje uključujući Evropsku Komisiju, sve Države Clanice, Države Kandidate, Norvešku i druge stakeholder-e i Ne-Vladine Organizacije. Dokument treba posmatrati u svjetlu postignutog neformalnog konsenzusa o najboljim praksama dogovorenim od strane svih partnera. Ipak, Dokument ne mora nužno predstavljati zvanicnu, formalnu poziciju bilo kojeg od partnera. Zbog toga, stanovišta izražena u dokumentu ne moraju nužno predstavljati stanovište Evropske Komisije.

*Europe Direct je služba koja vam pomaže da nadete odgovore*

*na vaša pitanja o Evropskoj Zajednici*

**Novi besplatni telefonski broj:**

**00 800 6 7 8 9 10 11**

Veliki dio dodatnih informacija o Evropskoj Zajednici dostupan je na Internetu.

Može se pristupiti preko Europa servera (<http://europa.eu.int>).

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003

ISBN 92-894-5614-0

SSN 1725-1087

© European Communities, 2003

Reprodukcia je dozvoljena pod uslovom da je izvor priznat.

## Predgovor

Države Clanice EU, Norveška i Evropska Komisija su zajednicki razvili Zajednicku strategiju za podršku implementacije Direktive 2000/60/EC uspostavljajući okvir za aktivnosti Zajednice u oblasti politike voda ([Okvirna Direktiva o Vodama](#)). Glavni cilj ove strategije je da se dozvoli koherentna i harmonizirana implementacija ove Direktive.

Fokus je na pitanjima metodologija vezanih za zajednicko razumijevanje tehnickih i naucnih implikacija [Okvirne Direktive o Vodama](#).

Jedan od glavnih srednjeročnih ciljeva ove strategije je izrada zakonski neobavezujućih i praktičnih Vodica za razlicita tehnicka pitanja Direktive.

Ovi Vodici su namjenjeni onim strucnjacima koji neposredno ili posredno primjenjuju Okvirnu Direktivu o Vodi u riječnim slivovima. Struktura, prezentacija i terminologija je tako prilagodena potrebama strucnjaka, te je formalni, pravni jezik izbjegavan koliko god je to bilo moguce.

U kontekstu gore navedene strategije, u aprilu 2000 je oformljena nezvanicna radna grupa pod nazivom HMWB WG 2.2, koja je posvećena identifikaciji i određivanju jako modifikovanih i vještackih vodnih tijela u sklopu implementacije [Okvirne Direktive o Vodama](#). Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemacka (zajedno predsjedavaju) su odgovorni za sekreteriat i koordinaciju Radne grupe koja je sastavljena od predstavnika 12 Zemalja članica i Norveške, kao i stakeholder-a i ogranicenog broja predstavnika zemalja pristupnica.

Ovaj Vodic je djelo gore navedene Radne grupe. Sadrži glavne rezultate aktivnosti i diskusija HMWB radne grupe koje su se dogodile od aprila 2000. Gradi se na 34 studije slučaja i na ulaznim i povratnim informacijama brojnih strucnjaka i stakeholder-a, koji su bili uključeni u tok procesa izrade Vodica putem sastanaka, radionica, konferencija ili elektronskih komunikacijskih medija, neobavezujući ih na bilo koji nacin sa njegovim sadržajem .

Mi, direktori voda Evropske Unije, Norveške, Švicarske i zemlje koje su se prijavile za pristupanje EU, smo proučili i prihvatali ovaj Vodic na našem neformalnom sastanku kojim je predsjedavala Danska u Kopenhagenu (21/22 November 2002). Željeli bi da se zahvalimo svim učesnicima Radne grupe i, pogotovo, vodama, Martinu Marsdenu (Scottish Environment Protection Agency, UK), Dr. Davidu Forrowu (Environment Agency of England & Wales, UK), Dr. Ulrichu Irmeru and Dr. Bettini Rechenberg (Umweltbundesamt, D), za pripremu ovog visoko kvalitetnog dokumenta.

Mi smo uvjereni da će ovaj i ostali Vodici, koji su izrađeni prema Zajednickoj strategiji implementacije, igrati ključnu ulogu u procesu implemenacije Okvirne Direktive o vodama.

Ovaj Vodic je „živi“ dokument koji će trebati neprestano usavršavati i ažurirati u skladu sa stecenim iskustvima svih zemalja unutar Evropske Unije i šire. Mi se slažemo, međutim, da ovaj dokument bude javno dostupan u sadašnjoj formi kako bi ga prezentovali široj javnosti kao osnov za dalji kontinuirani rad na implementaciji.

Pored ovoga, mi pozdravljamo to što je nekoliko volontera preuzeo na sebe obavezu da ispitaju ovaj i ostale dokumente u takozvanim pilot riječnim slivovima cijele Evrope u toku 2003 i 2004 kako bi osigurali da su Vodici primjenjivi u praksi.

Mi takođe sebe obavezujemo da ćemo uraditi procjenu i odluciti po potrebi da se izvrše recenzije ovih dokumenta nakon pilot testiranja i prvih iskustava stecenih u pocetnoj fazi implementacije.

## Sadržaj

<b>SADRŽAJ .....</b>	<b>3</b>
<b>LISTA TABELA.....</b>	<b>5</b>
<b>SKRACENICE.....</b>	<b>6</b>
<b>1 STRUKTURA DOKUMENTA.....</b>	<b>1</b>
<b>2 PRIMJENA DIREKTIVE: POSTAVKA PROBLEMA.....</b>	<b>2</b>
2.1 DECEMBAR 2000: PREKRETNICA ZA POLITIKU VODA.....	2
2.2 OKVIRNA DIREKTIVA O VODAMA: NOVI IZAZOVI U POLITICI EU VODA .....	2
2.3 ŠTA JE URAĐENO DA SE PODRŽI IMPLEMENTACIJA? .....	5
2.4 UVOD- VODIC: ZAŠTO? .....	8
<b>3 HMWB I AWB U OKVIRNOJ DIREKTIVI O VODAMA.....</b>	<b>10</b>
3.1 VAŽNOST VJEŠTACKIH I JAKO IZMIJENJENIH VODNIH TIJELA U IMPLEMENTACIJI OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA .....	10
3.2 VEZE SA OSTALIM RADNIM GRUPAMA ZAJEDNICKE STRATEGIJE IMPLEMENTACIJE.....	14
<b>4 POSTEPENI PRISTUP KOD ODREDIVANJA HMWB I AWB.....</b>	<b>17</b>
<b>5 KORACI KOJI VODE DO PRIVREMENE IDENTIFIKACIJE HMWB .....</b>	<b>22</b>
5.1 UVOD .....	22
5.2 IDENTIFIKACIJA VODNOG TIJELA (KORAK 1).....	22
5.3 DA LI JE VODNO TIJELO VJEŠTACKO (KORAK 2)? .....	23
5.4 ODABIR (Korak 3) .....	24
5.5 ZNACAJNE PROMJENE U HIDROMORFOLOGIJI (Korak4).....	24
5.6 VJEROVATNOCA NEISPUNJAVANJA DOBROG EKOLOŠKOG STATUSA - GES- (Korak 5).....	25
5.7 DA LI JE VODNO TIJELO ZNACAJNO IZMJENILO KARAKTER USLJED FIZICKIH IZMJENA IZAZVANIH LJUDSKIM AKTIVNOSTIMA (Korak 6)? PRIVREMENA IDENTIFIKACIJA HMWB .....	27
<b>6 TEST KOJI VODI KA ODREĐIVANJU HMWB (KORACI 7 - 9).....</b>	<b>32</b>
6.1 TAJMING (VREMENSKI RASPORED) TESTOVA ZA ODREĐIVANJE .....	32
6.2 ODREĐIVANJE JE OPCIONALNO I ITERATIVNO .....	32
6.3 TESTOVI ZA ODREĐIVANJE.....	33
6.4 TEST ZA ODREĐIVANJE 4(3)(a) (Korak7) .....	35
6.5 TEST ZA ODREĐIVANJE U SKLADU SA CLANOM 4(3)(b) (Korak 8) .....	39

6.6	ODREĐIVANJE HMWB U 2008 (Korak 9).....	43
6.7	VODIC ZA METODE PRIMJENJIVANJA TESTOVA ZA ODREĐIVANJE 4(3)(a) i (b) (za korake 7 i 8).....	44
6.8	ODREĐIVANJE VJEŠTACKIH VODNIH TIJELA (awb)(Korak 9).....	47
<b>7</b>	<b>REFERENTNI USLOVI I OKOLIŠNI CILJEVI HMWB I AWB (KORAK 10 I 11) .....</b>	<b>49</b>
7.1	UVOD .....	49
7.2	USPOSTAVLJANJE MAKSIMALNOG EKOLOŠKOG POTENCIJALA - MEP (Korak 10).....	49
7.3	USTANOVLJAVANJE DOBROG EKOLOŠKOG POTENCIJALA - GEP (Korak 11) .....	56
7.4	IZVJEŠTAVANJE I KARTIRANJE ZA HMWB I AWB.....	57
<b>8</b>	<b>CROSS-CUTTING PITANJA I STANOVIŠA.....</b>	<b>59</b>
8.1	PREGLED MJERA I NJIHOVIH CIJENA U PROCESU ODREĐIVANJA HMWB I AWB .....	59
8.2	VREMENSKI RASPORED CIKLUSA PLANIRANJA PRVOG RIJECNOG BAZENA.....	61
8.3	HMWB I AWB U BUDUCIM RBMP CIKLUSIMA .....	62
8.4	ZAKLJUCCI I STANOVIŠTA .....	66
<b>9</b>	<b>LISTA REFERENCI .....</b>	<b>67</b>
	<b>ANEKS I – GLOSAR (RIJECNIK TERMINA) .....</b>	<b>69</b>
	<b>ANEKS II – HMWB I PLAN UPRAVLJANJA RIJECNIM SLIVOM (PRVI CIKLUS).....</b>	<b>71</b>
	<b>ANEKS III - ELEMENTI HMWB U WFD (ORIGINALNI TEKST).....</b>	<b>72</b>
	<b>ANEKS IV - LISTA CLANOVA RADNE GRUPE .....</b>	<b>88</b>
	<b>ANEKS V – LISTA STUDIJA SLUCAJA SA KONTAKT DETALJIMA.....</b>	<b>96</b>
	<b>ANEKS VI – IZVJEŠTAJI STUDIJE SLUCAJA .....</b>	<b>101</b>

## **Lista Tabela**

Tabela 1: Pregled glavnih specifičnih upotreba, fizickih izmjena i uticaja .....	29
Tabela 2: Preliminarni vodic za odabir metoda testa iz Clana 4(3)(a).....	45
Tabela 3: Preliminarni vodic za odabir metoda za test iz Clana 4(3)(b) t.....	46
Tabela 4: Pregled mjera i troškova u cjelokupnom procesu identifikacije i odredivanja HMWB i AWB.....	60

## **Lista Slika**

Slika 1: Koraci u identifikaciji i procesu odredivanja HMWB i AWB.....	18
Slika 2: Koraci koji vode do privremene identifikacije jako izmijenjenog vodnog tijela HMWB .....	22
Slika 3: Primjer 1, nema dalje podjele vodnog tijela.....	30
Slika 4: Primjer 2, dalja podjela vodnog tijela .....	31
Slika 5: Primjer 3, Nema podjele vodnog tijela.....	31
Slika 6: Koraci koji vode do odredivanja HMWB (koraci 7-9) .....	34
Slika 7: Proces definisanja MEP-a (koraci 10.1 – 10.4).....	50
Slika 8: Primjer koji prikazuje pretvaranje jednog ušca u slatkovodno jezero.....	50
Slika 9: Primjer za odabir elemenata kvalitete za MEP (s 10.1).....	52
Slika 10: Sistem Izvještavanja.....	58
Slika 11: Glavni krajnji rokovi u vremenskom rasporedu za identifikaciju i odredivanje HMWB i AWB u prvom ciklusu planiranja.....	62
Slika 12: Razmatranje HMWB u toku drugog Plana upravljanja riječnim slivom.....	65

## Skracenice

<b>A</b>	Austrija
<b>AWB</b>	Vještačko vodno tijelo/tijela
<b>B</b>	Belgija
<b>COAST</b>	Radna grupa 2.4 Tipologija i klasifikacija Tranzicijskih i obalnih voda
<b>CIS</b>	Zajednicka Strategija Implementacije/ Common Implementation Strategy
<b>D</b>	Njemacka
<b>Designation Test 4(3)(a) / (b)</b>	Test odredivanja prema Članu 4(3)(a) / (b) Okvirne Direktive o Vodama / Designation test
<b>E</b>	Španija
<b>EC</b>	Evropska Komisija
<b>EEB</b>	Evropski Okolišni Biro /European Environmental Bureau
<b>EQR</b>	Omjer ekološkog kvaliteta / Ecological Quality Ratio
<b>ES</b>	Ekološki Status
<b>EU</b>	Evropska Unija
<b>EUREAU</b>	Evropska unija nacionalnih udruženja komunalnih preduzeca /European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water Services
<b>EURELECTRIC</b>	Sindikat elektro industrije
<b>E&amp;W</b>	Engleska & Wales, UK
<b>F</b>	Francuska
<b>FFH</b>	Fauna Flora Habitat Directive/Direktiva o staništima, fauni i flori
<b>GEP</b>	Dobar ekološki potencijal/Good Ecological Potential
<b>GES</b>	Dobar ekološki status /Good Ecological Status
<b>GIS</b>	Radna grupa 3.0 o Geografskim informacionim sistemima
<b>GR</b>	Grcka
<b>HES</b>	Visoki ekološki status / High Ecological Status
<b>HMWB</b>	Jako izmjenjeno vodno tijelo-a /Heavily Modified Water Body/Bodies
<b>IMPRESS</b>	Radna grupa 2.1 Analiza pritisaka i uticaja
<b>km</b>	Kilometar
<b>km<sup>2</sup></b>	Kvadratni kilometar
<b>MEP</b>	Maksimalni ekološki potencijal/ Maximum Ecological Potential
<b>MS</b>	Država clanica

<b>NGO</b>	Nevladina organizacija /Non Governmental Organisation
<b>NI</b>	Sjeverna Irska /Northern Ireland, UK
<b>NL</b>	Nizozemska /Netherlands
<b>NO</b>	Norveška/ Norway
<b>PA</b>	Fizicka izmjena /Physical Alteration
<b>POM</b>	Program Mjera
<b>RBD</b>	Vodno područje/River Basin District
<b>RBMP</b>	Plan upravljanja rijecnim slivom/River Basin Management Plan
<b>RHS</b>	Pregled rijecnog staništa , UK/ River Habitat Survey, UK
<b>REFCOND</b>	Radna grupa 2.3 Referetni uslovi za površinske i vode unutar zemlje
<b>S</b>	Švedska
<b>SCG</b>	Strateško-koordinaciona grupa /Strategic Co-ordination Group
<b>Scot</b>	Škotska, UK
<b>SF</b>	Finska
<b>UK</b>	Ujedinjeno Kraljevstvo/United Kingdom
<b>WATECO</b>	Radna grupa 2.6 Ekonomske Analize
<b>WFD</b>	Okvirna Direktiva o Vodi/Water Framework Directive
<b>WG</b>	Radna grupa /Working Group
<b>WWF</b>	Svjetski fond svijeta divljine za prirodu/World Wildlife Fund for Nature

## 1 Struktura dokumenta

- **Odjeljak 1** upoznaje citaoca sa svrhom i kljucnim ciljevima [Okvirne Direktive o Vodama](#) i opisuje šta je uradeno da se podrži primjenjivanje Direktive. Za ovu svrhu, odjeljak opisuje razvoj Zajednicke strategije implementacije i uspostavljanje CIS Radne grupe (WG) 2.2 za HMWB (jako izmijenjena vodna tijela), aktivnosti i rezultate radne grupe i svrhu ovog Vodica.
- **Odjeljak 2** pruža objašnjenja važnosti i posljedice odredivanja AWB (Vještacka vodna tijela) i HMWB u implementaciji WFD (Okvirna Direktiva o Vodama) i daje uvid u vezu izmedu radne grupe za HMWB i AWB WG i ostalih radnih grupa CIS-a (Zajednicke strategije implementacije)
- **Odjeljak 3** opisuje opcenito proces odredivanja HMWB i AWB , dajuci kratak opis pojedinacnih koraka koji vode do identifikovanja HMWB i AWB. Odjeljak opisuje funkciju privremene identifikacije u prvom ciklusu Upravljanja rijecnim slivom i predstavlja neka važna pitanja procesa odredivanja.
- **Odjeljak 4** daje pojedinosti šest koraka koji vode do privremene identifikacije HMWB, od identifikacije vodnog tijela (korak 1) do pitanja da li su promjene u karakteristikama vodnog tijela znacajne i da li su rezultat fizickih izmjena izazvanih ljudskim aktivnostima (korak 6).
- **Odjeljak 5** opisuje korake od 7 do 9, koji vode do odredivanja HMWB.
- **Odjeljak 6** opisuje zahtjev da se ustanove referentni uslovi i okolišni ciljevi na kojima je klasifikacija statusa zasnovana, i predstavlja korake koji vode do ustanovljavanja odgovarajucih vrijednosti za elemente MEP (maksimalni ekološki potencijal) ili GEP (dobar ekološki potencijal). Odjeljak takođe opisuje odgovarajući vremenski rok za identifikaciju MEP-a ili GEP-a (koraci 10-11).
- **Odjeljak 7** je pregled nekih važnih stavki koje se tisu mjera i razmatranja troškova koji su za njih vezani u toku cijelog procesa. Postavlja HMWB i AWB proces u vrijeme i kontekst planiranja rijecnog sliva i pozicionira proces HMWB unutar procesa u buducim RBMP ciklusima.
- **Aneksi** sadrže listu definicija važnih termina korištenih u ovom Vodicu, odjeljak sa informacijama potrebnim za plan upravljanja rijecnim slivom, lista navoda iz WFD relevantnih za odredivanje HMWB i AWB, listu referenci korištenih u izradi ovog Vodica, listu podataka za kontakt clanova Radne grupe i listu studija slučja izvedenih u kontekstu HMWB radne grupe.

## 2 PRIMJENA DIREKTIVE: POSTAVKA PROBLEMA

Ovaj odjeljak vas uvodi u opšti kontekst za implementaciju [Okvirne Direktive o Vodama](#) i informiše o inicijativi koja je dovela do produkcije ovog Vodica.

### 2.1 DECEMBAR 2000: PREKRETNICA ZA POLITIKU VODA

#### 2.1.1 Dugi proces pregovaranja

22. decembar 2000. god ce ostati u istoriji kao prekretница kad je u pitanju politika voda u Evropi: na taj datum je bila objavljena u Službenom Glasniku Evropske Zajednice i tako stupila na snagu Okvirna Direktiva o Vodama ( ili Direktiva 2000/60/EC Evropskog parlamenta i Vijeća, donesena 23.oktobra 2000.god.) Tako je uspostavljen radni okvir za zajednicku aktivnost u području politike o vodama.

Ova direktiva je rezultat procesa pregovora i diskusija koji je trajao više od 5 godina, a koji se vodio između velikog broja strucnjaka, stakeholder-a i kreatora politike. Ovaj proces je istakao široko rasprostranjeni dogovor o kljucnim principima modernog upravljanja vodama koji danas čine temelj Okvirne Direktive o Vodama.

### 2.2 OKVIRNA DIREKTIVA O VODAMA: NOVI IZAZOVI U POLITICI EU VODA

#### 2.2.1 Šta je svrha Direktive?

Direktiva uspostavlja okvir za rad na zaštiti svih voda (uključujući površinske kopnene vode tranzicijske vode, priobalne vode i podzemne vode) tako da:


- ✓ Spriječava dalje propadanje vodnih resursa, zaštuje i poboljšava status vodnih resursa;
- ✓ Promovira održivu upotrebu voda zasnovanu na dugorocnoj zaštiti vodnih resursa;
- ✓ Ima za cilj poboljšanje zaštite i unaprijedenja vodnih okoliša putem specifičnih mjera progresivnog smanjenja ispuštanja, emisije i gubitka proritenih supstanci, te ukida ili postepeno isključuje ispuštanja, emisije i gubitke proritetno opasnih supstanci;
- ✓ Osigurava progresivno smanjenje zagadenja površinskih voda i prevenciju od njihovog daljnog zagadenja; i
- ✓ Doprinosi ublažavanju efekata poplava i suša.

#### 2.2.2 ...i šta je ključni cilj?

Opcenito, Direktiva ima cilj da postigne *dobar status* svih voda do 2015.

#### 2.2.3 Koje ključne aktivnosti trebaju da preduzmu Zemlje clanice?

- da identificiraju individualne riječne slivove unutar njihove državne teritorije i dodjele ih individualnim Vodnim područjima, te identifikuju nadležni organ do 2003.god (Clan 3, Clan 24);
- da okarakterizuju vodna područja prema pritisku, uticaju i ekonomicnosti korištenja vode, uključujući registar zaštićenih područja koja se nalaze unutar vodnog područja, do 2004. (Clan 5, Clan 6, Anex II, Anex III);
- Da izvedu zajedno i skupa sa Evropskom Komisijom , interkalibraciju sistema klasifikacije ekološkog statusa do 2006 (cl.2(22), Aneks V)
- formirati monitoring mrežu do 2006[art.8] ;
- Na osnovu jakog monitoringa i analize karakteristika riječnog slliva, do 2009 identitificirati program mjera za postizanje okolišnih ciljeva Okvirne Direktive o Vodama uz racionalizaciju troškova (Clan 11, Anex III);
- Proizvesti i objaviti Plan Upravljanja riječnim slivom (RBMPs) za svako vodno područje riječnog sliva uključujući i označavanje jako izmijenjenih vodnih tijela, do 2009. god (Clan 13,Clan 4.3);
- Implementirati politike cijena kako bi se ojacala održivost vodnih resursa do 2010. (Clan 9);
- Izraditi program operativnih mjera do 2012 (Clan 11); i,
- Implementirati programe mjera i postci ciljeve zaštite životne okoline do 2015 (Clan 4).



#### **PAZITE!**

*Zemlje clanice neće uvijek dostići dobar status voda za sva vodna tijela vodnog područja do 2015, iz razloga tehnicke izvodljivosti, disproportionalnih troškova ili prirodnih uslova. Pod ovakvim okolnostima koja će biti posebno objašnjena u Planovima za upravljanje riječnim slivovima, Okvirna Direktiva o Vodama Zemlji clanici pruža mogućnost da pokrene daljnja dva šestogodišnja ciklusa planiranja i implementacije mjera.*

#### **2.2.4 Promjeniti proces upravljanja - informacija, konsultacija i učešće**

Clan 14 Direktive specificira da zemlje clanice trebaju da ohrabruju aktivno učešće svih zainteresiranih strana u implementaciji Direktive i razvoju planova upravljanja riječnim slivom. Takođe, zemlje clanice će informisati i konsultovati javnost, uključujući korisnike, naročito kada je u pitanju:

- Raspored i program rada za izradu planova upravljanja riječnim slivom i ulogu konsultovanja najkasnije do 2006;
- Pregled znacajnih pitanja upravljanja vodama riječnog sliva najkasnije do 2007. god; i,
- Nacrt plana upravljanja riječnim slivom, najkasnije do 2008. godine.

### **2.2.5 Integracija : kljucni koncept koji podvlaci Okvirnu Direktivu o Vodama**

Centralni koncept Okvirne Direktive o Vodama je koncept integracije koji se vidi kao kljuc upravljanja zaštitom voda unutar vodnog područja:

- **Integracija okolišnih ciljeva,** spojiti kvalitetne i kvantitativne , ekološke ciljeve za zaštitu visoko cjenjenih akvatickih eko-sistema i osigurati općenito „dobar“ status ostalih voda;
- **Integracija svih vodnih resursa,** spojiti svježu površinsku vodu i podzemne vode, mocijare, priobalne vode na razini riječnog sliva;
- **Integracija svih upotreba vode, funkcije i vrijednosti u okvir zajednicke politike o vodama,** kao što su napr. ispitivanje vode sa aspekta okoliša, zdravlja i upotrebe za pice, korištenje u ekonomskom sektor, transportu, sportsko-rekreativnim aktivnostima, te voda kao javno dobro;
- **Integracija disciplina, analiza i ekspertiza,** kombinovati hidrologiju, hidrauliku, ekologiju, hemiju, pedologiju, tehnološki inžinjering i ekonomiju u cilju procjene postojeceg pritiska i uticaja na vodne resurse i identifikovanje mjera za postizanje okolišnih ciljeva Direktive na ekonomski naefikasniji nacin;
- **Integracija legislative o vodama i zajednicki koherentan okvir.** Uslovi nekih starijih legislativa (kao što je npr. Direktiva o slatkovodnim ribama) su preformulisani u okvirnoj Direktivi o vodama kako bi odgovorali savremenom ekološkom mišljenju. Nakon perioda tranzicije, ove stare Direktive ce biti ukinute. Drugi dijelovi legislative (npr. Direktiva o nitratima i Direktiva o precišćavanju gradskih otpadnih voda) moraju biti usaglašeni sa planom upravljanja riječnim slivom u slučaju kada oni predstavljaju osnov za program mera;
- **Integracija svih znacajnih upravljackih i ekoloških aspekata** vezanih sa održivim planiranjem riječnog sliva uključujući i one koji su izvan okvira Okvirne direktive o vodama poput prevencije i zaštite od poplava;
- **Integracija širokog spektra mera, uključujući formiranje cijena i ekonomiske i finansijske instrumente, u zajednicki pristup upravljanja** kako bi se postigli okolišni ciljevi Direktive. Programi mera su definisani u **Planu upravljanja riječnim slivom** koji je izraden za svako vodno područje
- **Integracija stakeholder-a i javnosti u donošenju odluka,** tako što će se promovirati transparentnost i raditi tako da su informacije dostupne javnosti, i pružati jedinstvenu priliku za stakeholder-e da se uključe u proces izrade plana upravljanja riječnim slivom;
- **Integracija razlicitih nivoa na kojima se donose odluke koje uticu na vodne resurse i status voda** (koji mogu biti na lokalnom, regionalnom i državnom nivou), u cilju efektivnog upravljanja svim vodama;
- **Integracija razlicitih zemalja clanica u upravljanju vodama,** za riječni sliv koji dijeli nekoliko zemalja, koje su vec ili su buduce clanice Evropske Unije.

## 2.3 ŠTA JE URAĐENO DA SE PODRŽI IMPLEMENTACIJA?

Aktivnosti podržavanja implementacije Okvirne Direktive o vodama su u toku kako u zemljama clanicama tako i u zemljama kandidatima za ulazak u EU. Primjeri takvih aktivnosti podrazumijevaju konsultovanje javnosti, izradu državnog vodica, pilot aktivnosti za testiranje određenih elemenata Direktive ili sveukupnog procesa planiranja, diskusiju institucionalnog okvira ili pokretanje istraživačkih programa posvećenih Okvirnoj direktivi o vodama.

### 2.3.1 Maj 2001 - Švedska: Zemlje clanice, Norveška i Evropska Komisija dogovorile su Zajednicku strategiju implementacije

Glavni cilj ove strategije je da pruži podršku implementaciji Okvirne Direktive o vodama putem izrade koheretnih i svima razumljivih Vodica za ključne elemente ove Direktive. Ključni principi ove zajednicke strategije uključuju razmjenu informacija i iskustava, razvijajući zajednicke metodologije i pristupe, uključivanje strucnjaka iz zemalja kandidata i stakeholder-e iz sektora voda.

U kontekstu zajednicke strategije implementacije, brojne radne grupe i zajednicke aktivnosti su započete u cilju razvoja i testiranja zakonski neobavezujuceg Vodica. Strateška koordinaciona grupa nadgleda ove radne grupe i direktno izvještava direktore voda Evropske Unije i Komisije koji imaju ulogu generalnog tijela za donošenje odluka po pitanju zajednicke strategije implementacije.

### 2.3.2 HMWB Radna grupa

U skladu sa članom 4(3), [Okvirne Direktive o Vodama](#) (WFD) zemljama clanicama je dozvoljeno da odrede površinska vodna tijela, koja su bila fizicki izmjenjena od strane ljudi, kao "jako izmijenjena" pod specifičnim okolnostima. Ako bi odredena upotreba vodnog tijela (za navigaciju, proizvodnju energije, dostavu vode ili zaštitu od poplava) ili „širi okoliš“ bili znacajno pogodeni mjerama oporavka koje su potrebne da bi se postigao dobar ekološki status, a ne postoji ucinkovitija, tehnicki lakše izvodljiva i jeftinija okolišna opcija, onda ova tijela moraju biti odredena kao „jako izmijenjena“ i dobar ekološki potencijal je okolišni cilj.

Kao dio EU WFD – CIS-a (zajednicke strategije implementacije Okvirne direktive o vodama EU), ustpostavljena je Radna Grupa za proces i odredivanje jako izmijenjenih (HMWB) i vještackih vodnih tijela (AWB). CIS Radnom Grupom 2.2 za "Jako izmijenjena vodna tijela" (HMWB) zajednicki upravljaju Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemacka a uključuje 12 zemlja clanica (MS),<sup>1</sup> Norvešku i neke zemlje pristupnice <sup>2</sup> kao

---

<sup>1</sup> Austrija, Belgija, Danska, Španija, Francuska, Njemacka, Grcka, Nizozemska, Portugal, Švedska, Finska i UK.

<sup>2</sup> Madarska, Poljska i Slovenija. Ostalih sedam zemalja pristupnica su takođe clanice grupe ali do sada nisu prisustvovale radnim sastancima ili radionicama radne grupe.

i broj Stakeholder-a.<sup>3</sup> više razlicitih "pod- projekata" je bio uraden od strane radne grupe:

- Zajednicka izrada „12 smjernica“ od strane zajednickih predsjedatelja HMWB WG o kojima se raspravljalo na nekoliko sastanaka radne grupe;
- Trideset i cetiri projekta studija slucaja, izvedenih u zemljama Clanicama i Norveškoj, kojima su testirane "smjernice";
- Sinteza izvještaja studija slucaja ;
- Izrada HMWB i AWB Vodica;
- Izrada sažetka politike; i
- Izrada seta alata koji podržavaju ovaj Vodic.

Na osnovu glavnih upotreba unutar studija slucaja dvije „podgrupe studije slucaja“ su ustanovljene, jedna koja se uglavnom ticala „plovidbe“, a druga „hidro energije“ (vidjeti Aneks V). Clanovi radne grupe i/ili ugovaraci odgovorni za ove studije slucaja su razmijenili svoja iskustva u toku svog rada na dodatnim sastancima podgrupe i u diskusijama putem elektronske pošte.

### **2.3.3 Izrada 12 „smjernica“**

Zajednicki Radna grupa HMWB je izradila 12 radova/smjernica koji su pokrili ključne aspekte identifikacije i proces odredivanja HMWB i AWB. Cetiri sastanka su bila organizirana, a koja su ukljucivala clanove Radne gruipe i Evropske Unije da rasprave i dogovore ove radove i razmijene iskustva. Sastanci su bili održani 12. aprila, 10. oktobra 2000., 4. septembra 2001 i 18-19. juna 2002 u Briselu. Radovi su trebali pomoci izradi studije slucaja koji su testirali ove radove. Ove smjernice su služile kao osnova za Vodic.

### **2.3.4 Projekat studije slucaja**

U trideset cetiri studije slucaja u razlicitim Zemljama clanicama i Norveškoj testiran je nacrt privremene identifikacije i proces odredivanja jako izmijenjenih vodnih tijela, podržan odgovarajucim smjernicama , koje su zajedno izradili HMWB WG. U ovim studijama slucaja, ekološki referentni uslovi (maksimum ekološkog potencijala) i ciljevi (dobar ekološki potencijal) za HMWB su takođe definisani, onoliko koliko je to bilo moguce. Studije slucaja koje su fokusirane na glavne specificne potrebe (plovidba, zaštita od poplave/zaštita obale, proizvodnja elektricne energije, poljoprivreda, šumarstvo, urbanizacija, rekreacija i snabdijevanje vodom) koje rezultiraju fizickim izmjenama u svim MS. Studije slucaja su uglavnom pokrile rijeke, samo u par slucajeva su izvodene na obalnim vodama, (1) rukavcima (2) i jezerima (3). Studija slucaja je pocela u oktobru 2000. i finalizirana u Junu 2002. Studije slucaja su navedene u Aneksu V.

### **2.3.5 Projekat Evropske sinteze**

---

<sup>3</sup> EEB, EUREAU, Eurelectric and WWF.

Projekat sinteze izveo je analizu studija slučaja i sintezu pristupa u pojedinacnim studijama slučaja, identificujući jedinstvenost i razlicitost u pristupu. Analiza je pocela u februaru 2002 i prvi nacrt je bio distribuiran do kraja aprila 2002. (Hansen *et al.* 2002). Drugi nacrt će biti uraden što prije to bude moguce a konacni dokument će biti objavljen. Prvi nacrt projekta sinteze je cinio osnovu za izradu Vodica i seta alata, dajući primjere razlicitih pristupa u odredivanju.

### **2.3.6 Izrada Vodica**

Na osnovu nacrta izvještaja o sintezi dvanaest radova Radne grupe koji je pripremljen od strane Zajednickog predsjedavajućeg tijela (UK i D) i raspravljan u toku prva tri sastanka ove radne grupe, prvi nacrt Vodica o odredivanju jako izmijenjenih i vještackih vodnih tijela je izrađen 27. maja 2002.<sup>4</sup> a radionica je održana 30-31. maja 2002 za članove radne grupe, voditelje studije slučaja, i ostale članove CIS Radne grupe da se raspravi broj neriješenih pitanja nacrta Vodica. Rasprave u toku radionice su koristile kao osnova za reviziju nacrta Vodica. Drugi nacrt<sup>5</sup> je poslije raspravljan na posljednjem sastanku Radne grupe u junu 2002. Treci nacrt je proizведен<sup>6</sup> i proslijeden radnoj grupi za komentare u avgustu 2002. Konacna verzija Vodica<sup>7</sup> je napravljena i podnesena 30. septembra 2002. Poslije je revidirana i predstavljena Strateškoj koordinacionoj grupi na sastanku 7.-8. novembra 2002. Ova konacna verzija je dogovorena na sastanku Direktora za vode na sastanku 21.-22. novembra 2002.

### **2.3.7 Izrada sažetka politike**

Sažetak politike je izvršni sažetak Vodica za jako izmijenjena i vještacka vodna tijela, i upucen je na Direktore voda. Dokument sumira glavna pitanja procesa odredivanja jako izmijenjenih i vještackih vodnih tijela a direktno potice iz Vodica. Prezentiran je i dogovoren na sastanku Direktora voda zajedno sa Vodicem u novembru 2002.

### **2.3.8 Izrada seta alata**

U cilju podržavanja Vodica bio je izrađen set alata sa prakticnim primjerima koji prikazuju razlike korake procesa odredivanja HMWB i AWB, a koji je izdvojio primjere iz studije slučaja. Članovi radne grupe su zamoljeni da pruže dodatne primjere koji će pomoci kod ilustracije pojedinih koraka Vodica. Prvi nacrt je izrađen na sastanku Radne grupe u junu 2002. Drugi nacrt je proslijeden za komentare u oktobru 2002 i konacni set alata je izdan u januaru 2003. Primjenjivost seta alata ce

<sup>4</sup> Vodic za identifikaciju i odredivanje Jako Izmijenjenih Vodnih Tijela, prvi nacrt, CIS Radna grupa 2.2 za jako izmijenjena vodna tijela, 27 maj 2002.

<sup>5</sup> Vodic za identifikaciju i odredivanje (Vještackih) i jako izmijenjenih vodnih tijela, Drugi nacrt, CIS Radna grupa 2.2 za jako izmijenjena vodna tijela, 15 juni 2002. odmah nakon sastanka radne grupe u junu, drugi nacrt od 20 juna je bio poslan RG, uključujući razlike verzije Odjeljka 6.

<sup>6</sup> Vodic za identifikaciju i odredivanje vještackih i jako izmijenjenih vodnih tijela. Treci nacrt, vodic za identifikaciju i odredivanje , CIS radne grupe 2.2 za jako izmijenjena vodna tijela, 2. August 2002.

<sup>7</sup> Vodic za identifikaciju i odredivanje vještackih i jako izmijenjenih vodnih tijela, Konacni nacrt, CIS Radna grupa 2.2 za jako izmijenjena vodna tijela, 13. septembar 2002.

ovisiti o primjerima i bice razlicita izmedu Zemalja clanica. Set alata ne cini dio Vodica i tako ne može biti predmet dogovora Radne grupe za HMWB .



### **Pazite! Možete kontaktirati strucnjake koji su bili ukljuceni u aktivnosti HMWB.**

Lista clanova radne grupe sa punim kontakt detaljima se nalazi u Aneksu 8.5. ako vam treba više podataka o pojedinim temama i ulaznih podataka za vaše aktivnosti, kontaktirajte clana radne grupe iz vaše zemlje. Ako vam treba više informacija o posebnim studijama slucaja, takoder možete direktno kontaktirati ljude koji su bili zaduženi za izvodenje tih studija ( njihove kontakt detalje možete naci u Tabeli 5, Aneks 8.6). izvještaje o studijama slucaja možete naci na slijedecoj web-stranici:  
<http://www.sepa.org.uk/hmwbworkinggroup>.

## **2.4 UVOD- VODIC: ZAŠTO?**

Ovaj dokument ima za cilj da vodi strucnjake i stakeholder-e u implementaciji Direktive 2000/60/EC uspostavljajuci okvir za Aktivnost zajednace u polju politike voda ( [Okvirna Direktiva o Vodama](#) – “Direktiva”). Fokusira se na identifikaciju i odredivanje vještackih i jako izmijenjenih vodnih tijela u širem kontekstu razvoja integrisanog plana upravljanja riječnim slivom kao što to zahtjeva Direktiva.

Smisao ovog Vodica je da uvede zahtjeve WFD po pitanju identifikacije i odredivanja HMWB i AWB i da posluži kao praktican vodic za one koji ce aktivno biti ukljuceni u implementaciju WFD uključujući odredivanje HMWB i AWB. Pošto WFD uvijek ne definiše ili ne opisuje uslove i pristupe koji se trebaju koristiti, i pošto su neki dijelovi dvosmisleni, vodic ima za cilj razvoj zajednickog razumijevanja i tumacenja Direktive za proces odredivanja HMWB i AWB, i može, dijelom, opisivati prakticne operativne pristupe da se odgovori na zahtjeve WFD.

### **2.4.1 Kome je ovaj Vodic namjenjem?**

Vodic je namjenjen:

- Administrativnim tijelima odgovornim za implementaciju WFD;
- Administrativnim tijelima koja su pod uticajem implementacije WFD;
- Inžinjerima planiranja i ostalim tehničkim strucnjacima;
- Zainteresovanoj javnosti; i
- Ostalim stakeholder-ima kojih se tice implementacija WFD, posebno pitanje odredivanja HMWB (NVO, vodovodi, hidrocentrale, brodski prevoz, industrija).

### **2.4.2 Šta se može naci u ovom vodicu?**

1. Upoznavanje sa ulogom odredivanja HMWB i AWB u [Okvirnoj Direktivi o Vodama](#):

- Koje su ključne regulative [Okvirne Direktive o Vodama](#) koje se tice identifikacije i odredivanja HMWB I AWB? (Aneks III). Koji su referentni uslovi i okolišni ciljevi kod ovih vodnih tijela?
  - Veze sa ostalim CIS radnim grupama (odjeljak 3.2).
2. Prakticni Vodic za postepen pristup identifikacije i odredivanja HMWB i AWB i postavljanje referentnih uslova i okolišnih ciljeva kvalitete:
- Generalan pristup korak-po-korak procesa identifikacije i odredivanja HMWB i AWB (Odjeljak 4).
  - Upute kako implementirati razlicite korake:
    - Privremena identifikacija HMWB (Odjeljak 5);
    - Odredivanje HMWB i AWB (Odjeljak 6);
    - Identifikacija referentnih uslova (MEP) i okolišnih kvalitativnih ciljeva (GEP) za HMWB i AWB (Odjeljak 7).
3. Zajednicka pitanja i stanovište (Odjeljak 8).



**Pazite! Pristup i metodologija u ovom Vodicu mora biti prilagodena regionalnim i nacionalnim okolnostima.**

Smisao Vodica je jedan generalni pristup korak-po korak. Zbog razlicitih okolnosti unutar Evropske Unije, specificka primjena može varirati izmedu razlicitih vodnih tijela u Evropi. Ovaj predloženi pristup će tako trebati „skrojiti“ prema specifnim okolnostima.



**Pazite! Šta necete naci u ovom Vodicu**

Ovaj Vodic se bavi odredivanjem HMWB i AWB koji su rezultat postojećih fizickih modifikacija. Implikacije planiranih, novih modifikacija [Art. 4(7)] nisu predmet ovog dokumenta; Vodic se fokusira na prvi ciklus Plana upravljanja riječnim slivom (2008/9). Vodic nije pokrio pitanja fizicki izmijenjenih ili vještackih tijela koja Zemlje clanice ne odaberu da odrede. Vodic se samo bavi vodnim tijelima gdje su hidromorfološke promjene direktna ili indirektna posljedica fizickih izmjena koje služe za posebnu upotrebu ili šire okolišne interese.

### **3 HMWB i AWB u Okvirnoj Direktivi o Vodama**

#### **3.1 VAŽNOST VJEŠTACKIH I JAKO IZMIJENJENIH VODNIH TIJELA U IMPLEMENTACIJI OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA**

Za površinske vode opšti cilj [Okvirne Direktive o Vodama](#) (WFD) je da zemlje clanice postignu "dobar ekološki i hemijski status" kod svih tijela površinskih voda do 2015. Neka vodna tijela možda neće postići ovaj cilj iz razlicitih razloga. Pod odredenim uvjetima WFD dozvoljava da zemlje clanice identifikuju i odrede vještacka vodna tijela (AWB) i jako izmijenjena vodna tijela (HMWB) u skladu sa clanom 4(3) Direktive. Dodjela manje rigoroznog cilja vodnim tijelima i produženje vremenskog roka za postizanje ciljeva je moguce pod ostalim odredenim okolnostima. Ova odstupanja su iznesena u Clanovima 4(4) i 4(5) WFD.

Jako izmijenjena vodna tijela (HMWB) su vodna tijela koja su izmjenjana u svom karakteru, zbog fizickih izmjena koje su rezultat ljudskih aktivnosti, i stoga ne mogu ispuniti "dobar ekološki status" (GES). Vještacka vodna tijela (AWB) su vodna tijela koja su oformljena ljudskom aktivnošću. Umjesto "dobrog ekološkog statusa", okolišni cilj za HMWB i AWB je dobar ekološki potencijal (GEP), koji se treba postići do 2015.



#### **Pazite! Cilj clana 4(3) i njegovih veza sa Clanovima 4(4) i 4(5)**

Clan 4(3) je namjenjen da se primjenjuje kod velikih infrastrukturnih projekata koji su vezani za navedene posebne upotrebe. Ovakva vodna tijela moraju biti dovoljno promijenjena u karakteru zbog hidromorfoloških izmjena. Pod ovim okolnostima test koji je specificiran u clanu 4(3) može dozvoliti druge ciljeve (GEP) za ove vode zbog toga što GES ne može biti postignut.

Clan 4(5) je posvecen odstupanjima za sve vode uključujući one koje se tisu hidromorfoloških izmjena. Manje rigorozni ciljevi mogu biti postavljeni pod posebnim okolnostima. Clan 4(4) odobrava produženje krajnjeg roka za postizanje okolišnog cilja pod odredenim uslovima.

Gdje nije moguce odrediti vodno tijelo koje je izloženo hidromorfološkim promjenama kao jako izmijenjeno, onda je moguce primjeniti odstupanja iz clanova 4(4) i 4(5). Ako je vodno tijelo određeno kao HMWB ili AWB onda clan 4(5) i/ili 4(4) mogu biti primjenjeni ako GEP ne može biti postignut.

Odredivanje HMWB i AWB je opcionalno; zemlje clanice ne moraju da odrede izmijenjeno vodno tijelo kao HMWB ili AWB.<sup>8</sup> Odredivanje neće biti prilika da se izbjegne ekološki i hemijski cilj, pošto je GEP jedan ekološki cilj koji cesto, po sebi,

<sup>8</sup> Kada izmijenjene ili vještacke vode nisu odredene cilj ce biti dobar ekološki status.

može biti izazovan. Odredivanje može, u nekiminstancama, pomoci kod zaštite širih okolišnih interesa; npr. kada uklanjanje modifikacije može dovesti do uništenja vrijednih okolišnih karakteristika.<sup>9</sup>

### **3.1.1 Šta je jako izmijenjena voda?**

Koncept HMWB je uveden u WFD zbog toga što je prepoznato da su mnoga vodna tijela u Evropi bila predmetom velikih fizickih izmjena kako bi se omogucio citav niz upotreba voda. Član 4(3)(a) sadrži listu slijedecih tipova aktivnosti koje mogu rezultirati kod voda koje su odredene kao HMWB:

- plovidba, uključujući objekte luka, ili rekreacija;
- aktivnosti zbog kojih se napravila zaliha vode, poput snabdijevanje pitkom vodom, prizvodnja električne energije ili navodnjavanje;
- regulacija vode, zaštita od poplave, odvodnjavanje zemljišta;
- ostale jednako važne održive aktivnosti ljudskog razvoja.

Ove specifcne upotrebe imaju tendenciju da zahtjevaju znacajne hidromorfološke promjene kod vodnih tijela takvih razmjera da restauracija „dobrog ekološkog statusa“ (GES) se možda neće moci postići cak i dugorocno bez zabranjivanja daljeg nastavljanja sa specifnom upotrebom. Koncept HMWB je napravljen da dozvoli nastavak ovih specifcnih upotreba koje pružaju vrijedan društveni i ekonomski doprinos, ali istovremeno dopuštaju mjere ublažavanja u cilju poboljšanja kvaliteta vode.

Test odredivanja može biti primijenjen kada:

- odredena upotreba ima za rezultat modifikaciju vodnog tijela, a restauracija utice na odredenu upotrebu;
- neodredena upotreba ima za rezultat modifikaciju vodnog tijela, ali restauracija utice na odredenu upotrebu
- neodredena ili odredene upotreba ima za rezultat modifikaciju vodnog tijela, ali restauracija utice na širu životnu okolinu.
- Član 2(9) *„Jako izmijenjeno vodno tijelo“ označava površinsko vodno tijelo ciji se karkater znacajno promijenio uslijed ljudskih djelatnosti i označeno je kao takvo od zemlje članice u skladu odredbama Aneksa II*

Prema članu 2(9), postoje tri komponente definicije HMWB. Da bi voda bila HMWB mora biti:

- fizicki izmijenjena ljudskom aktivnošću;
- znacajno promijenjena u karakteru;
- odredena prema Aneksu II (Cl. 4(3))<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Uklanjanje brane ili ustave može, na primjer, imati znacajan ekološki uticaj (npr. biodiverzitet) ili historijsko obilježje (stara vodenica). Oznacavanjem vodnog tijela kao jako izmijenjenog, ustavu ili branu vjerovatno neće biti potrebno ukloniti.

Definicija data u članu 2(9) naglašava da se jako izmijenjenim vodnim tijelima (HMWB) smatraju ona tijela koja su bila izložena fizickim izmjenama koje su posljedica ljudskih aktivnosti. Član 4(3)(a) ukazuje da relevantna fizicka izmjena ima za rezultat hidromorfološke promjene koje se moraju restaurirati kako bi se postigao dobar ekološki status. U skladu sa tim, Vodic smatra da su hidromorfološke promjene rezultat fizickih izmjena vodnog tijela.

Važno je naglasiti da promjene u hidromorfologiji moraju ne samo biti znacajne, ali takođe imati kao rezultat znacajnu promjenu u karakteru vodnog tijela, kao što je to tipično u slučajevima kada su rijeke izrazito izmijenjene za potrebu plovidbe, jezera za zalihe vode ili tranzicijske vode kada su izložene velikim izmjenama za potrebe zaštite obale. Ovakva vodna tijela mogu biti ocigledno izmijenjena, a izmijene niti su privremene niti sporadicne.

Uzimajući u obzir posebne upotrebe prema Članu 4(3)(a) je zaključeno da se „znacajnim“ smatraju one promjene u hidromorfologiji koje:

- su izražajne/široko rasprostranjene ili intenzivne ; ili
- su veoma ocite u smislu velikog odstupanja od hidromorfoloških karakteristika koje bi postojale tu da nije izmjena.

Jasno je da vodno tijelo može biti opisano kao znacajno izmijenjeno u karakteru ako su oboje njegova morfologija i hidrologija, bili predmetom znacajne izmjene. Manje je jasno da vodno tijelo treba smatrati znacajno izmijenjenim u karakteru ako je samo morfologija ili samo njegova hidrologija znacajno izmijenjena.

Ako je morfologija vodnog tijela znacajno promijenjena u karakteru, onda su promjene veoma vjerovatno rezultat promjene u hidrologiji, iako ove promjene u hidrologiji ne moraju obavezno biti znacajne. Razuman pristup bi sugerisao da takva vodna tijela trebaju biti smatrana znacajno promijenjenima u karakteru.

Situacija je još teža za vodna tijela koja su izložena znacajnim promjenama u hidrologiji pošto takve promjene mogu biti samo privremene i kratkotrajne. Vodno tijelo može izgledati znacajno izmijenjeno, ali može izgledati i kao normalno vodno tijelo. U slučaju privremenih ili povremenih znacajnih hidroloških promjena, vodno tijelo se ne može smatrati znacajno promijenjeno u karakteru. Iako može biti da u nekim limitiranim okolnostima znacajne hidrološke izmjene mogu rezultirati dugorocnim ili trajnim promjenama sa dodatnim znacajnim promjenama u morfologiji. U ovakvim specifičnim slučajevima, primjena testa odredivanja HMWB može biti opravdana. Opravdanje za odluku odredivanja nekog tijela kao jako izmijenjenog ili vještackog , uvijek treba obezbjediti.

Iako je dogovoren generalni pristup opisan u paragrafu iznad, dogovoreno je i da treba primjeniti malo drugaciji pristup za ogranicene segmente rijeke, npr. nizvodno od brana. Pod ovim uslovima, znacajna hidrološka promjena koja je propracena

<sup>10</sup> Pozivanje na Aneks II je greška u tekstu. Prijašnja verzija WFD uključivala je test odredivanja u Aneks II. Referenca nije ažurirana kada je Evropski Parlament amandmanom premjestio odredivanje u Član 4(3).

slijedstvenim beznacajnim morfološkim promjenama, bice dovoljni da se se vodno tijelo smatra privremeno identificiranim kao HMWB.



**Pazite! Jako izmijenjeno vodno tijelo (HMWB) je znacajno promijenjeno u karakteru kao rezultat fizickih izmjena**

U kontekstu odredivanja HMWB , fizickie izmjene su znacajne izmjene koje su uzrokovale znacajne promjene u hidromorfologiji vodnog tijela, kao što je znacajna promjena u karakteru vodnog tijela. Uopšteno ove hidromorfološke karakteristike su dugorocne i mijenjaju morfološke i hidrološke karakteristike.

### 3.1.2 Šta je vještacko vodno tijelo ?

WFD ima slican pristup AWB i HMWB. AWB (vještacko vodno tijelo) je moralo biti oformljeno istim nacinima korištenja koji su specificirani u Clanu 4(3)(a).

#### Article 2(8)

**" Vještacko vodno tijelo** označava površinsko vodno tijelo oformljeno ljudskim aktivnostima ”.

Klucno pitanje razlike izmedu AWB i HMWB je u znacenju rijeci "oformljeno" kao što se koristi u Clanu 2(8). Preciznije, pitanje da li se pojma „oformiti“ odnosi na formiranje novog vodnog tijela na prethodno suhom zemljištu (npr. kanal), ili također može označavati vodno tijelo koje je promijenilo kategoriju (npr. rijeka je postala jezero, što je posljedica izgradnje brana , ili obalna voda pretvorena u slatkovodno jezero).

Ovaj Vodic tumaci pojma vještackog vodnog tijela "kao površinskog vodnog tijela koje je oformljeno na lokaciji gdje ranije nije postojalo vodno tijelo i koje nije bilo oformljeno direktnom fizickom izmjenom ili pokretanjima ili poravnavanjem postojeceg vodnog tijela ". Napomena , ovo ne znači da je prije postojalo samo suho zemljište. Moguce je da su tu bila ranije manja jezera, pritoke ili jarci. Gdje je postojeće vodno tijelo izmijenjeno i premješteno na drugu lokaciju (npr. gdje prije bilo suho zemljište) i dalje se treba smatrati kao HMWB a ne kao AWB. Isto se primjenjuje i za tijela koja su promijenila kategoriju kao rezultat fizickie modifikacije takva vodna tijela( npr. rezervoar koji je oformljen postavljanjem brane na rijeku) se trebaju smatrati kao HMWB a ne kao AWB.



**Pazite! Vještacko vodno tijelo se formira ljudskom aktivnošću**

Vještacko vodno tijelo je površinsko vodno tijelo koje je oformljeno na lokaciji gdje ranije nije postojalo vodno tijelo i koje nije oformljeno direktnom fizickom izmjenom, pomjeranjem ili poravnjanjem postojeceg vodnog tijela .

### **3.1.3 Okolišni ciljevi i odredivanje HMWB i AWB**

Gdje vodno tijelo znacajno promijenjeno u karakteru a što je rezultat fizičke izmjene izazvane ljudskom aktivnošću, Direktiva dopušta Zemljama clanicama da ga odrede kao HMWB. Ako je vodno tijelo oformljeno ljudskom aktivnošću onda se može odrediti kao AWB. Kako bi odredili vodno tijelo, ono mora proći testove koji su definisani u Clanu 4(3). Ovi testovi zahtjevaju uzimanje u obzir da li bi mjere obnove potrebne za postizanje "Dobrog ekološkog statusa" (GES) imale znacajan neželjen efekat na aktivnost (upotrebu) i da li postoje druga sredstva za poduzimanje aktivnosti.

Jednom određeno vodno tijelo kao HMWB ili AWB, ima okolišni cilj "dobrog ekološkog potencijala" (GEP) i dobrog hemijskog statusa, koji mora biti postignut do 2015.

GEP je manje rigorozan cilj od GES-a zbog toga što dozvoljava ekološki uticaj koji je rezultat fizickih izmjena koje (i) su potrebne da podrže specificku upotrebu ili (ii) se moraju održavati da bi se izbjegli neželjeni efekti na širi okoliš. Ovo znači da odgovarajuci ciljevi mogu biti postavljeni za upravljanje ostalim pritiscima, uključujući fizičke pritiske, koji nisu vezani sa specifickom upotrebljom, dok se osigura da neželjeni ekološki efekat fizičke izmjene bude odgovarajuće ublažen, bez ugrožavanja svrhe kojoj služi.

Proces postavljanja ciljeva za HMWB i AWB treba biti u skladu sa istim opštim principima koji se primjenjuju kod prirodnih vodnih tijela.

Okolišni ciljevi za prirodna, vještacka i jako izmijenjena vodna tijela su postavljeni vezano za referentne uslove. Za HMWB i AWB referentni uslovi su maksimalan ekološki potencijal (MEP).<sup>11</sup> MEP je stanje gdje biološki status ocituje, što je bolje moguce, biološki status najbliže uporedivog površinskog vodnog tijela uzimajući u obzir izmijenjene karakteristike vodnog tijela. Sa obzirom na njegov biološki status GEP dozvoljava „male izmjene“ iz MEP-a

Odredivanje HMWB i AWB, definicija MEP-a, identifikacija GEP-a kao i programa mera da bi se postigli relevantni okolišni ciljevi ce biti dio Plana upravljanja riječnim slivom koji treba biti objavljen do 2008 kao prvi konsultacijski nacrt a 2009 kao konacan plan. Ovi se trebaju revidirati svakih šest godina.

## **3.2 VEZE SA OSTALIM RADNIM GRUPAMA ZAJEDNICKE STRATEGIJE IMPLEMENTACIJE**

Važno je citati HMWB i AWB Vodic u kontekstu Vodica koji su izrađeni od strane drugih radnih grupa. Ovaj odjeljak opisuje najvažnije veze izmedu HMWB i ostalih radnih grupa unutar CIS-a i identificuje ona područja gdje se može ostvariti zajednicko razumijevanje

### **3.2.1 Pritisci i uticaj Radne Grupe 2.1 (IMPRESS)**

---

<sup>11</sup> Za prirodna vodna tijela referentni uslovi su Visoki ekološki status "high ecological status" (HES).

Privremena identifikacija jako izmijenjenih vodnih tijela se provodi u toku procesa karakterizacije kako je to određeno u Clanu 5 i Aneksu II. Radna grupa 2.1 IMPRESS daje upute za opisivanje pritisaka i uticaja i identifikaciju vodnih tijela za koja postoji rizik da neće ispuniti svoje okolišne ciljeve ("procjena rizika") ([WFD CIS Vodic Dokument Br. 3](#)).

Dogovoren je da HMWB radna grupa treba da u tom pogledu izradi vodic procesa karakterizacije koji je vezan za fizичke izmjene vodnih tijela i njihove moguće identifikacije kao HMWB. HMWB i AWB Vodic zajedno sa informacijama koje su pružile studije slučaja HMWB bi onda koristio IMPRESS-u za izradu jednog integralnog pristupa cijelom procesu karakterizacije. Unutar cijelokupne procjene rizika IMPRESS-a, HMWB radna grupa daje upute za identifikaciju i opis specifičnih upotreba i fizičkih izmjena (pritisaka) vezanih za njih, kao i njihov uticaj na hidromorfologiju i biologiju.

Dalja integracija procesa razvijenog od strane HMWB i IMPRESS radnih grupa, može biti potrebna. Ovo treba biti radeno u saradnji sa radnom grupom 2.9 za "najbolju praksu u planiranju riječnog sliva".

### **3.2.2 Referentni uslovi za slatke vode Radna grupa 2.3 (REFCOND) i tipologiju obalnih voda, reference i klasifikaciju radna grupa 2.4 (COAST)**

"Status" i "potencijal" WFD ciljeva i klasifikacija su zasnovani na slicnim principima. Referentni uslovi su identifikovani i potom su slike normativne definicije (Aneks V) korištene da se definiše devijacija od reference za svaku kategoriju klasifikacije. Sastavno je jasno koliko je važno da ova devijacija bude sličnog raspona za HMWB i AWB kao što je i za "prirodne" vode ([WFD CIS Vodic. Br.10 – REFCOND](#) i [WFD CIS Vodic Br. 5 – COAST](#)).

### **3.2.3 Radna grupa 2.5 za interkalibraciju**

Radna grupa za interkalibraciju će osigurati da tumačenja normativnih definicija Direktive visokog, dobrog i umjerenog statusa (Annex V) rezultira uporedivim odstupanjima od referentnih uslova ([WFD CIS Vodic Br. 6](#)). Posebno, Radna grupa 2.5 bi trebala osigurati da su granice osjetljivosti između granica visoko/dobro i dobro/umjereni uporedive svuda u Evropi. Referentne vrijednosti za HMWB i AWB su odredene najbližim prirodnim ekvivalentom izmijenjenog vodnog tijela. Ovo znači da će referentni uslovi za HMWB i AWB biti promjenjivi ovisno o stepenu i tipu izmjene. Na raspravama između HMWB i radne grupe za Interkalibraciju je postignut dogovor da u većini slučajeva interkalibracija ekološki potencijalnih granica nije neophodna. Mada, interkalibracija za HMWB i AWB može biti korisna, ukoliko su ova vodna tijela dominantni tipovi voda.

### **3.2.4 Ekonomski analiza Radna grupa 2.6 (WATECO)**

Drugi dio procesa karakterizacije prema Clanu 5 je ekonomski analiza upotrebe vode. Ovo daje osnovu za Clan 9 pokrivanje troškova za vodovode i posmatranje Clana 4(3) test za odredivanje HMWB i Clan 4(4), (5) i (7) odstupanja. Radne grupe HMWB i WATECO su zajedno na tome da osiguraju da Vodic za odredivanje jako izmijenjenih i vještackih vodnih tijela bude zasnovan na zajednickom razumijevanju koje osigurava

konzistentnu primjenu ekonomskih termina u svim zahtjevima Direktive ([WFD CIS Vodic Br. 1](#)).

### **3.2.5 Monitoring Radna grupa 2.7**

Režim monitoringa cini osnovu za definisanje statusa u skladu sa WFD. Vodic koji je izradila Radna grupa za monitoring ce tako pomoci Zemljama clanicama kod razumijevanja zahtjeva monitoringa kod identifikacije potencijalnih jako izmijenjenih vodnih tijela ([WFD CIS Vodic br. 7](#)). U prvom ciklusu planiranja, alatke/pomagala za monitoring/klasifikaciju koje su u skladu sa Direktivom nece biti na raspolaganju, zato je potreban Vodic za najbolju praksu kako bi se osiguralo da postojeci podaci/metode budu upotrebljeni na najefektivniji nacin. Grupa za monitoring također može pomoci da se identificira odgovarajuci pristup monitoringa jako izmijenjenih i vještackih vodnih tijela. Vodic za HMWB i AWB ce dati preporuke za upotrebu najosjetljivijih bioloških elemenata koji se tisu fizickih izmjena .

### **3.2.6 Najbolja praksa upravljanja riječnim slivom radna grupa 2.9**

Proces odredivanja HMWB i AWB je samo jedan aspekt Planu upravljanja riječnim slivom i mora u potpunosti biti integriran sa klucnim komponentama Plana, na primjer : postavljanje okolišnih ciljeva i identifikacija najisplativije kombinacije mjera. Vodic za HMWB i AWB pruža vremenski raspored koji se zasniva na zahtjevima Direktive. Medutim, znacajne promjene ovog rasporeda ce biti potrebne kako bi se osiguralo da redoslijed zadatka koji zahtjeva plan upravljanja riječnim slivom može biti ispunjen ([WFD CIS Vodici br. 8 i br. 11](#)). Ovaj revidirani vremenski raspored je izložen u Vodicu za najbolju praksu.

### **3.2.7 Sistem geografskih informacija Radna grupa 3.0 (GIS)**

Veze sa GIS Radnom grupom su relativno neposredne i vezane su za zahtjevima kartiranja distribucija privremeno identifikovanih jako izmijenjenih i vještackih vodnih tijela (do 2004) i odredivanja vodnih tijela (u 2008/9) ([WFD CIS Vodic br. 9](#)). Takoder može biti korisno da se kartira distribucija relevantnih pritisaka koji su doveli do odredivanja vodnog tijela kao jako izmijenjenog ili vještackog,

## 4 POSTEPENI PRISTUP KOD ODREĐIVANJA HMWB I AWB

U periodu izmedu 2008 i 2009 veoma veliki broj vodnih tijela ce trebati procijeniti u pogledu njihovog eventualnog odredivanja kao AWB ili HMWB (objavljanjem prvog nacrtu /konacnog Plana upravljanja rijeckim slivom (RBMP)) (za tajming i RBMP vidjeti Odjeljak 8.2, 8.3, i Aneks II). Stoga ce biti važno da se osigura da pristupi i metode korištene u procesu odredivanja budu prakticne i uporedive za sve zemlje clanice. Pored ovoga, važno je razviti odgovarajuce opcije tako da složena metodologija procjene može biti uradena proporcionalno okolnostima. U prvom ciklusu planiranja postoje veoma ozbiljne prakticne poteškoce u odredivanju HMWB, u definisanju MEP-a i GEP-a, i u izvodenju procjene vjerovatnoce ne postizanja relevantnog cilja kvaliteta u 2004 kako to zahtjeva Clan 5 (aneks II). IMPRESS i HMWB radne grupe su zato preporucile da kod privremene identifikacije u 2004, procjena HMWB bude radena prema GES-u. Ovo pomaže kod prevazilaženja prakticnih teškoca definisanja MEP-a i GEP-a za HMWB u ovoj ranoj fazi. U određenim okolnostima, može biti moguce i uputno da se radi zajednicka procjena za grupu vodnih tijela.


Slika 1 oslikava preporuceni ukupni pristup identifikacije i odredivanja HMWB i AWB kako je to identifikovano od strane HMWB-Radne grupe 2.2. u ovom odjeljku, koraci opšteg pristupa su sumirani (koraci 1 – 11), dok slijedeci Odjeljci 5 - 7 opisuju korake detaljnije, uključujući neke predložene metode i pojašnjenja. Trebalo bi napomenuti da su koraci 1 i 3-5 širi od procesa HMWB i AWB. Korak 1 je primjenjiv za sva vodna tijela i uključuje primjenu [WFD CIS Vodica br. 2](#) za identifikaciju vodnog tijela. Koraci 3-5 su dio šire procjene pritisaka i uticaja prema Aneksu II (1.4 i 1.5), koji je opisan u Vodicu IMPRESS ([WFD CIS Vodic br. 3](#)). **Dodatni posao, osim onog koji se zahtjeva prema IMPRESS, nije potreban kao dio ovih koraka.**



**Pazite! Procesi trebaju biti integrirani kako bi se osigurala konzistentnost i izbjeglo preklapanje poslova**

Kada proces odredivanja HMWB i AWB opisan u ovom Vodicu, postane operativan vodic od strane MS, treba se integrisati sa ostalim Vodicima (npr. CIS Vodic br. 3 - IMPRESS) kako bi se osigurala konzistentnost u pristupu i izbjeglo preklapanje poslova.

Vo  
dic  
vod



Slika 1:

Koraci u identifikaciji i procesu odredivanja HMWB i AWB

- **Korak 1:** Izdvojiti vodna tijela koja trebaju biti identifikovana i opisana u skladu sa [WFD CIS Vodicem br. 2](#) za identifikaciju vodnih tijela. Identifikacija vodnog tijela je iterativna procedura sa mogucim adaptacijama u kasnijim fazama procesa odredivanja (uglavnom poslije koraka 6, privremene identifikacije HMWB). Identifikacija vodnih tijela mora biti uradena za sve površinske vode (prirodne, kao izmijenjene i vještacke vode), i važna je zbog toga što su vodna tijela jedinice kojima se ocenjuje status, ustanovljavaju ciljevi i provjerava da li ispunjavaju ciljeve WFD.
- **Korak 2:** WFD daje definiciju AWB[Cl. 2(8)] i HMWB [i Cl. 2(9)]. U ovom drugom koraku treba prepoznati da li je dato vodno tijelo "oformljeno ljudskom aktivnošću". Ako jeste, Zemlja clanica ima mogucnost da ga identificira kao AWB, te da ga uzme u obzir za odredivanje, ili , u nekim okolnostima, da ga identificira kao prirodno vodno tijelo. Gdje je namjera da se odredi kao AWB, prvi korak odredivanja (korak 7) nije relevantan i AWB treba direktno da nastavi sa drugim testom odredivanja (korak 8).
- **Korak 3:** Proces odabira je predložen da smanji napore i vrijeme kod identifikacije vodnog tijela koje ne treba uzeti u obzir za test HMWB odredenja. Ovo ce ukljuciti ona vodna tijela koja vjerovatno nece postici GES ali koja ne pokazuju hidromorfološke promjene. Ovaj korak je dio Aneksa II (1.4) procjena pritisaka .
- **Korak 4:** Za ona vodna tijela koja nisu bila "odabrana" u koraku 3, znacajne promjene u hidromorfologiji i rezultirajucim uticajima treba dalje istraživati i opisivati. Ovo ukljucuje opise hidromorfoloških promjena i procjenu rezultirajucih uticaja. Ovaj korak je dio Aneksa II (1.4 i 1.5) procjena pritisaka i uticaja.
- **Korak 5:** na osnovu informacija prikupljenih u toku koraka 4 i jedne procjene ekološkog statusa vodnog tijela, treba biti procjenjena vjerovatnoca neispunjavanja dobrog ekološkog statusa (GES) (ili procjene kakav GES može biti, na osnovu trenutnih saznanja). Unutar ovog koraka treba biti procijenjeno da li razlozi za ne ispunjavanje GES-a leže u hidromorfološkim promjenama, a ne u drugim pritiscima kao što su toksicne supstance ili drugi problemi kvaliteta. Ovaj korak je dio Aneksa II (1.5) proces procjene uticaja koji treba dovršiti do 22. decembra 2004.

Vodic IMPRESS<sup>12</sup> ce dati više eksplisitne upute za korake 3-5; posebno vodic za „procjenu rizika“. Radna grupa za Monitoring ce raditi na zahtjevima monitoringa vodnih tijela koja su „u riziku“ kao i za sva druga vodna tijela .

- **Korak 6:** Svrha ovog koraka je da se odaberu ona vodna tijela gdje su promjene u hidromorfologiji rezultirale znacajnom promjenom karaktera vodnog tijela. Takva vodna tijela mogu biti privremeno identifikovana kao HMWB. Ostala vodna tijela, sa vjerovatnocom da nece ispuniti GES, koja nisu značajno promjenila karakter, ce biti identifikovana kao prirodna vodna tijela. Okolišni ciljevi ovakvih vodnih tijela ce biti GES ili ostali manje rigorozni okolišni ciljevi.

Samo je potrebno sakupiti dovoljno informacija u toku koraka 1, 3, 4 i 5 da bi se prikazalo da ce pritisci i uticaji rezultirati sa neispunjavanjem dobrog statusa (kao što je opisano u [WFD CIS Vodicu br 3. - IMPRESS](#)), a u koraku 6 (prvom koraku HMWB procesa) da se karakter vodnog tijela znacajno izmjenio. Ovi zahtjevi mogu biti ispunjeni na jednostavan opisani nacin kod jasno razgranicenih slucajeva. Na primjer,

<sup>12</sup> [WFD CIS Vodic br. 3 - IMPRESS](#).

ako je vodno tijelo nepovratno i definitivno promijenilo kategoriju, onda je jednostavno prikazati da pritisci i uticaji sprjecavaju postizanje dobrog ekološkog statusa (prvobitnog vodnog tjela) i da je ono znacajno izmjenilo karakter.

- **Koraci 7-8-9:** kada zemlje clanice žele da odrede vodno tijelo kao izmijenjeno moraju ga podvrgnuti testu za odredivanje kako je to odedeno Clanom 4(3)(a) i Clanom 4(3)(b). Vještacka vodna tijela se testiraju prema clanu 4(3)(b). U prvom "testu odredivanja" (**korak 7**) trebaju se identifikovati potrebne hidromorfološke promjene ("mjere obnove") da bi se ostvario "dobar ekološki status". U prvom testu treba biti ocjenjeno da li te „mjere“ imaju znacajan negativan uticaj bilo na „specificnu upotrebu“ ili na „širu životnu sredinu“. Ako imaju, onda treba sprovesti drugi test za odredivanje (**korak 8**).


Drugi test za odredivanje se sastoji od nekoliko pod-testova. Prvo treba razmotriti „druga sredstva/nacine“ postizanja željenog cilja (npr. zamjena površinske sa podzemnom vodom za potrebe snabdijevanja pitkom vodom). Dalje treba ocijeniti da li su ta „druga sredstva/nacin i“ a) tehnicki izvodljivi, b) bolja opcija za životnu sredinu i c) disproportionalno skupi/a. Ukoliko je bilo koji od ovih pod-testova a), b) ili c), negativan, vodna tijela mogu biti odredena kao izmijenjena (**korak 9**). Ako mjera ublažavanja nema znacajnog uticaja (**korak 7**) ili ako se mogu pronaci „druga sredstva“ koja ce zadovoljiti kriterije a), b) ili c) (**korak 8**), voda ne smije biti odredena kao izmijenjena a relevantni okolišni cilj bi bio GES ili manje rigorozan cilj.

- **Koraci 10-11:** Ovi koraci nisu dio procesa odredivanja. Medutim, relevantni su samo za AWB i HMWB i stoga ih pokriva ovaj Vodic . Ticu se definicije referentnih uslova i postavljanja ciljeva kvaliteta životne sredine za jako izmijenjena i vještacka vodna tijela. U koraku 10 referentni uslovi za HMWB i AWB, definisan je Maksimalni ekološki potencijal (MEP). Na osnovu MEP-a, definisan je okolišni kvalitativni cilj, Dobar ekološki potencijal (GEP), (**step 11**).

Informacije prikupljene u razlicitim koracima (1-11), kada se sumiraju, doprinjece Planu upravljanja riječnim slivom (RBMP). RBMP ce sadrzavati programe mjera [Cl. 11] koje su potrebne da se osigura postizanje ciljeva prirodnih, jako izmijenjenih i vještackih vodnih tijela.

Slijedeci dijagram, jasna je važnost izbjegavanja nepotrebnih i suvišnih administrativnih aktivnosti. Na primjer, nece uvijek biti potrebno da se uradi procjena svakog vodnog tijela. I zaista u mnogo situacija bice efektnije primjeniti test na grupu vodnih tijela gdje je slicna briga za okoliš i specificna upotreba. Na primjer, za rijeku koja je izmijenjena za plovidbu može biti nece biti korisno primjeniti proces individualnih vodnih tijela. Procjene veceg obima može dati efektivnije i kompletnejne ocjene.

Slicno je i za šemu zaštite od poplave vecih ušca, može biti efektivnije uraditi procjenu na nivou više vodnih tijela nego razmatrati svako pojedino vodno tijelo.



**Pazite! Informacije o mjerama i povezanim troškovima, zatim o vremenskom rasporedu (timing) i buducim ciklusima RBMP su date u Odjeljku 7!**


Kroz cijeli proces se razmatraju razlicite mjere u razlicitim koracima. Vezano za ove razlicite mjere primjenjuju se i razlicita razmatranja troškova; kratak pregled se nalazi u odjelku 8.1. Tajming , kao i promjene u buducim ciklusima RBMP su važni kada se radi o HMWB i AWB; ova pitanja su pokrivena u odjeljcima 8.2 i 8.3.

## 5 KORACI KOJI VODE DO PRIVREMENE IDENTIFIKACIJE HMWB

### 5.1 UVOD

Ovaj odjeljak detaljnije razmatra korake od 1 do 6, a koji dovode do privremene identifikacije HMWB.

Ovi koraci su dio zahtjeva karakterizacije oblasti riječnog sliva kako to definiše Aneks II Okvirne Direktive o Vodama (WFD). Koraci su usko vezani sa radom IMPRESS Radne grupe. Pregled procesa je ilustriran na Sliku 2.



Slika 2: Koraci koji vode do privremene identifikacije jako izmijenjenog vodnog tijela HMWB

### 5.2 IDENTIFIKACIJA VODNOG TIJELA (KORAK 1)

Vodna tijela trebaju biti identifikovana za sve površinske vode (prirodne, jako izmijenjene i vještacke vode). Ovaj korak je od velike važnosti za proces implementacije, zbog toga što vodna tijela predstavljaju jedinice koje će biti korištene za izvještavanje i procjenu uskladenosti sa glavnim okolišnim ciljevima Direktive. Opšte preporuke za identifikaciju razlicitih vodnih tijela su date u [WFD CIS Vodicu br.](#)

[2](#) za identifikaciju vodnih tijela. Ovaj vodic za HMWB i AWB razmatra pitanja koja su posebno relevantna za identifikaciju „fizicki izmijenjenih“ voda, onoliko koliko to pitanje nije ukljuceno u [WFD CIS Vodic br. 2](#) (Primjeri su u setu alata).



### Pazite! Mogucnost grupisanja vodnih tijela za potrebe procjene

U nekim slucajevima bice moguce grupisati vodna tijela za identifikaciju /ili odredivanje HMWB i AWB. Ovo može pomoci da se smanji ukupan obim poslova. [WFD CIS Vodic br. 2](#) za vodna tijela ce ukazati pod kojim okolnostima vodna tijela mogu biti grupisana za potrebe procjenjivanja.

## 5.3 DA LI JE VODNO TIJELO VJEŠTACKO (KORAK 2)?

WFD daje definicije razlikovanja AWB i HMWB [Cl. 2(8) i Cl. 2(9) ] (vidjeti Odjeljak 3.1). u drugom koraku treba biti identifikovano da li se vodno tijelo smatra vještackim (AWB), tj. da li je "oformljeno ljudskom aktivnošcu".

Vještacko vodno tijelo je definisano, u ovom Vodicu, kao površinsko vodno tijelo koje je oformljeno na lokaciji gdje ranije nije postojalo znacajnije površinsko vodno tijelo, i koje nije oformljeno neposrednom fizickom izmjenom postojeceg vodnog tijela ili njegovim pomjeranjem ili poravnanjem. Napomena, ovo ne znaci da je ranije tu postojalo samo suho zemljište. Moglo je na tom mjestu postojati jezerce, pritoka ili jarak, koji nisu smatrani kao izdvojeni ili znacajni elementi površinske vode i stoga nisu identifikovani kao vodno tijelo.

Ako je gore navedena karakterizacija vodnog tijela ispunjena, zemlja clanica ce imati mogucnost da ih identificuje kao AWB i da ih razmatra za odredivanje, ili u nekim okolnostima, da ih identificuje kao prirodna vodna tijela . Ako zemlja clanica smatra da GES može biti postignut od strane AWB, onda zemlja clanica može željeti da posmatra AWB kao prirodno vodno tijelo. Ovo dozvoljava da GES bude definisan za to vodno tijelo prije nego GEP (Primjeri se nalaze u setu alata).

### 5.3.1 PRIMJERI

**AWB:** AWB uključuje kanale izgradene za potrebe plovidbe, odvodne kanale za navodnjavanje, jezerca oformljena od strane covjeka i iskopana jezerca, pristaništa i luke, gradevinske jame iskopane bagerima, iskopine šljunka, površinska rudarska jezera, rezervoare vode oformljene za potrebe proizvodnje elektricne energije u udarnim periodima, ili vode koje su usmjerene u rezervoare pomocu skretnica, i vodna tijela oformljena drevnim ljudskim aktivnostima.

**Nisu AWB:** vodna tijela koja su promijenila kategoriju uslijed fizickih modifikacija nisu vještacka, vec se smatraju jako izmijenjenim vodnim tijelima, (npr. formiranje rezervora uslijed postavljanja brana na rijeci). AWB nisu vodna tijela koja su pomjerena ili poravnana, na primjer, poravnana rijeka tece novoizgradenim kanalom na prethodno suhom zemljištu. Ovakva poravnanja uključuju izmjenu postojeceg vodnog tijela i shodno tome novi kanali se mogu tretirati kao HMWB.

Gdje postoji namjera da se vodno tijelo odredi kao AWB, prvi test odredivanja (korak 7) nije relevantan i AWB treba direktno da prede i nastavi sa drugim testom odredivanja (korak 8).

#### **5.4 ODABIR (Korak 3)**

Proces odabira je predložen da umanji napore i skrati vrijeme kod identifikacije vodnog tijela koje ne treba uzeti u obzir za test HMWB odredenja. Ovo će ukljuciti ona vodna tijela koja vjerovatno neće postići GES ali koja ne pokazuju hidromorfološke promjene. (Primjeri u setu alata).

#### **5.5 ZNACAJNE PROMJENE U HIDROMORFOLOGIJI (Korak 4)**

Za ona vodna tijela koja nisu bila "odabrana" u koraku 3, znacajne promjene u hidromorfologiji i rezultirajućim uticajima treba dalje istraživati i opisati [Aneks II, 1.4]. Ovaj korak 4 je dio karakterizacije površinske vode i zahtijeva se prema Cl. 5(1) do decembra 2004.

5.5.1 Ova karakterizacija uključuje identifikaciju i opisivanje:

1. glavnih "specifičnih upotreba" vodnog tijela;
2. znacajnih antropogenih pritisaka [Aneks II, 1.4]; i
3. znacajnih uticaja ovih pritisaka na hidromorfologiju [Aneks II, 1.5].

5.5.2 1. Identifikacija i opisivanje **glavnih "specifičnih upotreba" vodnog tijela:**

- plovidba, uključujući objekte luka, ili rekreacija;
- aktivnosti sa ciljem skladištenja vode, poput snabdijevanja pitkom vodom, proizvodnja električne energije ili navodnjavanje
- regulacija vode, zaštita od poplave, odvodnjavanje zemljišta; ili
- ostale jednako važne aktivnosti koje nastavljaju da se razvijaju.

5.5.3 2. Identifikacija i opisivanje **znacajnih antropogenih pritisaka** [Aneks II, 1.4]:

Posebne upotrebe vodnih tijela generalno rezultiraju pritiscima koju mogu uticati na status vodnog tijela. U kontekstu HMWB i AWB identifikacije i procesa odredivanja, relevantne su promjene u hidromorfologiji koje su rezultat „fizickih izmjena“ [Cl. 2(9)].

Fizickie izmjene uključuju izmjene u morfologiji i hidrologiji režima vode (uporediti glosar i korak 6). Na primjer, najčešće fizickie izmjene uključuju brane i ustave, koje poremete kontinuitet rijeke i uzrokuju izmjene hidrološkog i hidraulickog režima. Fizickie izmjene trebaju koristiti specifičnoj upotrebi, kao što je izravnjanje za svrhe plovidbe. Međutim, fizickie izmjene koje ne koriste više određenoj specifičnoj upotrebi, također trebaju biti identifikovane i opisane u karakterizaciji (npr. ustave korištene za održavanje nivoa vode za mlinove koji više nisu u upotrebi).

Za karakterizaciju je važno otkriti koji od pritisaka su od „važnosti“, zato se trebaju razmatrati samo znacajni pritisci (ili fizicke izmjene). Zemlje clanice mogu koristiti kvalitativne ili kvantitativne pristupe da opišu nivo i stepen važnosti fizicke izmjene (Primjeri u setu alata).

#### **5.5.4 3. Identifikacija i opis **znacajnih uticaja na hidromorfologiju** [Aneks II br. 1.5]:**

Znacajni uticaji na hidromorfologiju trebaju biti dalje ispitivani Mogu se koristiti i kvantitativne i kvalitativne tehnike ocjenjivanja za procjenu uticaja na hidromorfologiju koji su rezultat fizickih izmjena (primjeri u setu alata). Ispitivanja trebaju da ukljuce elemente koje zahtjeva WFD, ukoliko su takvi podaci na raspolaganju [Aneks V br. 1.1: kontinuitet rijeke, hidrološki režim, morfološki uslovi, plimni režim].

Posebno treba posvetiti pažnju kumulativnim efektima hidromorfoloških promjena. Hidrološke promjene manjeg obima možda neće uzrokovati velike hidromorfološke uticaje samostalno, ali mogu imati znacajan uticaj kada djeluju zajedno sa ostalim promjenama. Da se procjeni važnost uticaja na hidromorfologiju, treba odabrati odgovarajući razmjer (takode vidjeti Vodic Radne grupe 2.1<sup>13</sup>). Kod odredivanja razmjere treba razmotriti slijedeće stavke u ocjeni uticaja i u identifikaciji i odredivanju HMWB i AWB:

- Odredivanje razmjere uslijed procjene uticaja promjena u skladu sa karakteristikama pritisaka i uticaja, odnosno neki pritisci imaju manji prag kod uticaja širokih razmjera, nego ostali;
- Odredivanje razmjere može da se promjeni u skladu sa tipom vodnog tijela i osjetljivošcu eko sistema. Prostorne i vremenske razmjere (rezolucija procjene uticaja) trebaju biti preciznije kod onih tipova vodnih tijela i posebnih ekosistema koji se smatraju osjetljivim na pritiske.

### **5.6 VJEROVATNOCA NEISPUNJAVANJA DOBROG EKOLOŠKOG STATUSA - GES- (Korak 5)**

Na osnovu informacija prikupljenih u koracima 4 i procjene ekološkog statusa, treba se procjeniti vjerovatnoca neispunjavanja dobrog ekološkog statusa (ili procjene kakav GES može biti, na osnovu raspoloživih saznanja) [Aneks II br. 1.5]. Ovdje treba razmotriti da li je rizik od neispunjavanja GES-a, uslijed hidromorfoloških promjena a ne drugih pritisaka poput toksičnih supstanci ili drugih problema kvaliteta. Korak 5 je dio procesa „procjene rizika“<sup>14</sup> koji bi trebao biti završen do 22.decembra 2004.

U svrhu ocjene vjerovatnoce neispunjavanja GES-a, treba procijeniti ekološki uticaj fizickih izmjena predmetnih vodnih tijela (primjer u setu alata). Prošireni napor u uloženi u procjenu trebaju biti proporcionalni (tj. treba koristiti Skraceni pristup procjeni). Za tijela koja vjerovatno neće ispuniti GES (tj. vodna tijela koja su promijenila

<sup>13</sup> [WFD CIS Vodic br. 3](#) "Analiza pritisaka i uticaja u Okvirnoj Direktivi o Vodama – Zajednicko razumijevanje", Vodic CIS RG 2.1.

<sup>14</sup> "procjena rizika" se radi kao dio Clana 5 procesa karakterizacije i identificira vjerovatnoci da vodna tijela neće ispuniti cilj kvaliteta propisan Clanom 4.

kategoriju uslijed fizickih izmjena), prošireni napor u procjeni GES-a treba biti ogranicen i zaključak o neispunjenu GEP-a treba biti rapidno donešen. U ovim slucajevima više truda se može uložiti da se rano izvrši procjena GEP-a i rizik od njegovog neispunjenu može biti ispitati. Slicno je i sa odabirom, zaključak o isključivanju iz procesa identifikacije i odredivanja HMWB i AWB onih vodnih tijela za koja je veoma jasno da će postici GES treba biti donešen rano i sa minimalnim naporom.

### **5.6.1 ZAHTJEVI ZA PODACIMA**

Veliki broj podataka je potreban za implementaciju WFD. Elementi kvaliteta za svako vodno tijelo dati su u Aneksu II br. 1 i uključuju hidromorfološke, hemijske kao i biološke podatke. Elementi kvaliteta se razlikuju u skladu sa kategorijama voda. Za identifikaciju i proces odredivanja podaci nisu samo neophodni u koraku 5, vec takođe i za razlicite testove odredivanja (koraci 7 i 8), ustanavljanje MEP-a (korak 10) i GEP-a (korak 11).

Procjena ekološkog statusa, koja je neophodna za „procjenu rizika“, može biti bazirana direktno na biologiji. Alternativni indikativni podaci (hidromorfološki i fizicko-hemijski elementi) mogu biti korišteni u situacijama gdje su samo ti podaci dostupni (Primjer u Odjeljku 2.6 seta alata za privremenu identifikaciju regulisanih jezera u Finskoj su relevantni). Prema WFD, biološki status površinske vode se ocjenjuje upotrebom odgovarajuchi elemenata za razlicite kategorije voda [Aneks V br. 1.1]. Predlaže se da preliminarna procjena ekološkog statusa, koja treba da bude završena do 2004, bude zasnovana na najosjetljivijim elementima kvalitete, obaziruci se na postojeće fizicke izmjene. Mora se napomenuti da se, međutim, ova procedura koncentrira na djelovanje fizickih izmjena na pojedine elemente akvatickog ekosistema.

Otkriti razloge za moguce neispunjavanje okolišnog cilja vodnog tijela (tj. dobrog ili potencijalnog statusa), indikativni parametar se razlikuje u skladu sa uzrocima. HMWB i AWB vodic se posebno bave sa indikativnim podacima koji otkrivaju hidromorfološke promjene. Efekti koji su rezultat drugih uticaja (npr. djelovanja toksicnih materija na makroinvertebrate, eutrofikacija vezana sa makrofitima) trebaju biti što je bolje moguce diferencirani. Izvjesne sugestije o prikladnosti pojedinih bioloških elemenata kao indikatora fizickih promjena su niže navedeni:

- Fauna bentickih beskicmenjaka i ribe su najrelevantnije grupe za procjenu uticaja hidro-elektrana na slatkvodne sisteme;
- Ribe koje migriraju na velike udaljenosti mogu se koristiti kao kriterij za procjenu prekida riječnog kontinuiteta;
- Makrofiti su dobri indikatori promjena u toku nizvodno od rezervoara kao i za procjenu regulisanih jezera iz razloga njihove osjetljivosti na fluktuaciju nivoa vode;
- Kod linearnih fizickih izmjena poput obalouvrda, benticki beskicmenjaci i makroalge mogu biti odgovarajuci indikatori.

Definisanje velicine ekološke štete na nacin kako to zahtjeva WFD nece biti moguce dok se ne ustanovi zajednicki ekološki monitoring do 2006. Pošto korak 5 identifikacije HMWB i procesa odredivanja treba biti okoncan do 2004. (rok za završetak pocetne karakterizacije propisane clanom 5), procjene mogu biti ocjene zasnovane na postojecim podacima biološkog monitoringa i ekološkim sistemima klasifikacije.

#### *Mocvare*

Ekosistemi mocvara su ekološki i funkcionalni dijelovi vodnog okoliša, sa potencijalno važnom ulogom u postizanju održivog upravljanja riječnim slivom. [Okvirna Direktiva o Vodama](#) ne postavlja okolišne ciljeve za mocvare. Medutim, mocvare koje su ovisne o podzemnim vodnim tijelima, cine dio površinskog vodnog tijela, ili su zašticena područja, ce imati koristi od obaveza koje nameće Direktiva po pitanju zaštite i obnove statusa vode. Relevantne definicije su izradene u [WFD CIS Vodicu br.2](#) za vodna tijela i dalje se razmatraju u Vodicu za mocvare (koji je trenutno u pripremi).

Pritisci na mocvare (na primjer fizickie modifikacije ili zagadenje) mogu rezultirati uticajima na ekološki sistem vodnih tijela. Stoga, u sklopu planova upravljanja riječnim slivom tamo gde je potrebno ispuniti okolišne ciljeve Direktive, može biti potrebno razmatrati mjere kako bi se upravljalo ovakvim pritiscima,

Formiranje i razvijanje mocvara u odgovarajućim okolnostima može pružiti održiv, jeftin i društveno prihvatljiv mehanizam za pomaganje postizanja okolišnih ciljeva Direktive. Posebno, mocvare mogu pomoci kod umanjenja uticaja zagadivaca, mogu doprinjeti ublažavanju uticaja suša i poplava, pomoci postizanju održivog upravljanja obalom i mogu unaprijediti prihranjivanje podzemnih voda. Relevantnost mocvara unutar programa mera je dalje ispitana u posebnom horizontalnom Vodicu o Mocvarama (koji je trenutno u pripremi).



#### **Pazite! Veza sa ostalim CIS radnim grupama**

Vodic o tome kako definisati referentne vrijednosti za procjenu ekološkog statusa površinskih vodnih tijela je razvijen od strane CIS Radne grupe 2.3 (REFCOND) u [WFD CIS Vodicu br. 10](#) i RG 2.4 u [WFD CIS Vodicu br. 5 \(COAST\)](#). [WFD CIS Vodic . 3 of RG 2.1 IMPRESS](#) ce dati više eksplicitne upute o izvodenju "karakterizacije" i "procjene rizika". Monitoring radna grupa 2.7 ([WFD CIS Vodic . 7](#)) ce postaviti zahtjeve monitoringa vodnih tijela koja su u „riziku”, kao i za sva druga vodna tijela.

### **5.7 DA LI JE VODNO TIJELO ZNACAJNO IZMJENILO KARAKTER USLJED FIZICKIH IZMJENA IZAZVANIH LJUDSKIM AKTIVNOSTIMA (Korak 6)? PRIVREMENA IDENTIFIKACIJA HMWB**

Ukoliko je vjerovatno da vodno tijele nece uspjeti da postigne dobar ekološki status zbog hidromorfoloških promjena, postoji citav niz opcija za postavljanje cilja. U nekim slucajevima, mera obnove mogu biti poduzete prije 2015, što ce dozvoliti da vodna tijela postignu GES. U drugim okolnostima, produženje roka primjenjivanjem

odstupanjima iz Clana 4(4) ce dozvoliti da vodna tijela da postignu kasnije GES.<sup>15</sup> Jasno, manje rigorozan okolišni cilj može takođe biti postavljen ukoliko je odstupanje iz clana 4(5) odgovarajuće. Ovi pristupi ce biti traženi u onim okolnostima gdje vodno tijelo izloženo znacajnim promjenama u hidromorfologiji, ali nije esencijalno izmjenilo karakter.

Ukoliko vodno tijelo treba privremeno identifikovati kao jako izmjenjeno (primjeri u setu alata) primjenjuju se slijedeci kriteriji:

1. Nepostizanje dobrog statusa je rezultat fizickih izmjena hidromorfoloških karakteristika vodnog tijela. Ne smije biti uslijed drugih uticaja, poput fizicko-hemijskih uticaja (zagadenje);
2. **Karakter** vodnog tijela mora biti **esencijalno izmjenjen**. Ovo je u slučaju kada se u vodnom tijelu pojavljuje velika promjena. Jasno je djelomично subjektivna ocjena da li je vodno tijelo (a) samo znacajno promijenilo karakter (npr. zahvatanje vode bez morfoloških izmjena) ili (b) esencijalno promijenilo karakter kada može biti odgovarajuća njegova privremena identifikacija kao HMWB (npr. dugorocne hidromrfološke promjene koje je izazvala ustava). Oboje vjerovatno neće postići GES. Međutim, trebace se imati na umu slijedeće:
  - Prilikom obilazka vodnog tijela koje je esencijalno promijenilo karakter, treba biti veoma ocigledno da je tijelo esencijalno promijenjeno u odnosu na svoje prirodno stanje;
  - Punjenje mora biti ekstenzivno/široko rasprostranjeno i potpuno. Tipično je da ovo uključuje esencijalne izmjene i hidrologije i morfologije vodnog tijela;
  - Promjena karaktera mora biti stalna a ne privremena i s prekidima;
  - Mnoge promjene hidroloških karakteristika vodnog tijela, poput zahvata i ispuštanja, nisu propracene morfološkim promjenama, i cesto stoga mogu biti povratne, privremene ili kratkotrajne. Shodno tome takve izmjene ne čine esencijalne promjene karaktera vodnih tijela i tako primjena odredivanja HMWB neće biti uzeta u obzir;
  - Modifikacija mora biti konzistentna sa opsegom promjene koja je nastala uslijed aktivnosti navedenih u clanu 4(3)(a): kanalizirana rijeka, pristanište, rijeka pod usporom za zaštitu od poplava ili rijeka ili jezero pregradeni branama .
3. Esencijalna promjena karaktera mora biti rezultat **specificnih upotreba**. Morala je nastati upotrebama navedenim u Clanu 4(3) ili upotrebama koje predstavljaju jednako važne održive aktivnosti ljudskog razvoja (pojedinačno ili u kombinaciji).

U Tabelu 1 dat je pregled glavnih specificnih upotreba i vezanih fizickih izmjena i uticaja na hidromorfologiju kao i na biologiju. Šira lista fizickih izmjena i uticaja na hidromorfologiju i biologiju može se naci u zbirnom izvještaju HMWB (Hansen *et al.*, 2002).

<sup>15</sup> Prema Clanu 4(4) maksimalno produženje krajnjeg roka je 2027.

**Tabela 1: Pregled glavnih specificnih upotreba, fizickih izmjena i uticaja**

Specifične upotrebe	Plovidba	Zaštitu od poplave	Proizvodnja el.energije iz hidro-elektrana	Poljoprivreda/ šumarstvo/ uzgoj ribe	Vodo-snabdijevanje	Rekreacija	Urbani-zacija <sup>16</sup>
Fizickie izmjene (pritisci)							
Brane i ustave	X	X	X	X	X	X	
Održavanje kanala/bagerisanje/ uklanjanje materijala	X	X	X	X		X	
Plovni kanali	X						
Kanalisanje/izravnanje	X	X	X	X	X		X
Pojacavanje obale/ utvrđivanje/nasip	X	X	X		X		X
Odvodnja zemljišta				X			X
Oduzimanje zemljišta vodnom tijelu				X			X
Stvaranje „umrvljenih“ vodnih zona iza nasipa	X					X	X
Uticaj na hidromorfologiju i biologiju							
Prekid riječnog kontinuma i transporta sedimenta	X	X	X	X	X	X	
Promjena u profilu rijeke	X	X	X	X			X
Razdvajanje ox-bow jezera /mocvara	X	X	X	X	X		X
Restrikcija/gubitak plavnih ravnica		X	X				X
Niska/reducirani tok			X	X	X		
Direktna mehanička šteta za faunu/floru	X		X			X	
Vještacki režim ispuštanja		X	X	X	X		
Promjena nivoa podzemne vode			X	X			X
Erozija tla/zamuljavanje	X		X	X			X

Ako vodno tijelo nije određeno a kasnije postaje jasno da je najvjerovaljnije jako izmijenjeno, privremena identifikacija kao HMWB i primjena testova za odredivanje ce biti i dalje moguca nakon 2004. Slicno je i ako je vodno tijelo privremeno identifikovano kao HMWB, Zemlje clanice ne moraju dovršiti odredivanje. One ga mogu u bilo koje vrijeme odrediti kao ne jako izmijenjeno vodno tijelo i postaviti odgovarajuce ciljeve prema Clanovima 4(1)(a)(ii), 4(4) or 4(5).


<sup>16</sup> Urbanizacija nije spomenuta u Clanu 4(3)(a), ali je bila identifikovana kao važna upotreba za studiju slučaja HMWB. Stoga pretpostavlja da je to jedan važna održiva aktivnost ljudskog razvoja.

### 5.7.1 Obim , razmjer i velicina privremena identifikacije


U sklopu privremene identifikacije HMWB, razmjer, obim, i velicina identifikacije vodnog tijela treba biti razmotrena. Možda bude neophodno prilagoditi granice pocetno identifikovanih vodnih tijela (korak 1) u skladu sa esencijalnim izmjenama u hidromorfologiji. Još specifičnije, gdje se hidromorfološka promjena ne podudara sa granicama površinskog vodnog tijela, možda će biti odgovarajuće da se vodno tijelo dalje podijeli kako bi se odijelile jako izmjenjene dionice od dijelova vodnog tijela koji su ostali netaknuti.

Slijedeca tri primjera mogu pomoci kod odlucivanja da li je potrebno vršiti dalju podjelu vodnih tijela ili ne pod razlicitim okolnostima (Slika 3 - Slika 5):


- Na Slika 3, dva fizicki izmjenjena područja u najvećem procentu pokrivaju absolutnu dužinu/područje originalnog vodnog tijela (8 km od 10 km). Vodno tijelo je, u velikoj mjeri, pod uticajem istih pritisaka i stoga se ne preporučuje podjela originalnog vodnog tijela, vec samo primjena privremene HMWB identifikacije cijelog vodnog tijela;
- Na Slika 4, originalno vodno tijelo je izmjenjeno fizicki izmijenjenim područjem (6 km) koje pokriva najveći procenat cijelokupne dužine/područje originalnog vodnog tijela. U tom slučaju bilo bi preporučljivo da se podijeli originalno vodno tijelo na dva posebna vodna tijela (1a i 1b). Vodno tijelo 1b, na koje je uticala fizicka izmjena, bi bilo privremeno identifikovano kao jako izmjenjeno. Vodno tijelo 1a bi bilo smatrano kao prirodno vodno tijelo;
- Na Slika 5, serija malih fizicki izmjenjenih područja od kojih svako pokriva <1 km su prisutne na maloj dionici cijele dužine vodnog tijela. Pitanje koje se nameće je, da li ove dionice <1 km trebaju biti identifikovane kao posebna vodna tijela i privremeno identifikovana kao HMWB, ili je sveukupni uticaj mali i stoga cijelo vodno tijelo treba smatrati kao prirodno vodno tijelo. Predlaže se da se tijelo ne dijeli i da se cijelo vodno tijelo posmatra kao prirodno.



**Slika 3:** Primjer 1, nema dalje podjele vodnog tijela



**Slika 4:** Primjer 2, dalja podjela vodnog tijela



**Slika 5:** Primjer 3, Nema podjele vodnog tijela

Napomena: Privremena identifikacija HMWB se odnosi na dionice rijeka a ne na slivove ili podslivove. Na tri slike iznad slivovi su oznaceni zbog toga što je teško identifikovati samo dionice rijeke, mada bi to više odgovaralo.

Slijedeće važno pitanje je da samo ona vodna tijela koja su esencijalno promijenila svoj karakter (uslijed fizickih izmjena) sama po sebi, mogu biti privremeno identifikovana kao HMWB. Ako fizicka izmjena (npr. brana) utice na biološki kvalitet gornjeg dijela toka rijeckog sistema (na primjer sprijecena je migracija riba), ovaj gornji tok/dio se možda ne mora uzimati u obzir za privremenu identifikaciju HMWB. Ako GES ne može biti postignut u ovom gornjem toku vodnog tijela zbog fizicke izmjene, okolišni cilj može biti manje rigorozan.

## **6 TEST KOJI VODI KA ODREĐIVANJU HMWB (Koraci 7 - 9)**

### **6.1 TAJMING (VREMENSKI RASPORED) TESTOVA ZA ODREĐIVANJE**

Vodna tijela koja su bila privremeno identifikovana kao jako izmijenjena (Odjeljak 5) mogu biti uzeta u obzir za odredivanje<sup>17</sup> Proces odredivanja mora biti kompletiran na vrijeme za konsultacije nacrta RBMP 2008. godine i konacno objavljanje RBMP 2009. proces odredivanja treba biti poduzet što je moguce prije nakon privremene identifikacije Pored ovoga bice važno da se koordinira proces odredivanja sa ostalim zahtjevima procesa planiranja RBM. Posebno, veze sa slijedecim zahtjevima trebaju biti uzete u obzir:

- Proces odredivanja pomaže kod odredivanja koje "mjere obnove" ili "druga sredstva" mogu biti potrebna za ispunjavanje okolišnog cilja kvaliteta. Dodatno se identifikuju i "mjere ublažavanja" u referentnim uslovima i proces postavljanja ciljeva (iz Odjeljka 7). Ove "mjere ublažavanja" moraju biti identifikovane blagovremeno kako bi se omogucila procjena najisplativijih programa mjera za nacrt RBMP u 2008. i kako bi se osiguralo da taj program mjera postane operativan do 2012 [Cl. 11(7)];
- Može biti efikasno da se uradi proces odredivanja istovremeno sa postavljanjem manje-rigoroznih okolišnih ciljeva [Cl. 4(5)] i za prirodna i za Jako izmijenjena vodna tijela koja uključuju slicne testove (npr. razmatranje disproportionalnih troškova).

### **6.2 ODREĐIVANJE JE OPCIONALNO I ITERATIVNO**

Naglašeno je da zemlje clanice **mogu** odrediti vodno tijelo kao vještacko ili jako izmijenjeno.

Privremeno identifikovano jako izmijenjeno vodno tijelo se, tako, ne mora uzimati u obzir u testovima za odredivanje, u Odjeljku 6. Zemlje clanice mogu donijeti odluku da ne nastave sa procesom odredivanja u bilo kojoj njegovo fazi, i mogu odluciti da razmatraju vodno tijelo kao prirodno, i da treba da postigne GES. Ova odluka može biti pod uticajem dodatnih informacija koje su možda postale dostupne, nakon što je proces identifikacije izведен.

---

<sup>17</sup> Takode i ostala vodna tijela koja nisu bila privremeno identifikovana kao HMWB mogu dodatno biti uzeta u obzir ukoliko postoje dokazi da su u riziku da ne ispune GES uslijed fizickih izmjena (vidjeti Odjeljak 6.2).



### Pazite! Odredivanje je opcionalno!

Odredivanje HMWB i AWB je opcionalno. Zemlje clanice mogu odabrati da ne odrede vodno tijelo kao AWB ili HMWB. Testovi za odredivanje mogu biti obustavljeni u bilo kojoj fazi procesa. U ovom slučaju vodno tijelo treba biti tretirano kao prirodno vodno tijelo i okolišni cilj kvaliteta bi bio GES.

Iz nekoliko razloga Vodna tijela odredena kao izmijenjena u prvom ciklusu mogu biti smatrana kao prirodna u buducim ciklusima i obratno (Odjeljak 8). Odredivanje je stoga jedan iterativan proces. Trebalo bi se takođe istaci da novi podaci ili informacije mogu otkriti vodna tijela koja nisu bila privremeno identifikovana (u koracima 1-6), kao izmijenjena, koja trebaju biti uzeta u obzir kod testova za odredivanje. U buducim RBMP ciklusima, odredivanje HMWB mora biti revidirano (Odjeljak 8).


### 6.3 TESTOVI ZA ODREĐIVANJE

Vodno tijelo može biti određeno kao izmijenjeno ukoliko je prošlo proceduru odredivanja uključujući, oboje i testove odredivanja koji su određeni prema Clanu 4(3)(a) i (b) (koraci 7 i 8). U nekim slučajevima oba testa se u cijelosti ne moraju izvesti, vidjeti Slika 6.

Za Vještacka vodna tijela (AWB) samo se primjenjuje test odredivanja 4(3)(b) (Odjeljak 6.8).

Testovi za odredivanje su propisani da se osigura da su HMWB odredena samo kada ne postoje razumne mogućnosti za postizanje dobrog statusa unutar vodnog tijela. Ona su stoga specifična vodna tijela. Međutim, gdje su testovi za odredivanje primjenjeni na regionalnom ili nacionalnom nivou može biti odgovarajuće da se primjene testovi na grupe vodnih tijela, da se smanji ukupan obim posla koji uključuju testovi za odredivanje. Na primjer, ukoliko je matica rijeke bila razmatrana za odredivanje kao serija HMWB zbog njene upotrebe za svrhe plovidbe, trebalo bi biti moguce razmatranje testova za grupu vodnih tijela unutar pogodene dionice. Ako su vodna tijela grupisana, ne smije biti razlika u karakteristikama vodnih tijela ili u specifičnoj upotrebi koja može uticati na rezultat testova za odredivanje. Za grupisanje tijela se treba obezbjediti opravdanje.

Postepeni pristup za identifikaciju i odredivanje HMWB i AWB koji uključuje testove za odredivanje je predstavljen u Odjeljku 4. Slika 6 je bazirana na Slika 1 ali daje više detalja o "testu za odredivanje 4(3)(a)" (korak 7) i "testu za odredivanje 4(3)(b)" (korak 8), koji se sastoji od nekoliko pod-koraka.



Slika 6: Koraci koji vode do odredivanja HMWB (koraci 7-9)

**Napomena 1:** Korak 7.2: ukoliko bi mjere obnove imale znacajan negativan uticaj na "specifcne upotrebe" možete direktno nastaviti sa "Testom za odredivanje4(3)(b)", korak8.1. Ali za bolju opravdanost odredenja takođe možete primjeniti korak 7.3.

**Napomena 2:** Priprema Plana upravljanja riječnim slivom uključujući: identifikovanje ciljeva, identifikovanje programa mjer (POM), isplativih analiza, odstupanja za prošireni vremenski plan i manje rigorozne ciljeve, uzimanje u obzir Clana 4(8), da se osigura da nema daljeg propadanja ostalih vodnih tijela .

## 6.4 TEST ZA ODREĐIVANJE 4(3)(a) (Korak 7)

Test za odredivanje 4(3)(a) ima tri komponente, i podijeljen je na pod-korake 7.1-7.3, kjako slijedi (vidjeti Slika 6):

- Prvo, "mjere obnove" za postizanje GES se trebaju identifikovati (korak 7.1, vidjeti Odjeljak 6.4.1);
- Nakon toga, moraju biti ocjenjeni neželjeni uticaji mjera obnove na specificne upotrebe (korak 7.2, vidjeti Odjeljak 6.4.2); ukoliko su ovi neželjeni uticaji na specificne upotrebe **znacajni**, možete direktno preci na korak 8 (vidjeti Odjeljak 6.5), ali takođe se može nastaviti sa korakom 7.3 (vidjeti Napomenu 1 za Sliku 6). Ako nisu **znacajni** nastavite sa:
- Korak 7.3 i procjenite da li bi primjena mjera obnove imala znacajnih negativnih uticaja na šиру životnu okolinu (vidi Odjeljak 5.4.3).

### 6.4.1 IDENTIFIKACIJA "MJERA OBNOVE" ZA POSTIZANJE GES-a (Korak 7.1)

Prvi pod-korak 7.1 testa za odredivanje 4(3)(a) je da identificuje hidromorfološke promjene koje mogu dovesti do postizanja dobrog ekološkog statusa (GES). Ovaj proces komplikuje cinjenica da će cesto vodna tijela biti pod uticajem razlicitih pritisaka. U skladu sa tim, bice neophodno (ali ne uvijek i moguce) razdvojiti:

- Mjere za promjenu hidromorfologije;
- Mjere za poboljšanje fizicko-hemijskog statusa; i
- Direktne mjere za poboljšanje biloškog statusa (kao što je manipulacija ribljom populacijom i sadenje makrofita).<sup>18</sup>



#### Pazite! Hidromorfološki uslovi!

Vodic za HMWB i AWB se bavi hidromorfološkim uslovima koji su posljedica fizickih izmjena i sa „mjerama obnove“ koje ce unaprijediti ove hidromorfološke uslove. Ne-hidromorfološke mjere **neće** biti razmatrane u ovom vodicu ali ce biti sastavni dio programa mjera (POM) koji ce biti postavljen za RBMP.

Hidromorfološke promjene za postizanje GES-a (u daljem tekstu ce se zvati mjerama obnove) mogu varirati od mjera sa ciljem smanjenja uticaja fizickih izmjena na životnu sredinu (npr. povecan kompenzacijski proticaj ili riblji prolazi) do mjera koje rezultiraju kompletnim uklanjanjem fizicke izmjene. Mjere mogu biti usmjerene vezano za fizicke izmjene (npr. promjenom fizicke izmjene) ili ukljucitvati opšte ekološke uslove (npr. stvaranje staništa). U ovom pod-koraku doprinos pojedinacne

<sup>18</sup> Sve mjere (uključujući hidromorfološka i fizicko-hemijska poboljšanja) ultimativno ciljaju da unaprijede biološki status.

mjere u smjeru postizanja GES-a treba biti predviden. Treba takođe procijeniti da li sveukupan paket predloženih mjera obnove može dovesti do GES-a (Primjeri u setu alata).

Mjere trebaju biti dobro definisane (npr. tacan procenat kompenzaciskog protoka) i trebaju ukljuciti procjenu da li GES status treba biti ispunjen (u potpunosti ili djelomично) (Primjer u setu alata). Kombinacijom "djelomичnih" mjera može se postići GES. Identifikacija odgovarajućih mjera može biti teška, zbog toga što cesto informacija o uzročno -posljedicnom odnosu mjera nije potpuna.

Cijena mjera obnove nije ovdje razmatrana (vidjeti pod-korak 7.2 i odjeljak 8.1).

Lista primjera mjera obnove za razicite specificne upotrebe ("plovidba" i "hidro-snaga") je data u setu alata. Ova lista može biti korištena kao pocetna cek-lista.

#### **6.4.2 ZNACAJNI NEŽELJENI UTICAJI NA SPECIFICNE UPOTREBE (Korak 7.2)**

Drugi pod-korak 7.2 za test odredivanja 4(3)(a) zahtjeva jednu procjenu da li će potrebne "mjere obnove" za postizanje GES-a imati znacajne neželjene uticaje na specificnu upotrebu (npr. za plovidbu, proizvodnju energije, na rekreativnu, ili na druge specificne upotrebe).

Treba naglasiti da primjena testa treba razmotriti puni raspon mogućih mjera za obnovu. Na primjer, kod rijeka koje su bile modifikovane za potrebe plovidbe i imaju vještacke vertikalne nasipe, može biti moguce napraviti prirodniju obalu koja može dozvoliti postizanje GES-a, bez znacajnoj neželjenog uticaja na upotrebu.

Ovaj pod-korak 7.2 se samo može primjeniti kod vodnih tijela cija je trenutna specificna upotreba vezana sa fizickom izmjenom. Ukoliko je fizicka izmjenja vodnog tijela nastala zbog specificne upotrebe iz prošlosti koja više ne postoji, onda se može direktno preci na korak 7.3 ( Slika 6 i odjeljak 6.4.7). Jasno, specificna upotreba vodnog tijela se može mijenjati sa vremenom. Na primjer, napušteni rezervoar pitke vode može poslužiti za važnu novu specificnu upotrebu u rekreativne svrhe (npr. plovidba). U tom slučaju, moguci neželjeni uticaji na promjenjenu specificnu upotrebu trebaju biti procjenjeni u ovom pod-koraku 7.2.

#### **6.4.3 KOJI UTICAJU SE TREBAJU RAZMATRATI?**

Neželjeni efekti na specificne upotrebe su gubitak/ci važne usluge (npr. zaštita od poplave, rekreativna ili plovidba) ili gubici u proizvodnji (npr. hidro-elektrane ili poljoprivredna dobra) (Primjeri u setu alata). U procjeni "znacajnih neželjenih posljedica/ efekata" na specificne upotrebe, ekonomski efekti ce igrati važnu ulogu, ali takođe i socijalni aspekti mogu biti razmatrani (npr. uklanjanje zaštite od poplave može dovesti do izmještanja stanovništva).

#### **6.4.4 KOJI ASPEKTI NISU RELEVANTNI ZA OVAJ POD-KORAK?**

Kod procjenjivanja da li mјere obnove imaju „znacajan neželjeni efekt“ na specificnu upotrebu svi aspekti nisu relevantni. Na primjer, kada se razmatra jedno ušće koje se koristi za plovidbu, fokus testa treba biti na efektima mјera obnove na kretanje brodova. Ekomska moc korisnika da plati nije relevantna u ovom stadiju pošto ovo

potencijalno može diskriminirati efikasna i profitabilna preduzeca. Slicno ovome, na ovom stadiju disproporcionalni troškovi se ne mogu uzeti u obzir za razmatranje kao dodatna stavka koja je iznad procjene znacajnog neželjenog uticaja na specificnu upotrebu (vidjeti Odjeljak 8.1).

#### **6.4.5 ŠTA JE „ZNACAJNO“?**

Ne smatra se mogucim izvesti standardnu definiciju za „znacajan“ neželjeni efekat. „Znacajnost“ ce varirati izmedu sektora i bice pod uticajem socio-ekonomskih prioriteta Zemalja clanica.

Moguce je dati indikacije razlika izmedu „znacajnog neželjenog efekta“ i „neželjenog efekta“. Znacajan neželjeni efekat/posljedica na specificnu upotrebu ne bi smio biti mali ili neprimjetan, vec treba praviti znacajne promjene u upotrebi vode. Na primjer, efekat se ne smatra znacajnim kada je manji od onoga koji može uzrokovati kratkotrajna promjenjivost u provedbi (npr. proizvodnja kilovata na sat, nivo zaštite od poplave, dostupna kolicina vode za pice). Medutim, efekat je jasno znacajan ako je kompromitovan dugotrajnom promjenom specificne upotrebe u smislu znacajnog umanjenja njene provedbe. Važno je da se uradi procjena na odgovarajucem nivou. Efekat može biti odreden na nivou vodnog tijela, grupe vodnih tijela, regije, oblasti rijeckog sliva, ili na nacionalnom nivou. Odgovarajuci nivo ce varirati u skladu sa situacijom i tipom specificne upotrebe ili sektora. Ovisice o kljucnim prostornim karakteristikama neželjenih efekata. U nekim slucajevima može biti odgovarajuce da se razmotre efekti na više od jednog nivoa u cilju osiguranja najbolje odgovarajuce procjene. Pocetna tacka ce normalno biti procjena lokalnih efekata (Primjer u setu alata).

Ukoliko se neželjeni efekti smatraju znacajnim, vodno tijelo treba podvrgnuti testu odredenja 4(3)(b) (iz Odjeljka 6.5). Ako ne postoje znacajni negativni efekti na sepecificnu upotrebu, mjere trebaju biti provjerene u smislu njihovih mogucih neželjenih efeketa na širu životnu sredinu (Vidjeti Odjeljak 6.4.7, korak 7.3).

#### **6.4.6 UKOLIKO NEMA SPECIFICNE UPOTREBE**

Iako upotreba za koju je uradena fizicka izmjena nije više prisutna, gotovo u svim slucajevima modifikacija vodnog tijela služi za neku drugu specificnu upotrebu (npr. prvobitno izgradena brana za svrhu vodosnabdijevanja sada se koristi u rekreativne svrhe).

U rijetkim slucajevima ne postoji nikakva upotreba kojoj služi modifikacija karakteristika vodnog tijela, korak 7.2 testa za odredive 4(3)(a) se ne primjenjuje, pošto ne postoji specificna upotreba na koju mjere obnove mogu imati znacajan neželjeni efekat.

Prelaženjem na korak 7.3, treba se procjeniti mogucnost znacajnog negativnog efekta mjera obnove na širu životnu sredinu. Ukoliko mjere obnove imaju znacajan neželjeni efekat, onda vodno tijelo treba podvrgnuti „testu za odredivanje 4(3)(b)“. Medutim, bez specificne namjene, „ostala sredstva“ za postizanje korisnog cilja specificne upotrebe se ne mogu definistati. Shodno tome, pod ovim okolnostima, ako mjere

obnove znacajno uticu na širu životnu sredinu, koraci 8.2-8.5 nisu relevantni i vodno tijelo može direktno biti određeno kao jako izmijenjeno (HMWB).

#### **6.4.7 ZNACAJAN NEŽELJENI EFEKAT NA ŠIRU ŽIVOTNU OKOLINU (Korak 7.3)**

Namjera ovog pod-koraka 7.3 testa za određivanje 4(3)(a) je da osigura da mjere obnove koje su neophodne za postizanje GES-a, ne poboljšavaju životnu sredinu datog vodnog tijela, na nacin da istovremeno stvaraju na drugom mjestu okolišne probleme (Primjer u setu alata).

#### **6.4.8 ŠTA JE ŽIVOTNA SREDINA?**

Clan 4(3)(a) se odnosi na širu okolinu. Samim tim striktna definicija životne sredine nije prikladna, i pojma životne sredine uključuje životnu sredinu prirode i ljudi, uključujući arheologiju, naslijede, krajolik i geomorfologiju.



#### **Pazite!**

Opcenito, znacajan neželjeni efekat na širu okolinu postoji, ako je šteta po širu životnu okolinu nastala uslijed mjera obnove, veca od koristi poboljšanog statusa samog vodnog tijela (poput znacajno uvecane emisije CO<sub>2</sub> ili stvaranje i odlaganje velikih kolicina otpada uslijed demoliranja).

#### **6.4.9 PRIMJERI "RESTAURACIJSKIH MJERA" KOJE IMAJU NEŽELJENI EFEKAT NA ŠIRU ŽIVOTNU OKOLINU**

- Obično restauracija plavnih ravnica povecava biodiverzitet okoliša. Međutim, mogu postojati neke limitirajuće okolnosti gdje obnova plavišta ugrožava specifični krajolik i biodiverzitet koji se tu godinama razvio uslijed eliminisanja poplave u priobalnim zonama i bivšim plavnim ravnicama;
- Uklanjanje brane može dovesti do eliminisanja mocvara koje su se razvile vezane sa rezervoarem vode;
- Izgradnja kanala oko fizичke prepreke u cilju poboljšanja ekološkog kontinuuma (vidjeti Odjeljak 7.2 MEP) kako bi se dozvolila migracija riba, može zahtijevati znacajnu energiju, ošteti arheološko nalazište i proizvesti otpadni materijal. Te tako može, u nekim okolnostima, biti neprikladno u odnosu na korist;
- Historijska modifikacija, poput mlina ili ustave, koja se više ne koristi za specifičnu namjenu, može sada imati estetsku ili historijsku vrijednost. Ova karakteristika možda ne treba biti uklonjena i neko možda može željeti da odredi vodu koja je pod ovakvim uticajem kao HMWB.

Opcenito, treba sprijeciti da ovakvi negativni efekti na širu životnu okolinu budu znacajni.

Ovaj test ima veze sa Cl. 4(8) i 4(9) koji zahtjevaju da mjere prema Okvirnoj Direktivi o Vodama budu konzistentne sa zahtjevima postojecih legislativa u zajednicama. Na primjer, gdje je (ili ce biti) izmijenjeno vodno tijelo ili plavna ravnica određeno prema drugoj direktivi kao što je Direktiva o fauni, flori i staništu ili Direktiva o pticama, zahtjevi te Direktive takođe se moraju uzeti u obzir. "Mjere obnove" koje bi rezultirale konfliktom ove dvije Direktive se trebaju smatrati kao da imaju „znacajan efekat na okoliš“.

Ovdje treba razmotriti važnost poboljšanja koje bi se postiglo mjerama obnove u relaciji sa uticajem na širi okoliš. Ne bi bilo, na primjer, primjereno kada bi se onemogucio veci program unaprijedenja životne sredine zbog znacajnog negativnog efekta na male komponente šire životne sredine (npr. rezervoar koji ne služi specifичноj namjeni, a ima kao posljedicu znacajnu (lokalnu) mocvaru; uklanjanjem brane bi se uzrokovao gubitak mocvare, ali bi se takođe dozvolio migriranje riba na velikoj dužini rijeke (regije). U ovom primjeru, migracija riba bi vjerovatno predstavljala veće unaprijedenje životne sredine nego gubitak mocvare, ali opet sve to u velikoj mjeri zavisi od okolnosti).

Ako nema znacajnih negativnih efekata na specificku upotrebu ili šиру okolinu, treba razmotriti privremenu HMWB kao prirodno tijelo a mjere obnove trebaju se poduzeti da se osigura postizanje GES-a. U nekim okolnostima, odstupanja iz Cl. 4(4) ili 4(5) ce biti odgovarajuća i mogu se postaviti manje rigorozni okolišni ciljevi.

Ukoliko nema znacajnih negativnih efekata niti na specificku upotrebu niti na širu životnu sredinu, onda vodno tijelo treba da nastavi sa testom za odredivanje 4(3)(b).

#### **6.4.10 ZNACAJNI NEGATIVNI EFEKTI I TAJMING**

Okvirna Direktiva o Vodama zahtjeva od Zemlja clanica da postignu dobar status do 2015. Vremenski raspored je tako relevantan za test prema Cl.4(3)(a). Odabir mjera treba omoguciti postizanje GES-a do 2015, ili ukoliko se primjene odstupanja prema Cl 4(4), do 2021 ili 2027. Procjena stoga treba prvo razmotriti da li postoji znacajan negativni efekat na specificku namjenu do 2015. ukoliko postoji znacajan neželjeni efekat onda treba razmotriti vremenski rok do 2021. a poslije do 2027 .

### **6.5 TEST ZA ODREĐIVANJE U SKLADU SA CLANOM4(3)(b) (Korak 8)**

Test za odredivanje 4(3)(b) razmatra da li se korisni ciljevi dostignuti modifikacijom karakteristika vodnog tjela mogu postici „ostalim sredstvima“ na razumne nacine (korak 8.1), koji :

- su tehnicki izvodljivi (Odjeljak 6.5.2, korak 8.2);
- su znacajno bolja opcija za životnu sredinu (Odjeljak 6.5.3, korak 8.3); i
- nisu disproportionalno skupi (Odjeljak 6.5.4, korak 8.4).

Vodna tijela, za koja se mogu naci „druga sredstva“ koja ce ispuniti ova tri kriterija i postici koristan cilj modifikovanih karakteristika vodnog tijela, možda se nece morati identifikovati kao HMWB. Postojeca specificna upotreba može, u nekim slučajevima, prestati , a fizicka izmjena uklonjena tako da se postigne dobar status.

### **6.5.1 IDENTIFIKACIJA "DRUGIH SREDSTAVA" ZA POSTIZANJE KORISNIH CILJEVA (Korak 8.1)**

Kod izvodenja testa iz Clana 4(3)(b) je važno napraviti razliku izmedu:

- "mjera obnove", koje su pokrivene "testom za odredivanje 4(3)(a)" (korak 7), i uključuju promjene postojećih specifičnih upotreba u cilju postizanja GES-a; i
- "ostalih sredstava" koja ce dati korisne ciljeve modifikovanih karakteristika vodnog tijela i uključuju zamjenu ili izmještanje postojeće upotrebe.

Test iz clana 4(3)(b) treba uzeti u obzir mogucnost za „druga sredstva“ i njihovo korisno ostvarivanje cilja modifikovanih karakteristika vodnog tijela, uključujući korisnost za specificne upotrebe i širu životnu okolinu. Ostali nacini mogu ukljuciti sljedeće opcije:

- Premještanje specificne upotrebe na drugo vodno tijelo. Na primjer, zamjena hidro-elektrane sa novom (na drugom vodnom tijelu) gdje uzrokuje manju štetu po okoliš. Drugi primjer bi bio zaustavljanje plovidbe u jednoj rijeci, zbog toga što spajanje kanalima pruža alternativnu transportnu liniju (primjer u setu alata);
- Zamjena postojeće specificne upotrebe sa alternativnom opcijom u cilju postizanja korisnih ciljeva. Na primjer, zamjeniti hidro-elektranu sa drugim izvorom energije, ili zamjeniti vodenim transportom sa željezničkim ili cestovnim za manje okolišne troškove, alternativna strategija zaštite od poplave kao što je obnova plavnih ravnica uzvodno u cilju uklanjanja zaštite od poplave napravljene većim inžinjerskim zahvatima nizvodno, tj. manji naspram vecih inžinjerskih rješenja (primjer u setu alata).

Djelimična zamjena ili izmještanje korisnog clja specificne upotrebe takođe treba biti razmatrano, uz istovremeno, ali nije obavezno, postizanje GES-a.

### **6.5.2 PROCJENA "TEHNICKE IZVODLJIVOSTI" "DRUGIH SREDSTAVA" (Korak 8.2)**

Nakon prethodnog koraka potrebno je izvršiti procjenu da li su "druga sredstva" tehnicki izvodljiva. Tehnicka izvodljivost je ovdje stavljena kao prva provjera pošto predstavlja u stvari relativno jednostavan test, i ovdje je jasno da nije vrijedno vršiti procjenu uticaja na okoliš opcija koje nisu tehnicki izvodljive.

Razmatranje "tehnicke izvodljivosti" uključuje prakticne, tehničke i inžinjerske aspekte primjenjivanja "drugih sredstava". Odnosi se na pitanje da li postoje „druga sredstva“ koja ce davati koristan rezultat koji ima postojeća specifična upotreba. Ovdje ne treba uključivati razmatranje disproportcije troškova; ovo ce se procijeniti u sklopu kasnije komponente testa (korak 8.4) (Primjer u setu alata).

Mogu postojati i okolnosti gdje je prikladno razmotriti socijalna pitanja koja ogranicavaju razvoj „drugih sredstava“. Upotreba ovog društvenog aspekta treba biti objašnjena u potpunosti u sklopu RBMP.

### **6.5.3 PROCJENJIVANJE "DRUGIH SREDSTAVA" I DA LI SU ONI BOLJA OPCIJA ZA OKOLIŠ (Korak 8.3)**

Cilj testa ove pod-sekcije 8.3 Clana 4(3)(b) je da osigura da predložena "druga sredstva" predstavljaju bolju opciju za okoliš i da jedan okolišni problem ne bude samo zamijenjen sa drugim. Test je, stoga, slican u konceptu sa ranijim testom iz Cl. 4(3)(a), kojim se ocjenjuje da li moguce mjere imaju "značajan neželjeni uticaj na širu životnu sredinu" (korak 7.3).

Prilikom procjene drugih sredstava kao bolje okolišne opcije, moraju se razmotriti sljedeca pitanja:

- Područje koje obuhvata "životnu sredinu" bolje okolišne opcije ovdje se predlaže da u cilju osiguranja konzistentnog pristupa testa iz clana 4(3)(a), procjena ukljuci – kada je to prikladno i razmatranje „šire životne sredine“ poput arheologije, urbanih i ostalih krajolika;
- Pitanje opsega: postoji citav niz opsega u kojima se može ocjenjivati pitanje „bolje opcije za životnu sredinu“: lokalni, regionalni, vodna područja, nacionalni ili internacionalni nivo. Jasno da je prikladno razmotriti uticaje i dobrobiti samo na vodenim okolišima ili na širu životnu sredinu (voda, zemlja, zrak). U prvoj instanci predlaže se da procjena bude fokusirana na lokalni nivo. Daljnja razmatranja trebaju biti uzeta u obzir gdje to prikladno.

Primjer za ovo je mogucnost zamjene plovidbe na vecem riječnom sistemu. U ovoj instanci bilo bi prikladno ukljuciti procjenu regionalnog, nacionalnog ili internacionalnog nivoa, uzimajući u obzir pojascani promet na cestama ili željeznici i potencijalni uticaj emisija CO<sub>2</sub>.

Jasno je da ce naprikladniji opseg procjena „bolje opcije za životnu sredinu“ zavisiti od vrste "drugih sredstava" koja se razmatraju. Gdje postoji nesigurnost po pitanju odgovarajuceg opsega procjena treba biti radena na razlicitim nivoima (Primjeri u setu alata).

### **6.5.4 PROCJENA DISPROPORCIONALNIH TROŠKOVA "DRUGIH SREDSTAVA" (Korak 8.4)**

"Druga sredstva" koja se smatraju "tehnicki izvodljivim" i koja predstavljaju „značajnije bolju opciju za životnu sredinu“ se trebaju dalje procijeniti da li su „disproporcionalno skupi“.

Ova procjena se fokusira najcešće na finacijske/ekonomski troškove. Međutim, postoje date okolnosti u kojima može biti prikladno i uzimanje obzir društvenih pitanja u sklopu procjene disproporcionalnih troškova.

Prilikom procjenjivanja važno je uzeti u obzir i vjerovatna ili planirana kapitalna ulaganja koja su vezana za postojecu specificnu upotrebu; ovo treba da uključuje planirane troškove do 2027. godine, gdje je to moguce. Ovo je posebno prikladno (i važno) u slučajevima gdje je postojeca specificna upotreba propracena inžinjerskim zahvatima velikog opsega, koja su predmetom redovnog održavanja, zamjenjivanja i nadgradivanja.

Ovo predstavlja ključnu baznu liniju, sa kojima se uporeduju dodatni troškovi i dobrobiti „drugih sredstava“, te analiziraju i predstavljaju.

Slijedeće dvije opcije se preporučuju za procjenu disproporcionalnih troškova:

#### **6.5.5 a) Uporedivanje alternativnih troškova**

Disproporcionalni troškovi mogu biti odredeni procjenom dodatnih troškova i uticaja „drugih sredstava“ na okoliš. Predpostavka je da je ista korist koju ostvaruje postojeca specificna i alternativa upotreba. Glavni elementi troškova koji se razmatraju su:

- Za postojecu situaciju: operativni i troškovi održavanja, kapitalni troškovi neophodnih zamjena (uključujući ulaganja i troškove kamata);
- Za svaku opciju/ alternativu ("druga sredstva"): kapitalni troškovi (uključujući ulaganja i troškove kamata), operativne i troškove ordžavanja, i moguce dobrobiti promjene u ekonomskim aktivnostima (npr. smanjenje popljinoprivredne proizvodnje uslijed razvoja područja zadržavanja kao alternative za nasipe koji služe kao zaštita od poplave).

#### **6.5.6 b) Poredenje ukupnih troškova i koristi**

Disproporcionalni troškovi mogu biti odredeni uporedbom ukupnih troškova i koristi postojeće modifikacije i alternative ("drugih sredstava"). U ovoj procjeni ukupna neto korist društva od modifikacije i alternative se uporeduju. Glavni elementi koji trebaju biti uzeti u obzir uključuju:

- Troškovi koji se nalaze na listi a);
- Korisnost postojeće specifcne upotrebe; i
- Korisnost alternative, posebno korist koja nastaje od višeg ekološkog statusa (npr. ribolov, rekreacija).

Kako bi se osiguralo da uticaj na okoliš koji ima postojeca specifcna upotreba bude uporeden pravilno sa „drugim sredstvima“, preporučuje se uzimanje u obzir i:

- Postojeće specifcne upotrebe; i
- „drugih sredstava“, koji su predmetom najbolje okolišne prakse specifcne za sektor.

Važno je da se osigura da ekomska i okolišna ocjena „drugih sredstava“ bude uskladena sa najboljim primjenjenim tehnikama koje se uobičajeno koriste za svaki tip modifikacije (npr. zaštita od poplave, plovidba i sl.) kako bi se osigurali da „druga sredstva“ koja su identifikovana mogu biti u stvarnosti financirana i implementirana.

Nakon što se uradi procjena troškova (i u slučaju b) takođe i korist) postojeće specifcne upotrebe i „drugih sredstava“, mora se donjeti odluka da li su ti troškovi disproporcionalni. Da se prode ovaj test nije samo dovoljno demonstrirati da troškovi prevazilaze korist. Trošak mora biti disproporcionalno veci od koristi. Naravno, nije moguce tacno definisati koliko troškovi moraju prevaziciti dobit prije nego što postanu disproporcionalni (Primjer u setu alata).

U kontekstu ekonomske procjene treba se uzeti u obzir i [WFD CIS Vodic Br. 1](#) koji je uradila Radna Grupa CIS-WG 2.6 za WATECO.

Primjeri procjene disproportionalnih troškova su dati unutar seta alata.

#### **6.5.7 Da li ce "druga sredstva" omoguciti postizanje GES-a? (korak 8.5)**

U nekim okolnostima „druga sredstva“ mogu predstavljati samo djelimičnu zamjenu /premještanje upotrebe. U ovim slučajevima „druga sredstva“ će ispuniti sve relevantne kriterije (koraci 8.2 - 8.4) ali GES još neće biti postignut zbog fizicke izmjene. Ovo će se dogoditi u onim okolnostima gdje treba realizirati "bolju okolišnu opciju" ali GES još neće biti postignut. Slijedi nekoliko primjera:

- Primjer (a) kad je vodno tijelo izmjenjeno za dvije upotrebe a moguce je pronaci „druga sredstva“ koja bi davala korisne rezultate jedne od upotrebe. Druga upotreba može i dalje zahtjevati fizicku modifikaciju koja spriječava vodno tijelo da postigne GES;
- Primjer (b) ako je vodno tijelo izmjenjeno jednom upotrebom i moguce je pronaci „druga sredstva“ koja će obezbjediti jedan dio od ukupnih potreba. Na primjer, ako moguca „druga sredstva“ mogu proizvesti 50% pitke vode (na primjer iz podzemne vode) onda će varijacija nivoa voda biti reducirana. Ovo i dalje može spriječavati vodno tijelo da postigne GES, ali može predstavljati "znacajnije bolju opciju po okoliš". Rezultat može biti unaprijedenje kvalitete životne sredine rezervoara i donjeg toka rijeke i može omoguciti dodatnu korist rezervoara kao na primjer za rekreativne aktivnosti. Ovakva „druga sredstva“ koja pružaju „bolju opciju po okoliš“, ali ne postižu GES trebaju se realizovati kao dio programa mjera.

Ukoliko se GES ne postigne drugim sredstvima, a uzrok su fizicke izmjene, vodno tijelo može biti određeno kao HMWB.

Ukoliko GES može biti postignut drugim sredstvima, vodno tijelo se može smatrati kao prirodno.

#### **6.5.8 "Druga sredstva" i vremenski rokovi**

Okvirna Direktiva o vodama traži da Zemlje clanice postignu dobar status do 2015. Rokovi su takođe relevantna stavka u koraku 8 [Clan 4(3)(b) test]. Odabir „drugih sredstva“ (npr. alternativna opcija u smislu zamjene ili izmještanja) treba da omoguci obnovu lokacije do 2015, ili, ukoliko se primjenjuju odstupanja iz Clana 4(4), do 2021 ili 2027. Posebno, ogranicenja u vremenu mogu uticati na odluku o tome da li su „druga sredstva“ tehnicki izvodljiva ili disproportionalno skupa što je dio ovog koraka 8 [Clan 4(3)(b) test].

Procjena tako treba prvo da razmatra da li su „druga sredstva“ tehnicki izvodljiva i da nisu disproportionalno skupa tokom perioda do 2015. ukoliko ovo nije slučaj, onda ovo treba razmotriti do 2021 ili 2027.

### **6.6 ODREĐIVANJE HMWB U 2008 (Korak 9)**

Vodno tijelo može biti odredeno kao HMWB ukoliko prode proces odredivanja koja uključuju, ukoliko je to primjenjivo, oba testa odredivnja (koraci 7 i 8).

Nakon primjene testova za odredivanje, Zemlje clanice mogu opet odluciti da ne žele da odrede vodno tijelo kao HMWB.

Ukoliko nema znacajnog negativnog efekta niti po specificnu upotrebu niti po širu okolinu, ili postoje „druga sredstva“ koja mogu dati korisne rezultate, onda vodno tijelo treba biti smatrano prirodnim.

## **6.7 VODIC ZA METODE PRIMJENJIVANJA TESTOVA ZA ODREĐIVANJE 4(3)(a) I (b) (za korake 7 i 8)**

Veliki broj vodnih tijela ce trebati do 2008/9 procijeniti kao potencijalne HMWB. U skladu sa tim, odgovarajuće metode koje se koriste za testove odredivanja moraju biti proporcionalne i pragmaticne. Svrha ovog odjeljka je da identificuje odgovorajace metodološke opcije tako da kompleksna metodologija procjene može biti uradena srazmjerno okolnostima.

U cilju smanjenja obima posla kod testova za odredivanje, postoji mogucnost grupisanja vodnih tijela za potrebe procjene (vidjeti odjeljak 6.3). Treba naglasiti da vodna tijela trebaju biti grupisana samo ako je potreban slican nivo procjenjivanja, na primjer, ako je potrebna iskljucivo deskriptivna/opisna metoda, jer je tijelo ocigledno znacajno promijenilo karakter. Stoga bi bilo potpuno neadekvatno grupisati vodna tijela koja su ocigledno promijenila svoj karakter sa tijelima za koja je potebno uraditi detaljniju procjenu u cilju njihovog odredenja kao HMWB.

Odredivanje jako izmijenjenog vodnog tijela se može uraditi u sklopu procesa izrade Plana upravljanja riječnim slivom i stoga je izloženo zahtjevima koji su definisani Clanom 14, a ticcu se dostupnosti informacija javnosti i konsultovanja javnosti. Informacije koje je metoda procjene pružila moraju biti dostaone kako bi osigurale da proces donošenja odluka pracen testovima za odredenje koje nalaže Clan 4(3) bude transparentan i omogucava aktivno učeće javnosti u procesu planiranja koji se zasniva na omogucavanju potrebnih odgovarajucih informacija. I još je veoma bitno da su informacije dovoljne da demonstriraju uskladenost.

Predlažu se cetiri potencijalno komplementarna tipa metoda procjene:

1. **Deskriptivne (kvalitativne) metode** – mogu biti primjenjene gdje je pozicija jasno razgranicena i detaljna analiza nije potrebna. Deskriptivne metode mogu takođe biti nužne tamo gdje okolišni ili društveni uticaj može biti kvantificiran;
2. **Jednostavne kvantitativne mjere za procjenu uticaja ili koristi** – uključuju opisivanje relativne promjene. Na primjer, procenat umanjenja kod korisnog rezultata specificne upotrebe. Ovo može biti izraženo kao funkcija rezultata (npr. kilovat/sat proizvodnje hidro-elektrane ili tone transportovane godišnje kroz plovidbu). Medutim, preferirani rezultat je procenat promjene izražen u Eurima, pošto to dozvoljava uporedivanje razlicitih sektora kao i vremenskih poredenja unutar sektora. Idealno apsolutna vrijednost rezultata treba takođe biti uključena tako da raspon promjene može biti stavljen u kontekst;

3. **Navodenje referentne tacke (Benchmarking information)** – kada standardni troškovi/dobiti mogu biti izvedeni za pojedinacne sektore ili tipove mjera. U nekim slučajevima referentna taka ce biti razmatrana u jedinici neke mjere<sup>19</sup>, u nekim slučajevima može biti razmatrana kroz isplativost (tj, kao trošak po jedinici postignute dobiti)<sup>20</sup>;
4. **Metode detaljnih ekonomskih analiza** – uključuju niz pomagala razlicite složenosti. Mogu biti korišteni za marginalne slučajeve i za situacije koje zahtjevaju visok nivo investiranja.

Mjera do koje je potrebno pomjeriti dole ovu listu metoda zavisi od cijene i koliko zadovoljava data opcija. Smatra se da prva dva tipa metoda ce biti najčešće korištena.

#### 6.7.1 Metode za odredivanje znacajnih negativnih efekata (za korak7)

Tabela 2 daje upute o tipu analize koja može biti razmatrana. Jednostavna kvalitativna opisna metoda je odgovarajuca za slijedeće situacije

- Negativni efekat na specificnu upotrebu je relativno mali u relaciji sa specificnom upotrebom (jasno nije znacajan); ili
- Negativni efekat specificne upotrebe je veoma veliki i pretpostavlja se da ce se održati (jasno znacajni). Ovo je posebno relevantno kada potrebne „mjere“ impliciraju prestanak specificne upotrebe, funkcija i ljudskih aktivnosti koje su vezane uz upotrebu. Na primjer, kada uklanjanje zaštite od poplave vodi do široko-rasprostranjenog plavljenja urbanog područja.

Gdje situacija nije jasno razgranicena, jednostavna kvantitativna procjena treba biti uradena upotrebom odgovarajuće procjene uticaja.

**Tabela 2:** Preliminarni vodic za odabir metoda testa iz Clana 4(3)(a).

POVECAVAJUĆA SLOŽENOST (kreni u ovom smjeru samo kada je to neophodno, npr. kada se ne može donijeti lako odluka sa metodom sa lijeve strane tabele).



Test	Deskriptivna (kvalitativna) metoda	Jednostavna kvantifikacija	Navodenje referentnih tacaka	Ekomska procjena
Znacajan negativan efekat na specificnu upotrebu (korak7.2)	Ako napuštanje, ili velika promjena u, specificnoj upotrebi/funkciji/aktivnosti Iako je veoma ogranicena promjena specificne upotrebe/funkcije/aktivnosti	Kada djelomice promjene specificne upotrebne /funkcije		Kada znacajnost promjene u specificnoj upotrebi/funkciji nije sigurna
Znacajan negativan efekat na okoliš (korak7.3)	Opisivanje raspona uticaja relativnih po korist koju pruža mjera obnove		Nacionalna / lokalna skala referentnih tacaka može biti od koristi	

<sup>19</sup> Npr. godišnja cijena kaskadnog prolaza za ribe (fish ladder) u X Eura

<sup>20</sup> Y Eura po ribi koja prode etc.

Može biti odgovarajuće da se razmotri negativan efekat na lokalnom nivou, ili na lokalnom nivou u relaciji sa regionalnim ili nacionalnim znacajem. Neželjeni efekti lokalnog nivoa mogu postati beznacajni kada se stave u regionalni ili nacionalni kontekst.<sup>21</sup> Ali takode je moguce i obratno.<sup>22</sup>

Teško je procjeniti "znacajnost" neželjenih efekata po okoliš, zbog pomanjkanja metoda za kvantifikaciju ili trošak ovakvih efekata. Može biti odgovarajuće da se navedu okolišni uticaji/koristi mjera obnove zajedno sa subjektivnom procjenom skale (npr. velik, umjeren, mali) (primjer u Odjeljku 3.1.3 seta alata je relevantan).

Da se pomogne "znacaj" neželjenih efekata, standardna forma je data u setu alata. Ova tabela navodi raspon pitanja i informacija koje mogu biti razmatrane.

### **6.7.2 Metode za evaluaciju "drugih sredstava" (Korak 8)**

Tabela 3 ukazuje da tehnicka izvodljivost i bolja ekološka opcija bi normalno trebala biti radena upotrebom deskriptivnih metoda. U slučaju „bolje ekološke opcije“ jednostavna tabela može biti pripremljena da se uporedi postojeća specificna upotreba i predložena alternativa sa osvrtom na njihov okolišni uticaj. U nekim slučajevima, može biti moguća kvantifikacija fizickih uticaja postojeće specificne upotrebe i alternative.

**Tabela 3:** Preliminarni vodic za odabir metoda za test iz Clana 4(3)(b) t.

POVECAVAJUĆA SLOŽENOST (kreni u ovom smjeru samo kada je to neophodno, npr. kada se ne može donijeti lako odluka sa metodom sa lijeve strane tabele).



Test	Deskriptivna (kvalitativna) metoda	Jednostavna kvantifikacija	Navodenje referentnih tacaka	Ekomska procjena
Tehnicki izvodljivo (korak 8.2)	Opis praktičnih poteškota			
Bolja ekološka opcija (korak 8.3)	kvalitativna procjena uticaja na razlike medije, ako zaključak nije jasan	Ako ste nesigurni koja je opcija bolja		
Disproporcionalni troškovi (korak 8.4)	Opis razmjere troškova i koristi ukoliko je zaključak jasan	Nije primjenjiva	Nacionalna / lokalna skala referentnih tacaka može biti od koristi	Kada je lokalna situacija znacajno razlicita od slučaja referentne tacke ili kada postoje drugi razlozi za nesigurnost

U mnogo slučajeva, procjena disproporcionalnosti troškova, može biti dosta direktna i kvalitativni opisi specificne upotrebe i posljedica njenog uklanjanja su dovoljni da se odluci da li su „druga sredstva“ nesrazmjerno skupa ili ne.

<sup>21</sup> Smanjenje proizvodnje energije unutar jedne odredene hidro-elektrane može biti smatrano znacajnim ali na regionalnom nivou može biti zanemarljivo.

<sup>22</sup> Ukoliko je proizvodnja električne energije hidro-elektrane smanjena u malom procentu, može biti smatrana kao beznacajna lokalno; ali ako napajanje energijom u regionu ovisi uglavnom od hidro-elektrana i proizvodnja je smanjena u svakoj hidro-elektrani, može se smatrati znacajnim.

Kada ovo nije slučaj, ekonomska procjena troškova i dobiti (navedena u Odjeljku 6.5.4) treba biti provedena.

Da se osigura da podaci o troškovima mogu biti poređeni između postojećih modifikacija i „drugih sredstava“, i zbog moguće razlicitih trajanja i vremenske rasporedenosti troškova, svi troškovi moraju biti obracunati na godišnjem nivou upotrebo standarne diskontovane „cash flow“ analize i odgovarajućih stopa diskonta (primjer u setu alata).

### 6.7.3 Konsultativni mehanizmi

Mnogi od testova za odredivanje mogu uključivati subjektivni proces uključujući deskriptivni pristup testu. Kako bi se osigurao transparentan pristup i poboljšao proces donošenja odluke može biti odgovarajuće korištenje formalnih konsultativnih mehanizama za donošenje odluka.

- Konsultativni forum – uključuje participativni pristup kod identifikovanja da li se predvideni uticaji na upotrebe smatraju znacajnim. Ovaj pristup treba uzeti u obzir i društvena i kulturna pitanja/lokalnu percepciju<sup>23</sup>. Ovaj forum funkcioniše za Upravljanja riječnim slivovima kod kojih se radi o vecem angažmanu stakeholder-a i procesima učešca javnosti;
- Komisije predstavnika – uključuju nadležne institucije odgovorne za upravljanje vodama;
- Vijeca ekspertnih grupa – tehnicka procjena opcija od strane multidisciplinarnog tima eksperata. Selekcija "ekspertne grupe" je subjektivna ali treba biti dobro opravdana i transparentna. Grupa treba ukljuciti eksperte stakeholder-a.

## 6.8 ODREĐIVANJE VJEŠTACKIH VODNIH TIJELA (AWB)(Korak 9)

Proces odredivanja, vezano za vještacka vodna tijela, je težak za razumijeti. Stoga je uveden ovaj odjeljak koji razmatra nacin kako funkcioniše proces odredivanja AWB. Predloženi pristup treba biti primjenjen kod AWB (Slika 1). Cilja se da se:

- Minimizira kolicina posla kod odredivanja AWB; i
- Osigurava da cilj WFD u zaštiti i ojačanju vodnog okoliša bude postignut.

### 6.8.1 Da li sva vještacka vodna tijela moraju biti odredena?

Clan 4(3) navodi da Zemlje clanice mogu odrediti vodno tijelo kao vještacko. Ovo govori da možda neće uvijek biti potrebno da se vode koje su oformljene od strane ljudi odrede kao vještacke. Mogu postojati neke okolnosti kada je nemoguce odijeliti davno oformljena vještacka vodna tijela, koja su izložena malim ili nikakvim pritiscima, od prirodne vode. Pod takvim okonostma može biti sasvim prihvatljivo da se razmotri trenutno biloško stanje poput HES-a ili GES-a.

---

<sup>23</sup> Jasno je u skladu sa zahtjevima Clana 14 WFD da se ukljuce sve zainteresirane strane.

### **6.8.2 Primjena "Testa za odredivanje 4(3)(a)"**

Jasno je iz teksta Direktive da se testovi za odredivanje iz clana 4(3) primjenjuju za AWB kao i za HMWB. Medutim, tumacenje Clana 4(3)(a) vezano za AWB je problematično.

#### **Clan 4(3)(a)**

*Promjene hidromorfoloških karakteristika tijela koje su neophodne za postizanje dobrog ekološkog statusa/stanja bi imale znacajan neželjeni efekat na:*

U cilju provodenja testova za odredivanje iz clana 4(3)(a), moraju se odrediti mjere obnove neopodne za postizanje GES-a. Ovo nije moguce za AWB iz razloga što su ta tijela oformljena na lokacijama gdje ranije nije postojala znacajna voda i stoga HES prirodno stanje bi bilo "suho tlo" a razborit GES ne može biti izведен. Shodno tome, treba se predpostaviti da se test 4.3(a) ne primjenjuje za AWB. Medutim, smatra se da se namjera Clana 4.3(a) treba primjeniti u procesu odredivanja AWB. Ovo zahtjeva da mjere obnove koje su rezultat primjene precesa odredivanja nemaju znacajan neželjeni efekat na specificnu upotrebu ili širu životnu sredinu.

### **6.8.3 Primjena testa iz Clana 4.3(b)**

Drugi "test odredivanja 4(3)(b)" ne nameće tumacenje poteškota kada se primjenjuje za vecinu AWB i treba se koristiti kao test odredivanja. Shodno tome, kada se odreduje AWB, treba se razmotriti da li postoje "druga sredstva" koja mogu dati korisne rezultate AWB.

Treba napomenuti da primjena "testa za odredivanje 4(3)(b)" kod AWB nema cilj da razmatra vodna tijela u smislu da li su vještacka, prirodna (ili samo izmijenjena). Test odredivanja se primjenjuje da bi se vidjelo da li postoje „druga sredstva“ koja mogu biti znacajno bolja ekološka opcija koja ce na primjer rezultirati poboljšanjem uslova vodnog tijela.

## 7 REFERENTNI USLOVI I OKOLIŠNI CILJEVI HMWB I AWB (Korak 10 i 11)

### 7.1 UVOD

U procesu identifikacije i odredivanja HMWB i AWB neophodno je identifikovati odgovarajuće referentne uslove i okolišne ciljeve za Vještacka i jako izmijenjena vodna tijela (AWB i HMWB) (koraci 10 i 11 - Slika 1).

Za HMWB i AWB referentni uslovi na kojima se zasniva klasifikacija statusa se nazivaju "Maksimalni ekološki potencijal (MEP)". MEP predstavlja maksimalnu ekološku kvalitetu koja može biti postignuta za HMWB ili AWB jednom kada se sve mjere ublažavanja, koje nemaju neželjeni uticaj na specificku upotrebu ili na širu okolinu, budu primjenjene. HMWB i AWB se traži da postignu "dobar ekološki potencijal" (GEP) i dobar hemijski status površinske vode. GEP dozvoljava "neznatne" promjene vrijednosti relevantnih bioloških elementa kvalitete za MEP. Zemlje clanice moraju sprijeciti slabljenje i prelazak iz bolje statusne kategorije u drugu, lošiju, i moraju težiti da postignu GEP do 22. decembra 2015. osim ako osnov za pogoršanje nije demonstriran u manje rigoroznim ciljevima postavljenim u Clanu 4(5) ili u produžem vremenskom rasporedu u skladu sa Clanom 4(4). Za vremenske rokove uspostavljanja MEP-a i GEP-a vidjeti Odjeljak 8.2 i 8.3.

### 7.2 USPOSTAVLJANJE MAKSIMALNOG EKOLOŠKOG POTENCIJALA - MEP (Korak 10)

Serijski pod-koraci su potrebni da bi se ustanovile odgovarajuće vrijednosti za elemente kvaliteta za MEP (Vidjeti sliku 7). U ovom procesu važno je razlikovati „najbliže uporedivu kategoriju površinske vode“ i „najbliže uporediv tip površinskog vodnog tijela“. Odgovarajući elementi kvalitete su odabrani od najbliže uporedivih kategorija, pri cemu se najbliže uporedivi tipovi vodnih tijela koriste da se odredi vrijednost ovih elemenata za HMWB i AWB.


**Korak 10 – pod-korak 1 (s 10.1):** Odaberite odgovarajuće **elemente kvalitete** za MEP. Identificirajte najbliže uporedive kategorije prirodnih površinskih voda. Ovo će biti ili „ rijeka“, „ jezero“, „ tranzicijske vode“ ili „ obalne morske vode“. Odgovarajući elementi kvalitete su oni od najbliže uporedivih kategorija površinskih voda i identifikovani su u Aneksu V br. 1.1.1- 1.1.4.

**Korak 10 – pod-korak 2 (s 10.2):** uspostavite **hidromorfološke uslove** tražene za MEP. Vrijednosti biološke i generalno fizicko-hemijskih elemenata kvalitete za MEP ovise o hidromorfološkim uslovima MEP-a. Ustanavljanje hidromorfoloških uslova MEP-a je jedan od prvih koraka u definisanju MEP-a pošto su ovi uslovi pod uticajem fizickih izmjena i koji će, prvenstveno, diktirati potencijal HMWB ili AWB.

**Korak 10 – pod-korak 3 (s 10.3):** uspostavite **fizicko-hemijske uslove** MEP-a. Identifikujte najbliže uporediv tip površinskog vodnog tijela. Fizicko-hemijski uslovi MEP-a trebaju biti zasnovani na uslovima ovog uporedivog tipa uzimajući u obzir hidromorfološke


uslove MEP-a. Fizicko-hemijski uslovi ce imati važan uticaj na vrijednosti elemenata biološke kvalitete kod MEP-a.

**Korak 10 – pod-korak 4 (s 10.4):** Ustanovi **biološke uslove** MEP-a koji trebaju da oslikavaju, koliko je to moguce, one koji pripadaju najbliže uporedivom tipu vodnog tijela (pod-korak 10.3 iznad). Biološki uslovi MEP-a ce biti pod uticajem hidromorfoloških i fizicko-hemijskih uslova MEP-a.



**Slika 7:** Proces definisanja MEP-a (koraci 10.1 – 10.4)

Slijedeci primjer pokazuje kako uspostavljanje ,MEP-a može biti postignuto u skladu sa Slikom 7.



**Slika 8:** Primjer koji prikazuje pretvaranje jednog ušća u slatkovodno jezero

Ušće je bilo izmijenjeno u svrhu zaštite od poplave (Slika 8). To je jasno znatna promjena karaktera vodnog tijela uslijed fizickih izmjena. To je također specificna upotreba (zaštita od poplava) prema Clanu 4(3).

Pod-korak 10.1: najbliže uporediva prirodna kategorija vode u dатој situaciji je jezero. Relevantni biološki, hidromorfološki i fizicko-hemijski elementi kategorije jezera trebaju biti ustanovljeni da se uspostavi MEP (vidi Odjeljak 7.2.1)

Pod-korak 10.2: jasno je da hidromorfološki elementi za MEP **ne reflektuju istorijsku situaciju (ušće)** ali trebaju reflektovati teoretsko poboljšanje koje treba uraditi primjenom hidromorfoloških mјera za ublažavanje (koje nemaju znacajan negativan efekat na upotrebu(zaštita od požara)). Treba koristiti koliko god je moguce najbliže uporediv tip jezera da se odaberu vrijednosti za ove elemente (vidi Odjeljak 7.2.2).

Pod-korak 10.3: MEP fizicko hemijskih uslova su one vrijednosti koje su nadene pod datim okolnostima u koraku 10.2 ali oslikavaju općenito uslove na visoko ekološkom statusu za najviše uporedivo vodno tijelo jezera (vidi Odjeljak 7.2.3).


Pod-korak 10.4: MEP bioloških uslova su one vrijednosti koje su nadene pod datim uslovima koraka 10.2 i 10.3 (vidi Odjeljak 7.2.4).

### 7.2.1 Odabiranje odgovarajućih elemenata kvaliteta za MEP (Korak 10.1)

#### Anex V No. 1.1.5

Elementi kvaliteta koji određuju AWB i HWB povšinska vodna tijela trebaju biti isti oni koji određuju bilo koju od kategorija prirodnih vodnih tijela, a na koju AWB I HWB najviše slice.

Relevantni hidromorfološki, biološki i fizicko-hemijski elementi kvaliteta su oni koji su za najbliži uporedivu vodnu kategoriju (rijeka, jezero, tranzicijske vode) [cf. Aneks V br. 1.1.1-1.1.4]. Na primjer, ukoliko je rijeka bila izmijenjena (npr.kaptiranje) veoma slici jezeru, relevantni elementni elementi kvaliteta ce biti oni koji su specificirani u Direktivi za jezera [Aneks V br. 1.1.2], prije nego u onoj za jezera [Aneks V br. 1.1.1] (Slika 9).



**Slika 9:** Primjer za odabir elemenata kvaliteta za MEP (s 10.1)

#### 7.2.2 Uspostaviti hidromorfološke uslove MEP-a (Korak 10.2)

##### Aneks V br. 1.2.5

"Hidromorfološki uslovi (koji se odnose na AWB i HMWB u stanju MEP) su dosljedno vezani samo za one uticaje na površinsko vodno tijelo koji poticu od karakteristika vještackog ili jako izmijenjenog vodnog tijela, nakon što su primjenjene sve mјere ublažavanja, kako bi se postigla najbolja moguća procjena za ekološki kontinuum, naročito u odnosu na migracije faune i odgovarajuće mriješcenje i uzgoj."

Hidromorfološki uslovi MEP-a su uslovi koji bi postojali i kada bi se preduzele sve hidromorfološke mјere ublažavanja u cilju osiguranja najbolje aproksimacije ekološkog kontinuma. Mјere ublažavanja za definisanje MEP trebaju:

- Da nemaju znacajan neželjeni efekat na specificnu upotrebu (uključujući održavanje i funkciju specificne upotrebe; vidi Odjeljak 6.4.2). Ovo razmatranje uključuje procjenu mogućih ekonomskih uticaja izazvanih mјerama ublažavanja ali ne i procjenu disproporcije troškova samih mјera ili procjenu šire okoline. ( Odjeljak 6.4.7); i
- Osigurati najbolju aproksimaciju za ekološki kontinuum, posebno vezano za migratornu faunu i prikladnu osnovu za mrijest i uzgoj (Primjer u setu alata).

U svrhu ovog vodica 'najbolja aproksimacija ekološkog kontinuma, posebno vezano sa migracijom faune i prikladnu osnovu za mrijest i uzgoj' se tumaci kao postojanje sljedećih zahtjeva:

- Adekvatan kontinuitet i kvalitet upotrebljivih staništa kako bi se obezbjedilo održavanje strukture i funkcije ekosistema tokom vremena i prostora;
- Longitudinalan i lateraljan kontinuitet/povezanost vodnih tijela (npr. povezanost staništa rijecnog kontinuiteta, vodeno -poluvodeno-zemaljsko stanište) da se osigura pristup biota staništima od kojih ona ovise.

Najbolja aproksimacija ekološkog kontinuuma, tako zahtjeva razmatranje svih hidromorfoloških mjera ublažavanja koja mogu umanjiti svaku prepreku ublažavanja i poboljšati kvalitet, kvantitet i opseg staništa koji su pod uticajem fizicke izmjene. Ovo može ukljucivati povezanost podzemnih i priobalnih voda, obale i meduplimne zone. Međutim, Direktiva istice posebno migraciju. Prioritet, stoga treba dati umanjenju svih znacajnih prepreka koje brane longitudinalnu i lateralnu migraciju biota.

Tehnicka izvodljivost i finansijski troškovi (tj. kapitalni troškovi) koji bi proizigli iz mjera ublažavanja koje su primjenjene nije nešto što se razmatra prilikom upostavljanja standarda za hidromorfološke elemente kvaliteta za MEP. Ovakvo razmatranje troškova je relevantno kada se odlucuje o tome da li je dostizanje GEP-a ili manje rigoroznog cijlja prema Članu 4(5) odgovarajuće za HMWB ili AWB. Međutim, mjere ublažavanja ne bi trebale da imaju neželjeni uticaj na specificku upotrebu (uključujući ekonomski efekti), ili na širu okolinu u skladu sa testom za odredivanje 4(3)(a). Ovo može ukljuciti procjenu ekonomskih efekata na specificku upotrebu ili na širu životnu sredinu. Iako sve mjere ublažavanja trebaju biti identifikovane, ne bi bilo korisno dalje razmatranje mjera koje su neprakticne. Takve neprakticne mjere trebaju biti isključene iz bilo kakve detaljne procjene.

Kombinacija razmatranja samo mjera koje nemaju znacajan neželjeni efekat na upotrebu /okoliš i isključivanje jasno neprakticnih mjera ce rezultirati definicijom razumnih vrijednosti za MEP.

Prilikom odredivanja i postavljanja ciljeva za HMWB i AWB, zemlje članice moraju osigurati konzistentnost sa implementacijom ostalih legislativa zajednice [Cl. 4(8)], kao što su Direktiva za staništa, floru i faunu (FFH Direktiva) (92/43/EEC) i Direktivu o pticama (79/409/EEC). Istovremeno, zahtjevi Okvirne Direktive o Vodama trebaju biti poštovani prilikom primjene ovih direktiva. Definicija MEP-a mora osigurati da postizanje GEP-a bude kompatibilno sa postizanjem ciljeva koji su postavljeni unutar ovakve legislative. U slučaju FFH i Direktive o pticama, mjere ublažavanja koje se koriste da bi se definisao MEP hidromorfoloških uslova, moraju uzeti u obzir potrebe flore, faune i staništa za koje su Direktive dale ciljeve.

### 7.2.3 Uspostavljanje MEP-a fizicko-hemijskih uslova (korak 10.3)

#### Aneks V Br. 1.2.5

“ *Glavni fizicko-hemijski elementi kvaliteta potpuno ili gotovo potpuno sa neporemecenim uslovima koji vladaju u tipu vodnog tijela najbliže uporedivom sa vještackim ili jako izmijenjenim vodnim tjemom o kojem je rijec.*

*Koncentracija (specifickih ne sintetickih zagadjivaca) ostaje u okvirima koji vrijede za neporemecene uslove koji vladaju u tipu vodnog tijela najbliže uporedivom sa vještackim ili jako izmijenjenim vodnim tjemom o kojem je rijec.(referentna stanja=bgl)”*

Generalni fizicko-hemijski uslovi i vrijednosti za specifikacije ne-sintetickih zagadivaca trebaju da korespondiraju sa onom od najbliže uporedivog tipa vodnog tijela, u datim MEP hidromorfološkim uslovima (vidjeti iznad) (primjer u setu alata).

Za neka AWB i HMWB, vrijednosti za neke fizicko-hemijske elemente kvaliteta u najbliže uporedivom tipu vodnog tijela , mogu biti znacajno razlicite od vrijednosti koja bi mogla biti postignuta u HMWB ili AWB, u datim MEP hidromorfološim karakteristikama (vidjeti iznad). Slijedeci primjeri ilustruju kako HMWB može imati razlicite fizicko-hemijske uslove koji imaju razlicite fizicko-hemijske uslove nego najbliži ekvivalent prirodnog vodnog tijela:

- Hidromorfološke karakteristike u kaptiranoj vodi koja je oformljena za potrebu hidro-elektrane ili vodosnabdijevanje mogu diktirati uslove kisika i temperature kaptirane vode i donjeg toka rijeke. Oni mogu biti razliciti od uslova prirodnog vodnog tijela;
- Hidromorfološke karakteristike slatkovodnog kaptiranja oformljenog pomocu brana na ušcu mogu rezultirati razlicitim nivoima zamucenosti. Oni mogu biti razliciti od nivoa zamucenosti kod prirodnog vodnog tijela.

Ove razlike mogu biti uzete u obzir kada se definiše MEP.

Pošto vrijednosti za ove fizicko-hemijske elemente kvaliteta nece korespondirati „potpuno ili cak ni blizu onim za najbliže uporedivi tip vodnog tijela“ na visokom ekološkom statusu (HES), takva AWB i HMWB nece nikad postici MEP. U nekim slučajevima takođe nece moci postici GEP i stoga ce biti potrebno preci na manje rigorozne ciljeve date unutar Clana 4(5). Gdje su ovi fizicko-hemijski uslovi direktno vezani za fizicke izmjene neophodne za podržavanje specificne upotrebe, predlaže se da se ove razlike uzmu u obzir prilikom postavljanja MEP-a. Ovo je samo moguce primjeniti na izvjesne fizicko-hemijske elemente poput oksigenacije,temperature i zamucenosti,i ne treba se primjeniti na generalne zagadivace koji nisu vezani za hidromorfološke izmjene.

Zahtjevi za specificne sinteticke zagadivace kod MEP-a su isti kao i za neizmijenjena, ne-vještacka vodna tijela sa “koncentracijama blizu nule i najmanje ispod limita detekcije naprednim tehnikama koje su opšte primjenjive” [ Aneks V br. 1.2.5]. Radne grupe: CIS WG 2.3 REFCOND i CIS WG 2.4 COAST ce pružiti daljnja uputstva.

## 7.2.4 Ustanavljanje MEP bioloških zahtjeva (korak 10.4)

### Aneks V Br. 1.2.5

*Maksimalni ekološki potencijal (MEP) definisan je kao stanje u kojem vrijednosti bioloških elemenata kvaliteta odražavaju u najvećoj mogućoj mjeri ,vrijednosti istih kod najbliže uporedivog tipa površinskog vodnog tijela, uz zadate fizikalne uslove koji proizilaze iz karakteristika vještackog ili jako izmijenjenog vodnog tijela."*

Namjena MEP-a je da opiše najbolju aproksimaciju za prirodni voden ekosistem koja može biti postignuta za date hidromorfološke karakteristike koje nije moguce promijeniti bez znacajnih neželjenih posljedica po specificnu upotrebu ili širu životnu okolinu. U skladu sa tim, biološki uslovi za MEP trebaju „imitirati“, koliko god je to moguce, one uslove koji karakterišu najbliže uporedivi tip vodnog tijela a za koji su hidromorfološki i rezultirajuci fizicko-hemijski uslovi u skladu sa visokim ekološkim statusom za MEP. (vidi korake 10.2 i 10.3).

Direktiva dozvoljava brojne metode koje se koriste za uspostavljanje MEP vrijednosti za biološke elemente kvaliteta. Treba se koristiti niz metoda u ustanavljanju MEP vrijednosti za opšte fizicko-hemijske elemente i specificne ne-sinteticke zagadivace (vidjeti iznad). Metode su iste kao i one dozvoljene kod uspostavljanja vrijednosti elemenata kvalitete za HES.

Sastoje se od:

- (i) Prostornih mreža lokacija koje ispunjavaju kriterije MEP (Primjeri u setu alata);
- (ii) Pristupa modeliranja (primjer u setu alata);
- (iii) Kombinacija (i) i (ii); ili
- (iv) Gdje nije moguce koristiti navedene metode, koristi se strucna ocjena (Primjer u setu alata).

### 7.2.5 Najuporedivije vodno tijelo

„Uporedivo vodno tijelo“ može biti jedno ili više sličnih vodnih tijela koja su, između ostalog, najsličnija u pogledu kategorije, tipa i ostalih karakteristika izmijenjenom vodnom tijelu i ciji se prostorni i vremenski podaci (tj. hindcasting) mogu biti izvedeni da podrže uspostavljanje MEP-a. "Uporedivo vodno tijelo " pomaže da se:

- Odaberu elementi kvaliteta koji će se ocijeniti (izvedeni iz najuporedivije kategorije vodnog tijela); i
- Postave vrijednosti za fizicko-hemijske i biološke elemente kvaliteta koji će se ocijeniti (izvedeni iz najuporedivijeg tipa vodnog tijela).

Prvi prioritet je traženje uporedivog prirodnog vodnog tijela (ili modelirana ili istorijska situacija) (Primjer u setu alata).

U mnogim slučajevima, hidromorfološki i ponekad takođe fizicko-hemijski uslovi HES-a će biti znatno drugaciji od hidromorfoloških i fizicko-hemijskih uslova kod MEP-a.

Stoga, prilikom uspostavljanja bioloških vrijednosti MEP-a, bice potrebno prilagoditi biološke vrijednosti za HES najbliže uporedivog tipa vodnog tijela, kako bi se uzele u obzir karakteristike jako izmijenjenih i vještackih tijela.

U specijalnim slučajevima, neće biti uporedivih prirodnih vodnih tijela na raspolaganju. U ovakvim slučajevima, koji moraju biti opravdani, informacije najbliže uporedivih Jako izmijenjenih i Vještackih vodnih tijela (prije najbolje odgovarajućih nego najdostupnijih) trebaju se koristiti kada je to moguce (primjer u setu alata). Informacije najboljih dostupnih lokacija mogu biti korištene sve dok najbolje moguci uslovi ne budu dostupni i sve dok najbolji moguci uslovi mogu biti ekstrapolirani putem modeliranja ili strucne ocjene.

Slijedeci primjer pokazuje kako MEP može biti ustanovljen na osnovu referenci drugog HMWB.

Ako su oformljene serije velikih rezervoara u planinskom regionu gdje velika prirodna jezera nisu postojala, može biti moguce da se identifikuju uporediva prirodna vodna tijela unutar ekoregiona. Pod ovim okonostima, može biti moguce identifikovati rezervoar koji je vec blizu MEP-a. Rezervoar može biti blizu MEP-a i ukoliko nisu sve „mjere ublažavanja“ bile poduzete. Ukoliko "sve mjere ublažavanja" nisu bile poduzete, onda efekat poduzimanja "svih mjeru ublažavanja" može biti modeliran i onda korišten kao definicija MEP-a.

### **7.3 USTANOVLJAVANJE DOBROG EKOLOŠKOG POTENCIJALA - GEP (Korak11)**

#### **Aneks V Br. 1.2.5**

*„[Dobar ekološki potencijal(GEP) je definisan kao status gdje: “Postoje neznatna odstupanja u vrijednostima bioloških elemenata kvaliteta od vrijednosti koje su definisane Maksimalnim ekološkim potencijalom (MEP)“*

Dobar ekološki potencijal(GEP) je okolišni kvalitativan cilj za HMWB i AWB. Rizik od neispunjerenja ekološkog cilja za AWB i HMWB se procjenjuje u odnosu na GEP (Aneks II br. 1.4).

Hidromorfološki uslovi za GEP moraju biti takvi da podrže postizanje bioloških vrijednosti GEP-a. Vrijednosti za opšte fizicko-hemijske elemente kvaliteta GEP-a takođe trebaju podržati postizanje bioloških vrijednosti GEP-a. Međutim, takođe se traži da vrijednosti za opšte elemente fizicko-hemijskog kvaliteta za GEP budu takve da osiguraju funkcionisanje ekosistema. Uloga fizicko-hemijskih elemenata u klasifikaciji vodnih tijela je definisana unutar Vodica Br.10 koji je izradila radna grupa WG 2.3 (REFCOND) i Vodica br. 5 kojeg je uradila Radna grupa 2.4 (COAST). GEP također zahtijeva slaganje sa okolišnim standardima kvaliteta koji su uspostavljeni za specifickne elemente kvaliteta sintetickih i ne-sintetickih zagadivaca u skladu sa procedurom koja je data u Aneksu V Br. 1.2.6 Direktive.

Slijedeci pod-koraci (s 11.1 – s 11.4) su neophodni da bi se ustanovio GEP:

**Korak 11 - pod-korak 1 (s 11.1):** uspostavljanje dobrog ekološkog potencijala za HMWB i AWB je principijelno zasnovano na elementima **biološkog kvaliteta** (izvedeno iz MEP-a). GEP dozvoljava "neznatne promjene" u vrijednostima bioloških elemenata iz MEP-a (Primjeri u setu alata). Znacenje i tumacenje termina "neznatne promjene" je obradeno u Vodicima Br. 10 – Referentni uslovi i Br. 6 Interkalibracija.

**Korak 11 - pod-korak 2 (s 11.2):** **Hidromorfološki uslovi** za GEP moraju biti takvi da podržavaju biološke vrijednosti GEP-a (Primjer u setu alata). Ovo će zahtjevati identifikaciju hidromorfoloških uslova neophodnih za podržavanje postizanja vrijednosti bioloških elemenata kvaliteta za GEP, te posebno dostizanje vrijednosti za one biološke elemente kvaliteti koji su osjetljivi na hidromorfološke izmjene.

**Korak 11 - pod-korak 3 (s 11.3):** Vrijednosti za **opšte fizicko-hemijske** elemente kvaliteta za GEP su takve da podržavaju dostizanje bioloških vrijednosti GEP-a (Primjer u setu alata). Takođe se traži da vrijednosti za opšte fizicko-hemijske elemente kvaliteta za GEP budu takve da osiguraju funkcionalisanje ekosistema [Aneks V Br. 1.2.5]. uloga fizicko-hemijskih elemenata u klasifikaciji vodnih tijela je definisana unutar Vodica br.10 Radne grupe 2.3 (REFCOND) i Vodica br. 5 radne grupe 2.4 (COAST).

**Korak 11 - pod-korak 4 (s 11.4):** GEP takođe zahtjeva uskladenost sa okolišnim standardima kvaliteta ustanovljenim za elemente kvaliteta **specificnih sintetickih i ne sintetickih zagadivaca** sa procedurom koja je data u Aneksu V br. 1.2.6 (Primjer u setu alata).

#### 7.4 IZVJEŠTAVANJE I KARTIRANJE ZA HMWB I AWB

Klasifikacija HMWB i AWB zahtjeva izradu monitoring sistema sposobnog da procijeni biološke elemente kvaliteta u AWB i HMWB i uporedi ove procjene sa vrijednostima ustanovljenim za ove elemente u MEP-u. Omjer mjerenih vrijednosti biloških parametara i vrijednosti za ove parametre za MEP ["omjer ekološkog kvaliteta"; Aneks V br. 1.4] će biti korišten za klasifikaciju statusa. Zemlje clanice moraju uspostaviti vrijednosti za omjer okolišnog kvaliteta koji korespondira sa granicama izmedu klase statusa. Neki od radova Ranih grupa grupe EU Zajednicke strategije implementacije 2.3 (REFCOND) i 2.4 (COAST) mogu možda pomoci kod uspostavljanja granica izmedu ekoloških potencijalnih klasa.

Klasifikacija ekološkog potencijala HMWB i AWB je principijelno zasnovana na stepenu antropogenih izmjena daleko od vrijednosti MEP-a za biloške elemente kvaliteta (odjeljak 7.2.4). Za svrhe izvještavanja i kartiranja, MEP i GEP su kombinovani u jednoj klasi [Aneks V br. 1.4.2 (ii)], vidjeti Slika 10 ispod.

##### *Ekološki potencijal Dobar i iznad dobrog*

1. Neznatne promjene u vrijednostima MEP-a za biološke elemente kvaliteta.
2. Opšti fizicko-hemijski elementi kvaliteta su unutar opsega koji je uspostavljen da se osigura funkcionalisanje ekosistema.
3. Specificni sinteticki i ne sinteticki zagadivaci ne prelaze standarde kvaliteta okoliša koji su ustanovljeni u Aneksu V

procedura 1.2.6.

**Umjereni Ekološki Potencijal**

Umjerene promjene u vrijednostima MEP-a za biološke elemente kvalieta.

**Slab Ekološki Potencijal**

Velike promjene u vrijednostima MEP-a za biološke elemente kvalieta.

**Loš Ekološki Potencijal**

Ozbiljne promjene u vrijednostima MEP-a za biološke elemente kvalieta (t.j. veliki dijelovi biološke zajednice MEP-a nedostaju).

**Slika 10:** Sistem izvještavanja

#### 7.4.1 Program mjera

Od HMWB i AWB se traži da postignu "dobar ekološki potencijal" (GEP) i dobar hemijski status površinskih voda. Zemlje clanice moraju sprijeciti pogoršavanje statusa i njihov cilj treba biti dostizanje GEP-a do 22. decembra 2015. osim ako nije demonstrirana osnova za odstupanja.

Kada rezultati programa monitoringa postignuti u procjeni rizika prema Aneksu II ukazuju da HMWB ili AWB vjerovatno nece ispuniti GEP, Zemlje clanice moraju uspostaviti odgovarajuci set mera za poboljšanje ekološkog potencijala vodnog tijela sa ciljem dostizanja GEP-a do 2015 (Primjeri u setu alata).

Ovo zahtjeva dobro razumijevanje nacina na koji ce mjeru poboljšati ekološki potencijal vodnog tijela. Na primjer, identifikacija relevantnih hidromorfoloških uslova GEP-a ce tražiti razumijevanja veza izmedu hidromorfoloških i bioloških elemenata; ovo znanje je još uvek relativno limitirano. Prednost bi bila također poznavanje vremenskih smanjenja biološke reakcije unutar bilo kojeg određenog vodnog tijela.

Vjerovatno ce se sa vremenom prikupiti bolje informacije za izradu plana izvodenja efektivnog i efikasnog programa mera (POMs).Do tada, Zemlje clanice ce morati zasnovati izradu plana izvodenja POMs na dostupnim najboljim znanjima i ocjenama.

Ukoliko je tehnicki neizvodljivo ili disproportionalno skupo postizanje GEP-a do 2015, Zemlje clanice mogu produžiti krajni rok za postizanje GEP-a u skladu sa Clanom 4(4) ili uspostaviti manje rigorozne ciljeve za vodna tijela prema Clanu 4(5). U ovom kontekstu treba razmotriti [WFD CIS Vodic br. 1](#) koji je uradila CIS-Radna grupa WATECO za procjenu disproportionalnih troškova .

## 8 CROSS-CUTTING PITANJA I STANOVIŠA

### 8.1 PREGLED MJERA I NJIHOVIH CIJENA U PROCESU ODREĐIVANJA HMWB I AWB

Postoje neka pitanja unutar procesa odredivanja koja nisu posebno vezana za pojedine korake identifikacije i procesa odredivanja. A ona su ovdje ukratko data .

Razlicite vrste mjera se trebaju razmotriti na razlicitim nivoima (koracima) u procesu. One uključuju mjere obnove testa za odredivanje 4(3)(a) i mjere ublažavanja za ustanavljanje MEP-a i GEP-a. Za dostizanje ciljeva okolišnog kvaliteta, program mjera treba biti uspostavljen za svako vodno područje (RBD). Ovo uključuje ne samo mjere (ublažavanja) za AWB ili HMWB, vec također i mjere za prirodna vodna tijela.

Kada su mjere (obnove ili ublažavanja) identifikovane i njihov uticaj ocijenjen, razmjer postaje važan. Mora se uzeti u obzir da mjere za gornji tok mogu imati uticaja na uslove donjeg toka i obratno. Identifikacija odgovarajucih mjera može biti teška, zbog toga što informacija o uzrocno-posljedicnim vezama mjera cesto nije potpuna. Vezano za identifikaciju (u nekim tackama i za realizaciju) razlicitih mjera, razmatranje troškova i dobiti kao i tehnische izvodljivosti su relevantni na nekoliko nivoa procesa u razlicitoj mjeri, kako je to i prikazano u Tabela 4.

Slijedeca Tabela 4 daje pregled tipova mjera (druga kolona) koje treba razmotriti u razlicitim koracima (prva kolona) procesa odredivanja i utvrđivanja cilja za HMWB i AWB. U trecoj koloni je dat odgovarajuci trošak (i dobit), i navedeno je gdje je relevantno i razmatranje tehnische izvodljivosti.

**Tabela 4: Pregled mjera i troškova u cjelokupnom procesu identifikacije i odredivanja HMWB i AWB**

Korak	Mjere koje se trebaju razmotriti	Troškovi (i dobiti) vezani za mjere /druga sredstva
1-6: Do privremene identifikacije	Nijedna.	Ne razmatraju se.
7: Test za odredivanje 4(3)(a)	<b>Mjere obnove</b> neophodne za dostizanje GES-a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada se procjenjuju neželjene posljedice po specifičnu upotrebu i po širu okolinu , trebaju se razmotriti <b>troškovi</b>.</li> <li><b>Dobiti</b> od postizanja GES-a moraju biti razmatrani, a mogu se razmotriti i ostale dobiti.</li> <li>Troškovi mjera obnove (uključujući disproporcionalne troškove) se <b>NE</b> razmatraju.</li> </ul>
8: Test za odredivanje 4(3)(b)	Ne razmatruju se "mjere" vec " <b>druga sredstva</b> ".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upoređivanje trenutnih dobrobiti sa koristima <b>drugih sredstava</b>.</li> <li>Disproporcionalnost troškova drugih sredstava treba razmotriti</li> <li>Tehnicka izvodljivost drugih sredstava treba biti razmotrena.</li> </ul>
9: Odredivanje	Nijedna.	Ne razmatraju se.
10: Ustanovljanje MEP-a	Sve <b>mjere za ublažavanje</b> <sup>24</sup> koje <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemaju znacajan neželjni efekat po specifičnu upotrebu ili širu okolinu; i</li> <li>Osigurati najbolju aproksimaciju ekološkog kontinuma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada se procjenjuju neželjene posljedice po specifičnu upotrebu i po širu okolinu, trebaju se razmotriti <b>troškovi</b>.</li> <li>Koristi vodnog tijela od primjene mjera za ublažavanje se trebaju razmotriti.</li> <li>Troškovi mjera za ublažavanje (uključujući disproporcionalnost troškova ) se <b>NE</b> razmatraju.</li> <li>Tehnicka izvodljivost mjera za ublažavanje se <b>NE</b> razmatra.</li> </ul>
11: Ustanovljanje GEP-a	<b>Mjere za ublažavanje</b> koje: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nemaju znacajno neželjene posljedice po specifičnu upotrebu ili po širu okolinu ; i</li> <li>Poboljšavaju vodno tijelo do neznatne devijacije MEP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kada se procjenjuje neželjene posljedice po specifične upotrebe i po širu okolinu , trebaju se razmotriti <b>troškovi</b>.</li> <li>Koristi vodnog tijela od primjene mjera za ublažavanje se trebaju razmotriti.</li> <li>Troškovi mjera za ublažavanje (uključujući disproporcionalnost troškova ) se <b>NE</b> razmatraju.</li> <li>Tehnicka izvodljivost mjera za ublažavanje se <b>NE</b> razmatra.</li> </ul>
<b>Za sva vodna tijela (prirodna, vještacka i jako izmijenjena):</b>		
POM za dostizanje kvalitativnih okolišnih ciljeva (EQO)	Sve <b>mjere</b> u skladu sa Clanom 11 WFD (uključujući sva druga sredstva i mjere za ublažavanje razmatrane u procesu odredivanja)..	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trebaju se razmotriti troškovi mjera (uključujući disproporcionalnost troškova).</li> <li>Odabratи najisplativiju kombinaciju mjera kojima bi se postigli EQO.</li> <li>Tehnicka izvodljivost mjera se treba razmotriti.</li> </ul>

Unutar prvih koraka privremene identifikacije HMWB (koraci 1-6), nikave mjere, troškovi ili procjene izvodljivosti se ne razmatraju.

<sup>24</sup> U skladu sa Aneksom V 1.2.5 WFD, sve hidromorfološke mjere ublažavanja treba teoretski razmotriti kako bi se definisao MEP. Međutim, bilo bi korisno razmotriti neprakticnost mjera. Za daljnja pojašnjenja molimo pogledajte Odjeljak 7.2.2.

U prvom testu za odredivanje (korak 7) sve "mjere obnove" potrebne za dostizanje GES-a trebaju se razmotriti, bez obzira na njihove troškove ili tehnicku izvodljivost. U ovom testu treba ocjeniti da li ove mjere obnove imaju znacajane neželjene posljedice po specifcnu upotrebu ili po šиру okolinu. U ovoj ocjeni, relevantno je razmatranje troškova (npr. gubitak prihoda). U drugom testu za odredivanje (korak 8), ne trebaju se razmatrati mjere vec "druga sredstva" (uključujući zamjenu ili izmještanje trenutno korištene sepcijalne upotrebe),<sup>25</sup> koja koristi za isti cilj. Ova druga sredstva moraju biti procijenjena s obzirom na njihovu tehnicku izvodljivost i disproportionalnost njihovih troškova.

U definisanju uslova MEP-a (korak 10) i GEP-a (korak 11), trebaju biti razmotrene sve mjere za ublažavanje koje nemaju znacajne neželjene posljedice po specificnu upotrebu i po šиру okolinu. Kapitalni troškovi koji bi proizšli iz mera za ublažavanje, ako bi se one primjenile, i disproportionalnost troškova nisu relevantni za razmatranje u ovom kontekstu. Mjere za ublažavanje samo definišu referentne uslove za klasifikaciju HMWB i AWB. Postavljanje ovog standarda ne zahtjeva da mjere budu implementirane. Ponovo samo trošak u ovom kontekstu uticaja na specificne upotrebe je relevantan. Kada se postavlja RBMP, izvodljivost i trošak igraju glavnu ulogu i mogu voditi do odstupanja.

## **8.2 VREMENSKI RASPORED CIKLUSA PLANIRANJA PRVOG RIJECNOG BAZENA**

Prvi RBMP treba biti dostupan za javno savjetovanje do decembra 2008 [Clan14(1)(c)], dok konacna verzija treba da bude dostupna jednu godinu poslije, u decembru 2009. [Clan13(6)]. RBMP treba biti pregledan i ažuriran najkasnije do decembra 2015. i svakih 6 godina nakon toga [Clan 13(7)].

Ovaj vodic daje savjete o tome kako proces identifikacije i odredivanje HMWB i AWB treba biti uraden u toku prvog ciklusa RBMP. Pregled postepenog postupka identifikacije i odredivanja za prvi ciklus planiranja je dat u Odjeljku 4. u ovom odjeljku mi opisujemo vremenski raspored za kada odredeni proces aktivnosti treba dovršiti unutar ovog prvog ciklusa. Bice važno da vremenski raspored ovih aktivnosti bude razmatran unutar drugih relevantnih Vodica koje su radile Radne grupe WFD CIS. Slika 11 identificira glavne krajne rokove u vremenskom rasporedu procesa identifikacije i odredivanja HMWB i AWB u prvom planskom ciklusu.

Kako je to odredeno u Odjeljku 5.7 privremena identifikacija HMWB i AWB ce biti dovršena do decembra 2004. Za fizicki izmijenjena vodna tijela procjena vjerovatnoce da nece ispuniti ciljeve "GES" (korak 5) mora biti završena do decembra 2004. da bi se se odredilo da li vodno tijelo treba biti privremeno identifikovano kao HMWB (korak 6). Za AWB procjena vjerovatnoce neispunjavanja "GEP" cilja mora biti dovršena do decembra 2004. Utvrđivanje "GES" i "GEP" prije decembra 2004 ce biti samo prva procjena ovih ciljeva zasnovana na dostupnim saznanjima, informacijama i

---

<sup>25</sup> Na primjer: zamjena odredene stanice hidro-elektrane sa novom hidro-elektranom u novom vodnom tijelu, ili zamjena hidro-elektrane sa elektranom koja koristi snagu vjetra.

pomagalima. Očekuje se da će dalje usavršavanje ovih ciljeva biti radeno kasnije u toku procesa planiranja kada novi podaci i pomagala budu na raspolaganju, posebno kada se radi o rezultatima monitoringa.

Za privremenu identifikaciju HMWB, odredivanje (ili ne; korak 7-9), odredivanje GEP-a (korak 10-11) i procjenu rizika od neispunjerenja "GEP" cilja mora biti dovršen do decembra 2008. Za identifikaciju AWB očekuje se u periodu između 2004-8 da vodno tijelo bude određeno kao AWB, procjena GEP-a bude usavršena i rizik od neispunjerenja usavršenog GEP-a ce biti ponovno procjenjen. Ukoliko tijelo koje je određeno kao HMWB ili AWB ne ispunjava GEP cilj, onda program mjera ili slučaj odstupanja mora biti razvijen do decembra 2008. Ovim se daje na raspolaganje jedna godina za konsultacije i nacrt RBMP prije njegovog konacnog objavljivanja u 2009.

Za neka privremeno odredena jako izmijenjena vodna tijela, zemlje clanice mogu željeti da nastave sa koracima u odredivanju (steps 7-9), prvom procjenom GEP-a i ocjenom vjerovatnoce neispunjavanja GEP cilja. Ovo narocito može biti odgovarajuće kod izmijenjenih vodnih tijela koja su promijenila kategoriju (npr. rijeka u rezervoar). Ovdje ce procjena vjerovatnoce neispunjavanja GES cilja biti jasna (porednjem rezervoara sa rijekom) pošto ce biti veoma malao nesigurnosti u privremenoj identifikaciji tijela kao privremeno jako izmijenjenog (HMWB). U skladu sa ovim, koraci 5 i 6 ne trebaju da uključuju kompleksne procjene i može se poceti ranije sa koracima 7-11.

Kao opšte pravilo koraci 7-11 i procjena rizika od neispunjerenja GEP cilja treba da se uradi što je moguce prije decembra 2008.

<b>Do kada?</b>	<b>Koji glavni zadatak? Šta treba uraditi za HMWB i AWB?</b>
2004	Karakterizacija vodnog područja [Cl. 5]
2008/9	Plan upravljanja riječnim slivom i javna konsultacija [Cl. 13 i 14]

**Slika 11: glavni krajnji rokovi u vremenskom rasporedu za identifikaciju i odredivanje HMWB i AWB u prvom ciklusu planiranja**

### 8.3 HMWB I AWB U BUDUCIM RBMP CIKLUSIMA



### **Pažnja! Izgled buducih RBMP ciklusa ima implikacije na prvi proces odredivanja**

Važno je uvažiti da identifikacija i odredivanje HMWB i AWB nije "jedan završeni proces" i da je Direktiva fleksibilna za modifikovanje odredivanja uzimajući u obzir promjene tokom vremena u okolišnim, socijalnim i ekomoskim okolnostima.

Proces odredivanja u drugom RBMP ciklusu ce biti drugaciji u nekoliko važnih aspekata. Jasno, nije odovarajuce da se ovdje daje detaljna ocjena procjene procesa odredivanja za buduce cikluse, kao što je vjerovatno da će se desiti promjene koje će biti posljedice iskustva stecenog tokom prvog ciklusa planiranja. Možemo, međutim dati pokazatelje ključnih razlika na koje će se naći.

#### **8.3.1 Karakterizacija u drugom ciklusu**

Druga karakterizacija vodnog područja (RBD) u drugom ciklusu RBMP (prvi pregled) treba biti finalizirana do 2013. [Clan 5(2)]. Glavne razlike u odnosu na prvu karakterizaciju će biti da će vodna tijela (prirodna, HMWB i AWB) već biti identifikovana i potpuno usaglašen program monitoringa će već biti uspostavljen.

Karakterizacija će vjerovatno poceti sa pregledom podataka monitoringa koji će definisati trenutno (2013) stanje voda. Na osnovu ovih informacija vodna tijela mogu biti korištena da se ispravno opiše status površinskih voda. Na primjer, ukoliko monitoring pokaže da se promijenilo stanje polovine vodnog tijela, onda vodno tijelo može biti podijeljeno na dva dijela, kao što se i ako dva susjedna tijela sada imaju isti status mogu kombinirati u jedno vodno tijelo.

Proces procjene rizika u drugom RBMP ciklusu će biti zasnovan na boljem razumijevanju GES-a i GEP-a. U skladu sa ovim, proces procjene rizika će identifikovati rizik od neispunjerenja dobrog statusa za prirodna vodna tijela i GEP-a za HMWB i AWB.

#### **8.3.2 Test za odredivanje u drugom ciklusu**

U drugom ciklusu RBMP Clan 4(3)-test odredivanja će biti primjenjen u tri okolnosti: (i) (ii) i (iii) koje su dole navedene:

- (i) Sumnjivo HMWB i AWB koje je, moguce, greškom ne odredeno u prvom RBMP. Na primjer vodna tijela koja su davno izmijenjena ali greškom nisu identifikovana i odredena u toku prvog ciklusa planiranja (nisu se pogoršala);
- (ii) Novoizmijenjena vodna tijela. Na primjer vodna tijela koja su postala znacajno promjenjena uslijed primjene odstupanja iz Clana 4(7).

Vodna tijela iz ovih situacija (i) i (ii) će generalno biti u proceduri na isti nacin kao i u prvom ciklusu RBMP, ali bez privremene identifikacije HMWB.

- (iii) Kao dio pregledanja postojećih HMWB i AWB. Odredivanje HMWB i AWB mora biti pregledano svakih šest godina. Pretpostavka je da se ovi pregledi rade kao dio


izrade RBMP koji će biti dovršen u 2015. Pretpostavlja se ce pregledi HMWB i AWB ukljucivati ponovno razmatranje testova za odredivanje. Ovo vjerovatno uključuje proces odabira koji će ocjeniti da li se situacija promjenila od vremena prvobitnog odredivanja [Aneks VII (B)]. Samo gje su se dogodile promjene, to vodno tijelo će biti izloženo test za odredivanje drugom ciklusu. Pregled može biti neophodan ukoliko su se dogodile promjene:

- Tehnickih okolnosti upotrebe (uključujući rad i održavanje) ili ukoliko je upotreba nestala;
- U samoj upotrebi;
- Dostupnim mjerama obnove, tako da više nemaju znacajan neželjeni efekat na upotrebu ili okolinu;
- "druga sredstva" koja mogu da ostvare isti koristan cilj upotrebe tako da dalje više neće biti diproporcionalno skupi ili tehnicki neizvodljivi.

U buducim planskim ciklusima postojeca HMWB i AWB mogu biti „raz-odredeni“, kao što se mogu odrediti i nova HMWB i AWB .

### **8.3.3 Pregled vrijednosti MEP-a (i GEP-a)u drugom ciklusu**

Vrijednosti ustanovljene za MEP u koraku 10, pod-koracima 10.1-10.4, moraju biti pregledane svakih šest godina (Aneks II No. 1.3(ii)). Ovo ce znaciti da GEP takođe treba biti pregledan svakih šest godina, pošto je GEP u stvari "mala devijacija" MEP-a. Ovo bi ukljucilo slican proces odbira kao i kod revidiranja testova za odredivanje.



Slika 12: Razmatranje HMWB u toku drugog plana upravljanja riječnim slivom

#### **8.4 ZAKLJUCCI I STANOVIŠTA**

Ovaj Vodic pruža savjete o tome kako proces identifikacije i odredivanja HMWB i AWB treba biti uraden tokom prvog ciklusa planiranja plana upravljanja riječnim slivom (2008/2009). Proces odredivanja u drugom o slijedecim RBMP ciklusima ce biti razlicit u nekoliko aspekata. Važno je ocijeniti da identifikacija i odredivanje HMWB i AWB nisu „ svršeni proces“ i da je WFD fleksibilna i omogucava modifikaciju odredivanja kako bi se uzele u obzir promjene nastale sa vremenom u okolišnim, društvenim i ekonomskim prilikama.

Ovaj vodic je zasnovan na iskustvima dobivenim iz trideset cetiri studije slučaja. Stoga, treba biti primjenjiv u što više okolnosti. Međutim, daljnja iskustva u implementaciji odredaba relevantih za HMWB i AWB u zemljama clanicama ce baciti novo svjetlo na tumacenje zahtjeva Direktive za HMWB i AWB i pristupu predloženom u Vodicu i pratecem Setu alata. Vodic ce se primjenjivati kod pilot projekata riječnih slivova, kao i u drugim riječnim slivovima u cijeloj Evropi u predstojecim mjesecima i godinama. Ovaj Vodic za Jako izmijenjena i Vještacka vodna tijela ce se prilagodavati, u skladu sa rezultatima novih iskustava , kako ovog tako i svih drugih Vodica, te ce ovaj Vodic za HMWB i AWB ostati „živi/promjenjiv“ dokument.

## 9 LISTA REFERENCI

Hansen, Wenke, Eleftheria Kampa, Christine Laskov and R. Andreas Kraemer (2002), Synthesis Report on the Identification and Designation of Heavily Modified Water Bodies (draft), Ecologic (Institute for International and European Environmental Policy), Berlin, 29<sup>th</sup> April 2002.

Owen, Roger, Willie Duncan and Peter Pollard (2002), Definition and Establishment of Reference Conditions, Scottish Environment Protection Agency, April 2002.

[WFD CIS Guidance Document No. 1 \(Aug 2002\)](#). *Economics and the Environment – The Implementation Challenge of the Okvirna Direktiva o Vodi*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-4144-4, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 2 \(Dec 2002\)](#). *Identification of Water Bodies*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5122-X, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 3 \(Dec 2002\)](#). *Analysis of Pressures and Impacts*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5123-8, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 4 \(Jan 2003\)](#). *Identification and Designation of Artificial and Heavily Modified Waterbodies*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5124-6, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 5 \(Feb 2003\)](#). *Transitional and Coastal Waters – Typology, Reference Conditions and Classification Systems*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5125-4, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 6 \(Dec 2002\)](#). *Towards a guidance on establishment of the intercalibration network and the process on the intercalibration exercise*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5126-2, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 7 \(Jan 2003\)](#). *Monitoring under the Okvirna Direktiva o Vodi*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5127-0, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 8 \(Dec 2002\)](#). *Public Participation in Relation to the Okvirna Direktiva o Vodi*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5128-9, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 9 \(Dec 2002\)](#). *Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Okvirna Direktiva o Vodi*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5129-7, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 10 \(Mar 2003\)](#). *Rivers and Lakes – Typology, Reference Conditions and Classification Systems*. Published by the Directorate General



## Aneks I - Glosar (Rjecnik Termina)

Termini korišteni unutar Vodica (isključujući termine koji su prethodno definisani u Članu 2 Direktive).

Termin	Definicija
<b>Koristan cilj</b>	Korist koja je rezultat vještacke ili jako izmijenjene karakteristike vodnog tijela. Ovo može ukljucivati "specifcnu upotrebu"- vezano za ili korist životne sredine.
<b>Zajednicka strategija implementacije (CIS)</b>	Zajednicka strategija implementacije vezana za <a href="#">Okvirnu Direktivu o Vodama</a> (poznata kao CIS) je dogovorena od strane Evropske komisije, država članica i Norveške u maju 2001. Glavni cilj CIS-a je da pruži podršku implementacije Direktive, razvijajući zajednicko (opšte) poimanje ključnih termina kao i smjernice za ključne dijelove Direktive. Strucnjaci iz gore navedenih zemalja i zemalja kandidata kao i stakeholder-i vezani za vodne probleme su uključeni u CIS u cilju: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podizanja svijesti i poboljšanju razmjene informacija;</li> <li>• Razvijanja Vodica o razlicitim tehnickim pitanjima; i;</li> <li>• Provodenja integrisanog ispitivanja u pilot riječnim slivovima.</li> </ul> Niz radnih grupa i zajednickih aktivnosti je uspostavljen da bi se pomoglo sprovodenje gore navedenih aktivnosti. Strateška koordinaciona grupa (ili SCG) nadgleda ove radne grupe i podnosi izvještaje direktno direktorima voda Evropske zajednice, Norveške, Švicarske, zemljama kandidatima i komisiji, pokretacima CIS-a. Više informacija se može naci na internet stranici: <a href="http://europa.eu.int/comm/environment/water/waterframework/index_en.html">http://europa.eu.int/comm/environment/water/waterframework/index_en.html</a> .
<b>Uticaj</b>	Efekat pritiska na životnu sredinu (npr. pomor riba, izmjena ekosistema).
<b>Modifikacija</b>	Promjena (ili promjene) površinskog vodnog tijela nastale uslijed ljudskih aktivnosti (koje mogu rezultirati neispunjavanjem dobrog ekološkog stastusa/stanja). Svaka modifikacija će imati historijsku ili sadašnju "specifcnu upotrebu" (kao što je poravnanje za potrebe plovidbe, ili izgradnja nasipa za zaštitu od poplave).

Termin	Definicija
<b>Fizicke izmjene</b>	Modifikacije hidromorfologije vodnog tijela nastale ljudskim aktivnostima.
<b>Pritisak<sup>26</sup></b>	Direktni efekat inicijatora/uzroka (na primjer, efekat koji uzrokuje promjenu proticaja ili promjenu hemijskog sastava vode površinskih i podzemnih voda).
<b>Mjere obnove</b>	Neophodne hidromorfološke promjene u svrhu postizanja GES-a (npr. ponovno meandriranje rijeke umjesto napravljenih kanala te vracanje prirodnih brzaka prema historijski utvrđenom stanju. Vezanih uz "Test za određivanje 4(3)(a)".
<b>Specificna upotreba</b>	Upotreba vode kao što je to opisano u Članu 4(3)(a)(ii)-(v).
<b>WFD, Okvirna Direktiva o vodama</b>	Direktiva 2000/60/EC koja uspostavlja okvir za zajedničke aktivnosti u oblasti politike voda.
<b>Šira životna sredina/okoliš</b>	Prirodni okoliš i ljudska životna sredina uključujući areheologiju, nasljede, krajolik i geomorfologiju.

<sup>26</sup> Interim working definition. Discussions in the context of the WFD implementation are ongoing

## **ANEKS II – HMWB I PLAN UPRAVLJANJA RIJECNIM SLIVOM (PRVI CIKLUS)**

RBMP Mora biti uraden za svako vodno područje [Clan 13(1)], pokrivajuci sve detaljne informacije iz Aneksa VII [Clan 13(4)]. Detaljne informacije u Aneksu VII relevantne za HMWB i AWB u prvom ciklusu se trebaju ticati minimalno sljedecih tacaka Aneksa VII A1, A2, A4 i A7 :

- A1 zahtijeva opšti opis karakteristika vodnog područja [Clan 5 i Aneks II br. 1.1/2/3], tj. identifikaciju granica vodnih tijela, kartiranje tipova i identifikovanje referentnih uslova. Vodic za identifikovanje HMWB i AWB kao i identifikovanje maksimalnog ekološkog potencijala (MEP) trebaju biti dati ovim Vodicem za HMWB i AWB. Proces treba biti uskladen sa generalnom identifikacijom vodnih tijela i identifikovanjem referentnih uslova (REFCOND i COAST Vodic).
- A2 zahtijeva pregled znacajnih pritisaka i uticaja izazvanih ljudskim aktivnostima [Clan 5 i Aneks II br. 1.4/5], tj. jedan sveobuhvatan opis pritisaka poput vecih hidromorfoloških promjena i jednu procjenu tih površinskih voda koje su u riziku da ne ispune okolišne ciljeve. Vodic za sveukupan opis znacajnih pritisaka i procjenu uticaja ce biti dat u IMPRESS Vodicu, identifikacija znacajnih fizickih pritisaka i njihovih uticaja na hidromorfologiju i biologiju kao i odredena HMWB i AWB koja su u riziku da ne ispune okolišni kvalitativni cilj (GEP) trebaju biti pokriveni vodicem za HMWB i AWB. Proces identifikacije i odredivanja HMWB i AWB treba biti u skladu sa generalnim pristupima IMPRESS-a.
- A4 zahtijeva kartu mreže monitoringa i prezentiranjem, u formi karte, rezultata programa monitoringa [Clan 8 i Aneks V]. Pretpostavka je da ce Vodic za potrebe monitoringa HMWB i AWB omoguciti Radna grupa za Monitoring Neki savjeti za odabir najosjetljivijih pokazatelja/indikatora za operativni monitoring HMWB i AWB koja su identifikovana kao rizicna ce biti dat u ovom HMWB Vodicu.
- A7 zahtijeva pregled programa mjera [Clan 11], uključujući informacije o tome kako uspostaviti kvalitativne ciljeve životne sredine [Clan 4] koji se trebaju postici. HMWB i AWB Vodic i set alata trebaju pomoci kod identifikovanja ovih mjeru koje mogu unaprijediti status/stanje HMWB i AWB koji rezultira fizickim uticajima. Nece biti samo date mjeru za test odredivanja [Clan 4(3)], tj, primjeri mjeru obnove u cilju dostizanja GES-a, vec i mjeru za ublažavanje-koje nemaju uticaj na „specificnu upotrebu“ ili širu životnu sredinu -da se identificuje MEP i postigne GEP. Mjere ce uzeti u obzir sve važne specificne upotrebe i fokusirati se na poboljšanje hidromorfoloških okolnosti.

### **ANEKS III - ELEMENTI HMWB U WFD (ORIGINALNI TEKST)**

**Direktiva 2000/60/EC Evropskog Parlamenta i Vijeca od 23. oktobra 2000 koja uspostavlja okvir za aktivne vode**

Naslov Specifikacija Odredba

#### **Clan 2 Definicije**

4. **“Rijeka”** znaci masu kopnene vode koja najvećim dijelom teče po površini, ali može teći na jednom dijelu svoga toka.
8. **“Vještacko vodno tijelo”** označava površinsko vodno tijelo oformljeno ljudskim aktivnostima.
9. **“Znacajno izmijenjeno vodno tijelo”** znaci masu površinske vode koja je kao rezultat fizičke, hemijske ili biološke aktivnosti, suštinski izmijenjena po svojim karakteristikama, a označena od države clanice Aneksa II.
10. **“Znacajno izmijenjeno vodno tijelo”** znaci masu površinske vode koja je kao rezultat fizičke, hemijske ili biološke aktivnosti, suštinski izmijenjena po svojim karakteristikama, a označena od države clanice Aneksa II.
23. **“Dobar ekološki potencijal”** označava status znacajno izmijenjenog ili vještackog vodnog tijela u skladu s klasifikacijom u odgovarajućim odredbama Aneksa V.

#### **Clan 4 Ciljevi u oblasti životne sredine**

1. Da bi se operacionalizirali programi mjera specificirani u planovima upravljanja riječnim slivom
  - (i) Države clanice će primijeniti neophodne mjere radi spriječavanja pogoršanja statusa svih površinskih voda, uzimajući u obzir i navedeno u paragrafima 6 i 7 ali ne zanemarujući paragaf 8;

---

primjene podparagrafa

(iii) za vještacka i jako izmijenjena vodna tijela, u cilju ostvarenja dobrog statusa voda najkasnije 15 Direktive, u saglasnosti sa odredbama Aneksa V, izuzev kada su produženja omogucena u saglasnosti navedeno u paragrafima 5, 6 i 7 ali ne zanemarujuci paragaf 8;

(iii) Države clanice ce štititi i unaprijedivati sva vještacka i znacajno izmijenjena vodna tijela, u cilju ostvarenja dobrog hemijskog statusa površinskih voda najkasnije

15 godina od stupanja na snagu ove Direktive, u saglasnosti sa mjerama iz Aneksa V, izuzev kada su produženja omogucena u saglasnosti sa paragrafom 4, uzimajuci u obzir navedeno u paragrafima 5, 6 i 7 ali ne zanemarujuci paragaf 8;

(iv) Države clanice ce implementirati neophodne mjere u saglasnosti sa Clanom 16(1) i 16(8), u cilju ubrzane redukcije (smanjenja) zagadenja prioritetnih supstanci, kao i prekida ili postepenog ukidanja ispuštanja, emisije i gubitaka prioritetno opasnih supstanci, ali ne zanemarujuci važece medudržavne samicu Clana 1 ove Direktive.

3. Države clanice mogu označiti vodno tijelo površinske vode kao vještacko ili znacajno izmjenjeno:

(a) ako bi promjene hidromorfoloških karakteristika (koje su, inace, neophodne za postizanje dobrog ekološkog statusa), mogle imati znacajne negativne efekte na:

(i) širu životnu sredinu;

(ii) navigaciju, uključujući pristanišne kapacitete, ili rekreativnu aktivnost;

(iii) aktivnosti u svrhe skladištenja vode, kao što je snabdjevanje vodom za pice, korištenje vodnih snaga ili navodnjavanje;

(iv) regulacije vodotokova, zaštitu od poplava, odvodnjavanje; ili

(v) ostale jednako važne razvojne aktivnosti covjeka.

(b) kada se korisni efekti koji bi se mogli dobiti upotrebom vještackih i jako izmjenjenih voda, ne mogu dostići na drugi nacin, iz razloga tehnicke neizvodljivosti ili previšokog koštanja, iako bi to bila znacajnije bolja opcija sa aspekta zaštite životne sredine.

Ovakvo opredjeljenje i razlozi za to, bice posebno istaknuti u planovima upravljanja riječnim slivom zahtijevanih clanom 13, uz novelaciju na svakih šest godina.

4. Rok uspostavljen paragrafom 1 može biti produžen u svrhu faznog dostizanja ciljeva vezanih za vode, uz obezbjedenje da neće biti pojave daljeg pogoršanja u statusu predmetnih voda, pod slijedecim uslovima:

(a) da države clanice odluce da sva neophodna poboljšanja u statusu voda ne mogu biti realno dostignute;

(b) da su produženje roka i razlozi za to posebno utvrđeni i obrazloženi u planovima upravljanja riječnim slivom zahtijevanih clanom 13;

(c) da produženja budu limitirana na najviše dva dalja noveliranja plana upravljanja riječnim slivom, uslovi takvi da se ciljevi ne mogu dostići unutar ovog perioda; <sup>74</sup>

prema dinamickim planovima navedenim u paragrafu 1, iz najmanje jednog od slijedecih razloga:

- (i) redoslijed zahtijevanih poboljšanja može biti izmijenjen iz razloga tehnicke izvodljivosti;
  - (ii) kompletiranje poboljšanja u okviru dinamickog plana bi moglo biti ekstremno skupo;
  - (iii) prirodni uslovi ne dozvoljavaju blagovremeno poboljšanje statusa voda.
- (b) da su produženje roka i razlozi za to posebno utvrdeni i obrazloženi u planovima upravljanja riječnim slivom;
- (c) da produženja budu limitirana na najviše dva dalja noveliranja plana upravljanja riječnim slivom, uslovi takvi da se ciljevi ne mogu dostici unutar ovog perioda;
- (d) da je predvideni program mjera zahtijevanih clanom 11 (koje se predocavaju kao potrebne za program statusu), jedino moguce izvesti uz produženje roka. Razlozi za svako znacajno odlaganje operacionog dinamicki plan i implementacija tih mjera daju se u planu upravljanja riječnim slivom. Izvještaj o implementaciji mjer ukljucice se pri noveliranju plana upravljanja riječnim slivom;
5. Države clanice mogu planirati primjenu manje strogih ciljeva zaštite za odredene vode u odnosu na one date u paragrafu 1, kada su one jace ugrožene aktivnostima covjeka (što se utvrduje u skladu sa Clanom 11), takvo da bi ostvarenje željenih ciljeva bilo neizvodljivo, ili neracionalno skupo. Pri tome treba da su ispunjene sljedeće uvjete:
- (a) da socioekonomiske potrebe i potrebe zaštite životne sredine uslijed aktivnosti covjeka ne mogu biti zadovoljene drugim načinom, bio bolja opcija sa aspekta zaštite životne sredine, ali je neracionalno skupo.
  - (b) da države clanice obezbjeduju:
    - za površinske vode - ostvarenje najviše moguceg ekološkog i hemijskog statusa, ukazujuci na uticaje koji se ne mogu objektivno izbjeguti uslijed prirode ljudskih aktivnosti ili zagadivanja;

8. Države clanice će osigurati da primjena paragrafa 3, 4, 5, 6 i 7 neće trajno iskljuciti ili ugnjetavati drugim vodama unutar istog vodnog područja, kao i da primjena bude konzistentna s zakonske regulative Zajednice u oblasti zaštite životne sredine.

## **Karakteristike vodnog područja, pregled uticaja aktivnosti covjeka i ekonomske analize korištenja vode**

1. Svaka država clanica ce obezbijediti, za svako vodno područje ili za dio sliva medudržava na njenu teritoriju, da:
    - analize njegovih karakteristika,
    - pregled uticaja aktivnosti covjeka na status površinskih i podzemnih voda, i
    - ekonomske analize korištenja vodebudu izvršeni u skladu sa tehnickim uputstvima utvrdenim u Aneksima II i III i da to cetiri godine od dana stupanja na snagu ove Direktive
  2. Analize i pregledi navedeni u paragrafu 1 bice preispitani, i ako je potrebno novelirati stupanja na snagu ove Direktive a potom svakih šest godina

**Clan 8** Monitoring statusa površinskih voda, statusa podzemnih voda i zaštitenih područja

1. Države clanice ce osigurati uspostavljanje programa za monitoring statusa voda u okviru svakog vodnog tijela, koherentan i sveobuhvatan pregled statusa voda:
  - za površinske vode takvi programi ce obuhvatati:
    - (i) zapreminu, vodostaje i proticaje do stepena koji je znacajan za ekološki i hemijski status i ekološki potencijal; i
    - (ii) ekološki i hemijski status i ekološki potencijal;
  - za podzemne vode takvi programi ce obuhvatati kontrolu hemijskog i kvantitativnog statusa;
  - za zašticena područja takvi programi ce biti dopunjeni specificnim podacima sadržanim u legislativi Zajednice, na osnovu kojih su pojedinacna zašticena područja uspostavljena.
2. Ovi programi ce biti operativni najkasnije šest godina od dana stupanja na snagu ove Direktive, relevantnoj zakonskoj regulativi. Takav monitoring ce biti postavljen u saglasnosti sa zahtjevima izlegnutim u ovoj Direktivi.

## **Clan 11 Program mjera**

3. "Osnovne" mjere cine minimum zahtjeva koje treba poštovati, a koje sadrže:
  - (i) za svaki znacajniji negativni uticaj na status voda u vještackim i znacajno izmijenjenim vodnim tijelima posebnim mjerama se osigurava da se ostvare hidromorfološki uslovi kojima se postiže ekološki potencijal vode. Kontrole u tu svrhu mogu biti u formi procedura za izdavanje dozvola na važećim propisima, tamo gdje takvi zahtjevi nisu postavljeni legislativom Zajednice. Te mjerama mogu biti i mjerama zaštite vodnih tijela, gdje je neophodno, novelirane;

7. Programi mjera ce se uspostaviti najkasnije devet godina od dana stupanja na snagu ovisno o operativne najkasnije dvanaest godina od datuma stupanja na snagu Direktive.

**Clan 13 Planovi upravljanja riječnim slivom**

4. Plan upravljanja riječnim slivom uključice informacije specificirane Aneksom VII.
6. Planovi upravljanja riječnim slivom bice objavljenii najkasnije devet godina od dana stupanja na snagu Direktive.
7. Planovi upravljanja riječnim slivom bice preispitani i novelirani najkasnije 15 godina od dana stupanja na snagu Direktive, potom svakih šest godina.

**Clan 14 Informisanje i konsultovanje javnosti**

1. Države clanice ce podržavati aktivno uključenje svih zainteresovanih u implementaciju preispitivanju i noveliranju planova upravljanja riječnim slivom. Države clanice ce ovi područje objavi i ucini dostupnim za primjedbe javnosti i korisnika, slijedece:
  - (c) Nacrt plana upravljanja riječnim slivom, najkasnije jednu godinu prije pocetka perioda

## Aneks II

### 1. Površinske vode

#### 1.1. Karakterizacija površinskih tipova vodnih tijela

Države Clanice utvrđice položaj i granice tijela površinskih voda i proveće pocetno voda prema sljedecoj metodologiji. Države Clanice mogu zajedno izvršiti grupisanje vodnih tijela na temelju određivanja karakteristika tipova.

- (i) Tijela površinskih voda u vodnom području svrstavaju se u jednu od slijedećih kategorija površinskih voda ili priobalne vode – ili kao vještacka ili jako izmijenjena tijela;
  - (v) Što se tice vještackih ili jako izmijenjenih tijela površinskih voda razlikuju se po karakteristikama kategorija površinskih voda koje najbliže odgovaraju izmijenjenih vodnih tijela;
- 1.3. Određivanje referentnih uslova za tipove površinskih voda
- (ii) U primjeni ovog postupka na jako izmijenjena ili vještacka tijela površinske vode određuju se kao reference na maksimalni ekološki potencijal prikladne vodne tijele. Vrijednosti maksimalnog ekološkog potencijala za određeno vodno tijelo podlaze za primjenu.

#### 1.4. Identifikacija pritisaka

Države Clanice prikupice i cuvace informacije o tipovima i velicini značajnih antropogenih pritisaka na površinske vode u svakom vodnom području, a posebno:

- procjene i određivanje značajnih tlačnih izvora zagadenja, posebno susptancama na vodenim resursima, u urbanim, industrijskim i poljoprivrednim objekata i aktivnosti, zasnovanu, između ostaloga na prikupljenim u skladu sa

(i) Cl. 15 i 17 Direktive 91/271/EEC;

(ii) Cl. 9 i 15 Direktive 96/61/EC<sup>1</sup>;

a za potrebe pocetnog plana upravljanja riječnim slivom:

(iii) Cl. 11 Direktive 76/464/EEC i

(iv) Direktivama 75/440/EEC, 76/160/EEC<sup>2</sup>, 78/659/EEC i 79/923/EEC<sup>3</sup>,

Procjena i odredivanje znacajnih difuznih izvora zagadivanja, posebno supstancama na urbanih, industrijskih i poljoprivrednih objekata i aktivnosti, zasnovana, između ostalo po:

(i) Cl. 3, 5 i 6 Direktive 91/676/EEC<sup>4</sup>;

(ii) Cl. 7 i 17 Direktive 91/414/EEC;

(iii) Direktivi 98/8/EC;

i za potrebe prvog plana upravljanja riječnim slivom

(iv) Direktivama 75/440/EEC, 76/160/EEC, 76/464/EEC, 78/659/EEC i 79/923/EEC.

Ocjenu i odredivanje svih znacajnih vodozahvata za urbane, industrijske, poljoprivredne sezonske varijacije i ukupnu godišnju potražnju, kao i gubitke u distribucionom sistemu.

Ocjenu i odredivanje uticaja znacajnijih regulacija vodotoka, uključujući transfer i skretanje tokova i vodni bilans.

Odredivanje znacajnijih morfoloških promjena vodnih tijela.

Ocjenu i odredivanje ostalih znacajnih antropogenih uticaja na status površinskih voda.

Procjenu nacina korištenja zemljišta, uključujući odredivanje glavnih urbanih, industrijskih eventualno, ribogojilišta i šuma.

### **1.5. Procjena uticaja**

Države Clanice poduzeće ocjenjivanje koliko je status površinskih voda podložan gore navedenim faktorima.

Države Clanice koristice gore navedene informacije i sve ostale relevantne informacije, monitoringu okoliša, u donošenju ocjene o tome u kojoj mjeri površinske vode u području podložane su riziku da neće uspjeti postići ciljeve kvaliteta okoliša odredene u Cl. 4. U tom ocjenjivanju Države Clanice mogu koristiti modeliranja.

Za vode za koje je utvrđen rizik da neće uspjeti postići ciljeve kvaliteta okoliša po predviđenoj vremenskoj skali, Države Clanice mogu odrediti određivanje karakteristika tipova radi optimalizacije monitoring programa iz Cl. 8 i preduzeti mjerodavne akcije.

### **Aneks V**

#### **1.1. Elementi kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa**

- 1.1.5. Na vještacka i jako izmijenjena vodna tijela primjenjivace se elementi za određivanje statusa, koji su im najslužniji.

#### **1.2. Normativne definicije za klasifikaciju ekološkog statusa**

- 1.2.5. Definicije maksimalnog, dobrog i umjerenog ekološkog potencijala za jako izmijenjena vodna tijela.

Element	Visoki Status	Dobar Status

<b>Biološki elementi kvaliteta</b>	Vrijednosti relevantnih bioloških elemenata kvaliteta odražavaju, koliko je to moguce, status uobičajen za najbliže usporediv tip površinskih voda, u fizickim uslovima koji proizilaze iz vještacki stvorenih ili jako izmijenjenih karakteristika vodnog tijela.	Ima manjih promjena vrijednosti relevantnih bidloških elemenata kvaliteta u poređenju sa vrijednostima za maksimalni ekološki potencijal.	Ima umjerenih elemenata kvaliteta ekološki Vrijednosti znatno dobrog kvaliteta.
<b>Hidromorfološki elementi</b>	Hidromorfološki uslovi su u skladu sa jednim uticajem na tijelo površinske vode koji proizilazi iz vještacki stvorenih ili jako izmijenjenih karakteristika nakon što su poduzete sve mјere za ublažavanje stanja, kako bi se postiglo stanje najbliže ekološkom kontinuumu, posebno sa obzirom na migracije faune i odgovarajuca mrijestilišta i gnjezdišta.	Uslovi su u skladu sa postizanjem gore navedenih vrijednosti za biološke elemente kvaliteta.	Uslovi su u skladu sa postizanjem gore navedenih vrijednosti za biološke elemente kvaliteta.
<b>Fizicko-hemijski uslovi</b>			
<b>Opšti uslovi</b>	Fizicko-hemijski elementi potpuno ili skoro potpuno odgovaraju nenarušenom statusu površinskih voda najbližih po poređenju sa doticnim vještackim ili jako izmijenjenim vodnim tijelom. Koncentracije nutrijenata su u rasponu koji je uobičajen za takav nenarušen status. Temperatura, režim kisika i pH u skladu su sa uslovima koji vladaju u najbliže uporedivim površinskim vodama u nenarušenom statusu.	Vrijednosti su u rasponu utvrđenom tako da osigurava funkcionisanje ekosistema i postizanje vrijednosti bioloških elemenata kvaliteta. Temperatura, režim kisika i pH ne izlaze iz utvrđenih raspona koji omogućuju funkcionisanje ekosistema i postizanje vrijednosti bioloških elemenata kvaliteta.  Koncentracije nutrijenata također ne izlaze iz raspona.	Uslovi su u skladu sa postizanjem gore navedenih vrijednosti za biološke elemente kvaliteta.

<b>Specificni sinteticki zagadivaci</b>	Koncentracije blizu nule, ili barem ispod granica detekcije najnaprednijom analitickom tehnikom u opštoj upotrebi.	Koncentracije ne prelaze standarde utvrđene u skladu sa postupku opisanom u tacki 1.2.6. <sup>1</sup> ne prejudicirajući Direktivu 91/414/EC i 98/8/EC. (<EQS)	Uslovi su u skladu sa standartama za biološke elemente
<b>Specificni nesinteticki zagadivaci</b>	Koncentracije ostaju u rasponu uobičajenom za nenarušeni status u površinskim vodama koje su najbliže uporedive sa dotičnim vještackim ili jako izmijenjenim vodnim tijelom (osnovni nivo – bgl)	Koncentracije ne prelaze standarde utvrđene u skladu sa postupkom opisanom u tacki 1.2.6. <sup>1</sup> ne prejudicirajući Direktivu 91/414/EC i 98/8/EC. (<EQS)	Uslovi su u skladu sa standartama za biološke elemente

## 1.4. Klasifikacija i prezentiranje ekološkog statusa

### 1.4.1. Uporedivost rezultata biološkog monitoringa

- (i) Države Clanice uspostavice sisteme za monitoring u svrhu procjenjivanja kvaliteta specificiranih za svaku kategoriju površinskih voda ili za jako izmijenjene primjeni dole opisanog postupka na jako izmijenjena ili vještacka vodna tijela treba formulisati kao napomene o ekološkom potencijalu. Takav sistem može koštati tipova koje su reprezentativne za element kvaliteta u cjelini.

### 1.4.2. Prezentiranje rezultata monitoringa i klasifikacija ekološkog statusa i ekološkog potencijala

- (i) Za kategorije površinskih voda, klasifikacija ekološkog statusa tijela površinskog od vrijednosti rezultata biološkog i fizicko-hemiskog monitoringa za relevantne vodne tijela prema prvoj koloni dole navedene tabele. Države Clanice osigurace karte svakog vodnog tijela s klasifikaciju ekološkog statusa svakog vodnog tijela označenog odgovarajućom koloni tabele

Klasifikacija ekološkog statusa		Boja
Visoki	Dobar	Plava

Umjeren	Slab	Zelena
Loš		Žuta
		Narandžasta
		Crvena

- (ii) Za jako izmijenjena ili vještacka vodna tijela ekološki potencijal bice rezultata biološkog i fizicko-hemijskog monitoringa za relevantne elemente prvoj koloni dole navedene tabele. Države Clanice pripremice karte svih vodnih tijela, odnosno trecoj koloni za jako izmijenjena vodna tijela.

B O J A		
Klasifikacija ekološko-potencijala	Vještacka vodna tijela	Jako izmijenjena vodna tijela
Dobar i bolji	Jednake zelene i svjetlosive pruge	Jednake zelene i tamnosive
Umjeren	Jednake žute i svjetlosive pruge	Jednake žute i tamnosive pruge
Slab	Jednake narandžaste i svjetlosive pruge	Jednake narandžaste i tamnosive pruge
Loš	Jednake crvene i svjetlosive pruge	Jednake crvene i tamnosive pruge

(iii) Države Clanice također će označiti crnom tackom na karti one vode na kojoj je dobar ekološki potencijal zbog nepridržavanja jednog ili više standarda kvaliteta s obzirom na sintetičke i ne-sintetičke zagadivace (prema režimu pridržavača Država Clanica).

## Aneks VII PLANOVI UPRAVLJANJA RIJECNIM SLIVOM

- A. Planovi upravljanja rijecnim slivovima moraju obuhvatiti sljedeće elemente:
1. opšti opis karakteristika vodnog područja, u skladu sa Cl. 5 i Aneksom II. Opis područja;
  - 1.1. Za površinske vode:
    - karte položaja i granica vodnih tijela,
    - karte ekoregiona i tipova površinskih voda u slivu,
    - oznaku pripadajućih uslova za tipove površinskih voda;
  2. sažeti prikaz svih znacajnih pritisaka i uticaja ljudske aktivnosti na status površinskih voda, uključujući:
    - procjenu zagadenja iz tlačastih izvora,
    - procjenu zagađenja iz difuznih izvora, uključujući i pregled korištenja zemljišta,
    - procjenu pritisaka na kvantitativni status voda, uključujući i zahvatanje,
    - analizu ostalih uticaja ljudskih aktivnosti na status voda;
  4. kartu mreže monitoringa uspostavljenu za svrhe iz Cl. 8 i Aneksa V, te prezentaciju programa monitoringa provedenih prema tim odredbama, u kojima se prati:
    - 4.1 površinskih voda (ekološki i hemijski)
    - 4.2 podzemnih voda (hemijski i kvantitativni)
    - 4.3 zaštitenih područja;

7. sažeti prikaz programa mjera donesenih po Cl. 11, uključujući i nacine na postignuti

**ANEKS IV - LISTA CLANOVA RADNE GRUPE**

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
ALVARES	Teresa	PORUGAL	Ministerio do Ambiente e do Ordemamento do Territorio	Av. Almirante Gago Coutinho 30; PT-1049-066 Lisbon	[351] 21 8430347	[351] 218409
ANDREADAKIS	Andreas	GREECE	National Technical University	5, Iroon Polytechniou Str.GR-15780 Athens	[30] 1-6528078	[30] 1-7722
Aschauer	Arno	Austria	Umweltbundesamt	Spittelauer Lände 5 Österreich A-1090 Wien	[43] 1 31304 3581	[43] 1 31304 3
AUBERT	Geraldine	FRANCE	Agence de l'Eau Artois - 200, rue Marcelline; Picardie	F-59508 Douai Cedex	[33] 327 999000	[33] 327 999
BALASHAZY		HUNGARY				
BARKANS	Idrikis	LATVIA				
BARTH	Friedrich	European Commission	Europäische Kommission, GD Umwelt	Beaulieu 9; B-1160 Brussels	[32] 229-90331	[32] 229-68
BENDER	Michael		EEB/Grüne Liga			
BOGIE	Andrew	IRELAND	Department of the Environment and Local Government	Custom House Dublin 1	[353] 1 8882317	[353] 1 8882
BOUMA	Jestke	NETHERLANDS	Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA)	PO Box 52 NL-3300 AB Dordrecht		

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
BRESSER	Ton	NETHERLANDS	National Institute of Public Health and Environmental Protection RIVM	P.O.Box 1 NL-3720 BA Bilthoven	[31] 30-2743756	[31] 30-2743756
CHOVANEC	Andreas	AUSTRIA	Umweltbundesamt Österreich	Spittelauer Lände 5 1090 WIEN	[43] 1 31304 3680	[43] 1 31304 3680
CHRIST	Andreas	GERMANY	Ministerium für Umwelt und Forsten	Kaiser Friedrich Str. 1 D-55116 Mainz	[49] 6131 16 2441	[49] 6131 16 2441
COCH FLOTATS	Antonio	SPAIN				
CONSTANTIN	G.	ROMANIA				
CORBELLI	David	UK	Scottish Environment Protection Agency (SEPA) Perth Office	7 Whitefriars Crescent, UK-PH2 OPA Perth	[44] 1738 627 989	[44] 1738 630 989
CZERSKA	Bernadette	POLAND	Ministry of the Environment	52/54, Wawelska St. PL-00-922 Warsaw	[48] 22 5792342	[48] 22 57 92342
DEMIR	Tuncay					
DIAZ LAZARO	Jose A.	SPAIN	Ministerio del Medio Ambiente	Augustin de Bethencourt, 25 ES-28071 Madrid	[34] 91 53 50 500	[34] 91 55 49 500
DONTCHEVVL		BULGARIA				
DUGGAN	Pat	IRELAND	Department of the Environment and Local Government	Custom House Dublin 1		

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
FORROW	David	UK	Environment Agency of England and Wales (EA)	Evenlode House, Howbery Park, Wallingford UK-OX10 8BD Oxfordshire	[44] 1491 82 8552	[44] 1491 82 8552
GHINI	Maria	GREECE	Ministry of Development of Greece/Directorate of Water and Natural Resources	Michalakopoulou Str. 80 GR-10192 Athens	[30] 1 77 08 410	[30] 1 77 71
GRCAR	Gabrijela					
HANSEN	Wenke	GERMANY	Ecologic -Institut für Internationale und Europäische Umweltpolitik	Pfalzburger Str. 43-44 D-10717 Berlin	030-86880-123	030-86880
HEINONEN	Pertti	FINLAND	Finnish Environment Institute	P.O.Box 140 FIN-00251Helsinki	[358] 9 4030 0661	[358] 9 4030 0661
HELLSTEN	Seppo	FINLAND	Finnish Environment Institute/Hydrology and Water Management Division	P.O. Box 413 FIN-90101Oulu	[358] 9 4030 0961	[358] 8 547 2
HBUR		POLAND				
IRMER	Ulrich	GERMANY	Umweltbundesamt / FG Binnengewässer	Bismarckplatz 1 D-14193 Berlin	[49] 30-8903-2312	[49] 30-8903-2
JANNING	Jörg	GERMANY	Niedersächsisches Umweltministerium	PO 4107 D-30041 Hannover	[49] 511 120 3362	[49] 511 99
JARVI	Torbjorn	SWEDEN	National Board of Fisheries			
JOHANSSON	Caterina	SWEDEN	Swedish Environmental Protection Agency/Department of Environmental Assessment	Blekholtmsterrassen 36 SE-10648 Stockholm	[46] 8 698 1245	[46] 8 6981

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
JOHANSSON	Daniel		EURELECTRIC		[32] 2 525 1042	[32] 2 515 1
KACZMAREK	Bernard	BELGIUM	Bureau des Agences de l'Eau à Bruxelles		[32] 2 545 11 64	[32] 2 545 1
KAMPA	Eleftheria	GERMANY	Ecologic - Institut für Internationale und Europäische Umweltpolitik	Pfalzburger Str. 43-44 D-10717 Berlin	[49] 30-86880-0	[49] 30-86880
KELLET	Michael	UK	Scottish Executive Rural Affairs Department	Area 1H8, Victoria Quay UK-EH6 6QQ Edinburgh	[44] 131 244 0219	[44] 131 244 0
KINKOR	Jaroslav	CZECH REPUBLIC				
KIPGEN	Robert	LUXEMBURG	Administration des Services Techniques de l'Agriculture	16, rte d'Esch BP 1904 L-1019 Luxembourg	[352] 457172 326	[352] 457172
KJELLERUP LARSEN	Lars	DENMARK	Ministry of the Environment/Danish Forest and Nature Agency	Haraldsgade 53 DK-2100 Copenhagen O	[45] 39 472825	[45] 39 279
KOLLER-KREIMEL	Veronika	AUSTRIA	Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water management VII / 1	Marxergasse 2 A-1030 Wien	[43] 1 71100/7538	[43] 1 71100/7
KONECNY	Robert	AUSTRIA	Umweltbundesamt Österreich	Spittelauer Lände 5 A-1090 Wien	[43] 1 31304 3581	[43] 1 31304 3
KOUVOPOULOS	Yannis	GREECE	Public Power Corporation/Hydro-Electric Projects Development Department	56-58 Agisilaou Str. GR-10436 Athens	[30] 1 5244554	[30] 1 5220

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
KRAEMER	Andreas	GERMANY	Ecologic - Institut für Internationale und Europäische Umweltpolitik	Pfalzburger Str. 43-44 D-10717 Berlin	[49] 30-86880-0	[49] 30-86880-
Kyrou	Kyriacos	CYPRUS	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Water Development Department	CY-1413 NICOSIA	[357] 22803183	[357] 22675
LAMBOT	Francis	BELGIUM				
LAZAROU	Anastasia	GREECE	Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works	147 Patission Str. GR-11251 Athens	[30] 1 8650106	[30] 1 8562
LIGTVOET	Willem	NETHERLANDS	National Institute of Public Health and Environmental Protection RIVM	P.O. Box 1, Antonie van Leeuwehoeklaan 9 NL-3720 BA Bilthoven	[31] 302 743149	
MAKRIYORGOS	Charis	GREECE	Public Power Corporation	56-58 Agisilaou Str. GR-10436 Athens	[30] 1 3355108	[30] 1 5220
MARCUELLO	Conchita	SPAIN				
MARDSEN	Martin	UK	Scotland and Northern Ireland Forum for Environmental Protection (SNIFFER) and Scottish Environment Protection Agency (SEPA)	Corporate Office, Erskine Court, The Castle Business Park UK-FK9 4TR Stirling	[44] 17 86 45 77 00	[44] 17 86 44 6
MARTINET	Fabrice	FRANCE	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement		[33] 1 42 19 13 23	[33] 1 42 19

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
MARTTUNEN	Mika	FINLAND	Finnish Environment Institute/Department for Expert Services	P.O. Box 140 FIN-00251 Helsinki	[358] 9 4030 05 16	[358] 9 4030 05 16
MOREN-ABAT	Marta-Cristina	European Commission	DG Environment B1 Water, Marine and Soil	Beaulieu 9 B-1160 Brussels	[32] 2-2967285	[32] 2-2967285
OMORPHOS	Charis	GREECE				
ORTIZ-CASAS	Jose Luis	SPAIN	Ministerio del Medio Ambiente	Plaza de San Juan de la Cruz ES-28071 Madrid	[34] 91 597 6174	[34] 91 597 6174
PANNONHALMI	Miklos	HUNGARY	North-Transdanubian District Water Authority			
PEDERSEN	Tor Simon	NORWAY	Norwegian Water Researches and Energy Dir/Hydrology Dept	Pb.5091 Majorstua N-0301 Oslo	[47] 22 959 205	[47] 22 959 205
PILKE	Ansa	FINLAND	Finnish Environment Institute	P.O. Box 140 FIN-00251 Helsinki	[358] 9 4030 0697	[358] 9 4030 0697
PUIG	Alejandra	SPAIN	Ministerio del Medio Ambiente	Plaza de San Juan de la Cruz ES-28071 Madrid	[34] 91 597 5695	[34] 91 597 5695
PIO	Simone	PORTUGAL	Ministerio do Ambiente e do Orçamento do Territorio	Av. Almirante Gago Coutinho 30; PT-1049-066 Lisbon	[351] 21 8430093	[351] 218473
PUNCOCHAR	Pavel	CZECH REPUBLIC	Ministry of Agriculture/Department of Water Management Policy	Tes.Nov. 17 CZ-11705 Prague 1	[42] 02 2181 2362	[42] 02 2181 2362
RAST	Georg	GERMANY	WWF			

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
RECHENBERG	Bettina	GERMANY	Umweltbundesamt	Bismarckplatz 1 D-14193 Berlin	[49] 30-8903 2785	[49] 30-8903 2785
RILLAERTS	Francis	BELGIUM	European Union of National Associations of Water Suppliers and Waste Water Services	127 Rue Colonel Bourg B-1140 Brussels	[32] 2 706 4080	[32] 2 706 4080
RIVAUD	Jean-Paul	FRANCE	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement	20, Avenue de Sécur F-75302 Paris 07 SP	[33] 1- 4219 1210	[33] 1 42 19 1210
ROELEN	Ute	UK	WFD Economics WG			
SCHEUER	Stefan		EEB			
SERBAN	Petru	ROMANIA			[40] 21 315 55 35,	[40] 21 312 22
STEINER	Anton	GERMANY				
TAGG	Andrew	UK	EUREAU (Thames Water)	Clearwater Court, Vasterm Road, Reading RG1 8DB	[44] 118 959 3471	[44] 118 959 3471
TUURMANN	Marko					
VAN OIRSCHOT	Miel	NETHERLANDS	Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA)	Zuiderwagenplein 2 P.O. Box 17 B-8200	[31] 32 02 98 665	[31] 32 249
VANQUAETHEM	Olivier	FRANCE	French Environment Ministry, Water Director	20, Avenue de Sécur F-75302 Paris 07 SP	[33] 142 191312	[33] 142 191312
VAN RIESEN	Sigurd	GERMANY				
VAN WIJNGAARDEN	Marjolein	NETHERLANDS	Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA)	PO Box 52 NL-3300 AB Dordrecht	[31] 78 6332736	[31] 78 631

PREZIME	IME	DRŽAVA	ORGANIZACIJA	ADRESA	TELEFON	
VINCEVICIENCE	Violeta	LATVIA				
VON KEITZ	Stephan	GERMANY	Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten	Mainzer Straße 80 D-65189 Wiesbaden	[49] 611 815 - 1331	[49] 611 815 -
WARMOES	Thierry	BELGIUM	Flemish Environment Agency	Bondgenotenlaan 140 B-3000 Leuven	[32] 1623 21 38	[32] 16-22 8
WALCYKIEWICZ	Tomasz	POLAND	Ministry of Environment, Department of Water Resources	52/54 Wawelska St. PL-00-922 Warsaw	[48] 22 5792331	[48] 22 5792
ZAVADSKY	Ivan	SLOVAKIAN REPUBLIC.				

## ANEKS V - LISTA STUDIJA SLUCAJA SA KONTAKT DETALJIMA

Studije slučaja su bile izvodene u sklopu posla Radne grupe za HMWB i dostupne su u elektronskoj formi na web stranici: <http://www.sepa.org.uk/hmwbworkinggroup>.

### Kontakt lista studija slučaja

Zemlja	Naziv studije	Ime kontakt osobe	Institucija/ organizacija	Email	Telefon
<b>A</b>	Bregenzerach R.	Konecny, Robert	Umweltbundesamt Österreich	Konecny@ubavie.gv.at	[43]131304 3581
	Danube R.	Konecny, Robert	Umweltbundesamt Österreich	Konecny@ubavie.gv.at	[43]131304 3581
	Wienfluss	Konecny, Robert	Umweltbundesamt Österreich	Konecny@ubavie.gv.at	[43]131304 3581
<b>B</b>	Dender R.	Vandaele, Karel	SORESMA	Karel.vandaele@soresma.be	[32] 3-2215540
<b>D</b>	Elbe R.	Frey, Michaela	University of Kassel	m.frey@bauing.uni-kassel.de	[49] 561-804 3949
	Seefelder Aach R.	Funke, Markus	University of Kassel	Funkem@hrz.uni-kassel.de	[49] 561- 8043912
	Lahn R.	Kuellmar, Ingrid	University of Kassel	Ingrid.kuellmar@uni-kassel.de	[49] 561- 8043991
	Ruhr R.	Podraza, Petra	University of Essen	Petra.podraza@uni-essen.de	[49] 201- 1833868
	Mulde R.	Podraza, Petra	University of Essen	Petra.podraza@uni-essen.de	[49] 201- 1833868
	Dhünn R.	Borchardt, Dietrich	University of Essen	Dietrich.Borchardt@uni- kassel.de	[49] 561- 8043912
<b>E</b>	Lozoya R.	Diaz, Jose Antonio	Ministerio del Medio Ambiente	Joseantonio.diaz@chtajo.es	[34] 91-53 50 500
<b>SF</b>	Kemijärvi L.	Marttunen, Mika	Finnish Environment Institute	Mika.marttunen@ymparisto.fi	[358] 9-403000
<b>F</b>	Authie R.	Aubert, Geraldine	Agence de l'Eau Artois-Picardie	G.Aubert@eau-artois-picardie.fr	
	Sarre R.	Demortier, Guillaume	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	DEMORTIER.G@Eau-Rhin- Meuse.fr	[33] 3-87344841
	Rhone R.	Stroffek, Stéphane	Agence de l'Eau Rhône- Méditerranée-Corse	Stephane.STROFFEK@earmc.fr	
<b>GR</b>	Nestos R.	Kouvolopoulos, Yannis	Public Power Corporation	Tsmys3@daye.gr	
<b>NL</b>	Haringvliet Est.	Backx, JJ.G.M.	RIZA	J.Backx@riza.rws.minvenw.nl	[31] 78-6332736
	Hagmolenbeek- Hegebeek R.	Lorenz, C.M.	Witteveen & Bos	c.lorenz@witbo.nl	[31] 570-697272
	Loosdrecht L.	Lorenz, C.M.	Witteveen & Bos	c.lorenz@witbo.nl	[31] 570-697272
	Veluwerandmeren	Lorenz, C.M.	Witteveen & Bos	c.lorenz@witbo.nl	[31] 570-697272
<b>NO</b>	Suldalslagen R.	Pedersen, Tor Simon	Norwegian Water Researches and Energy Dir/Hydrology Dept	tsp@nve.no	[47] 22-959 205

Zemlja	Naziv studije	Ime kontakt osobe	Institucija/ organizacija	Email	Telefon
	Beiarn R.	Bjørtuft, Sigurd K.,	Statkraft Grøner as	skb@statkraftgroner.no	
S	Eman R.	Weichelt, Ann-Karin	County Administrative Board Jönköping	Lansstyrelsen@f.lst.se	[46] 36-395000
	Daläven R.	Beier, Ulrike	National Board of Fisheries, Institute of Freshwater Research	Ulrika.Beier@fiskriverket.se	[46] 8-7590338
	Ume R.	Jansson, Roland	Swedish Environmental Protection Agency/Department of Environmental Assessment	Roland@eg.umu.se	[46] 90-7869573
	Archipelago, Baltic Sea	Tullback, Klara	County Administrative Board	Klara.tullback@ab.lst.se	[46] 8-7854103
UK (E&W)	Kennet R. (Thames)	Dunbar, Michael	Centre for Ecology and Hydrology	Mdu@ceh.ac.uk	[44] 1491-838800
	Tame R.	Dunbar, Michael	Centre for Ecology and Hydrology	Mdu@ceh.ac.uk	[44] 1491-838800
	Sankey Brook	Dunbar, Michael	Centre for Ecology and Hydrology	Mdu@ceh.ac.uk	[44] 1491-838800
	Great Ouse R.	Dunbar, Michael	Centre for Ecology and Hydrology	Mdu@ceh.ac.uk	[44] 1491-838800
UK (Scot)	Forth Estuary	Black, A. R.	Geography Department, University of Dundee	a.z.black@dundee.ac.uk	[44] 1382-344434
	Tummel R.	Black, A. R.	Geography Department, University of Dundee	a.z.black@dundee.ac.uk	[44] 1382-344434
UK (NI)	Dee R.	Black, A. R.	Geography Department, University of Dundee	a.z.black@dundee.ac.uk	[44] 1382-344434
	Lagan R.	Corbelli, David	SEPA	David.corbelli@sepa.org.uk	[44] 17-86457700

**Pod-grupe i kategorije vodnih tijela studija slučaja HMWB**

Zemlja	Naziv studije slučaja	Navigacijska podgrupa (Vodi: D)	Hidro snaga Podgrupa (Vodi: A)	Rijeka	Jezero	Tranzicijske vode	Obalne vode
A	Bregenzerach R.	+	+	+			
	Danube R.		+	+			
	Wienfluss						
B	Dender R.	+		+			
D	Elbe R.	+		+			
	Seefelder Aach R.		+	+			
	Lahn R.	+	+	+			
	Ruhr R.			+			
	Mulde R.						
	Dhünn R.						
E	Lozoya R.		+	+			
SF	Kemijärvi L.		+		+		
F	Authie R.			+			
	Sarre R.			+			
	Rhone R.			+			
GR	Nestos R.		+	+			
NL	Haringvliet Est.	+				+	
	Hagmolenbeek- Hegebeek R.				+		
	Loosdrecht L.				+		
	Veluwerandmeren				+		
NO	Suldalslagen R.		+	+			
	Beiarn R.		+	+			
S	Eman R.		+	+			
	Daläven R.		+	+			
	Ume R.		+				
	Archipelago, Baltic Sea						+
UK (E&W)	Kennet R. (Thames)	+		+			
	Tame R.			+			
	Sankey Brook	+		+			
	Great Ouse R.	+		+			
UK (Scot)	Forth Est.					+	
	Tummel R.			+			
	Dee R.			+			
UK (NI)	Lagan R.	+		+			

**Studije slučaja i specificne upotrebe**

Država	Naziv studije slučaja	Navigacija	Zaštita od poplave/ utvrda obale	Hidro-snaga	Snabdijeva-nje vodom	Poljoprivreda / šumarstvo	Urbanizacija	Industrija
Napomena: (***: Specifcna upotreba visokog intenziteta, **: Specifcna upotreba srednjeg intenziteta, *: Specificna upotreba niskog intenziteta)								
A	Bregenzerach R. Danube R. Wienfluss	**	*** ***	*** ***			**	**
B	Dender R.	***	*			*	*	**
D	Elbe R. Seefelder Aach R. Lahn R. Ruhr R. Mulde R. Dhünn R.	***  **  *  **  **	***  **  **  **  **			**  ***  *  ***  **  ***	*  *  ***  **  ***	*  *  **  **
E	Lozoya R.			**	***	*	*	
SF	Kemijärvi L.		**	***		*	*	*
F	Authie R. Rhone R. Sarre R.		**  ***  *	**  ***  **		***  *  **	**  **  *	*
GR	Nestos R.		**	***		**		
NL	Haringvliet Est. Hagmolenbeek-Hegebeek R. Loosdrecht L. Veluwerandmeren	***  **  **  *	***  **  **  **		**  *  *  *	*		
NO	Suldalslagen R.			***		*	*	*

Država	Naziv studije slučaja	Navigacija	Zaštita od poplave/ utvrda obale	Hidro-snaga	Snabdijeva-nje vodom	Poljoprivreda / šumarstvo	Urbanizacija	Industrija
Napomena: (***: Specifcna upotreba visokog intenziteta, **: Specifcna upotreba srednjeg intenziteta, *: Specifcna upotreba niskog intenziteta)								
	Beiarn R.		*	***		*		
S	Eman R. Dalalven R. Ume R. Archipelago,Baltic coastal	***	*	***		*	*	*
UK (E&W)	Kennet R. (Thames) Tame R. Sankey Brook Great Ouse R. Forth Est.	*** ** * ** **	** *** ** *** ***		*	**	**	**
UK (Scot)	Tummel R. Dee R. Lagan R.		**	***	** * *	** *** ***	*** ** ***	** ** ***
UK (NI)								

## ANEKS VI - IZVJEŠTAJI STUDIJE SLUCAJA

### Austrija

**Konecny, Robert, Arno Aschauer, Andreas Chovanec, Johann Waringer, Reinhard Wimmer and Stefan Schmutz (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study Danube, Federal Environment Agency, Vienna.

**Konecny, Robert, Arno Aschauer, Andreas Chovanec, Reinhard Wimmer, Stefan Schmutz (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study Bregenzerach, Federal Environment Agency, Vienna.

**Konecny, Robert, Arno Aschauer, Andreas Chovanec, Reinhard Wimmer and Hubert Keckeis (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study Wienfluss, Federal Environment Agency, Vienna.

### Belgija

**Vandaele, Karel, Ingrid De Bruyne, Gert Pauwels, Isabelle Willems and Thierry Warmoes (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Dender river, the Mark river and Bellebeek river in Flanders, Soresma environmental consultants and Flemish Environmental Agency, Leuven and Antwerp.

### Finska

**Marttunen, Mika and Seppo Hellsten (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Lake Kemijärvi, Finland, Finnish Environment Institute, Helsinki.

### Francuska

**Agence de l'Eau Artois Picardie (2002)**, Heavily Modified Water Bodies – Case study on the River Authie , France.

**Agence de l'Eau Rhin-Meuse (2002)**, Heavily Modified Water Bodies – Case Study on the River Sarre, France.

**Agence de l'Eau Rhone Méditerranée Corse (2002)**, Heavily Modified Water Bodies – Case Study on the River Rhone, France.

### Njemacka

**Borchardt, Dietrich and Petra Podraza (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe – Case Study on the river Dhünn, Institute for Water Resources Research and Management, University Kassel, Kassel.

**Funke, Markus, Dietrich Borchardt, Michaela Frey and Ingrid Schleiter (2002),**

Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Seefelder Aach River,  
Institute for Water Resources Research and Management, University of  
Kassel, Kassel.

**Frey, Michaela, Dietrich Borchardt, Markus Funke and Ingrid Schleiter (2002a),**

Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Elbe River, Institute  
for Water Resources Research and Management University Kassel, Kassel.

**Müller, Andreas, Dirk Glacer, Martin Halle, Petra Podraza and Thomas**

**Zumbroich (2002)** Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the  
River Zwickauer Mulde, Buero fuer Umweltanalytik, Bonn, Essen.

**Podraza, Petra, Dirk Glacer, Martin Halle, Andreas Müller and Thomas**

**Zumbroich (2002)** Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the  
River Ruhr, University of Essen, Institute of Ecology, Department of  
Hydrobiology, Essen.

**Schleiter, Ingrid, Dietrich Borchardt, Markus Funke and Michaela Frey (2002),**

Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the River Lahn, Institute  
for Water Resources Research and Management, University Kassel, Kassel.

## **Grcka**

**Paraskevopoulos, Alexis (2001),** Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on  
the River Nestos, Paraskevopoulos-Georgiadis EPE.

## **Nizozemska/Holandija**

**Backx, J.J.G.M., G. v.d. Berg, N. Geilen, A. de Hoog, EJ. Houwing, M. Ohm, M. van**  
**Oirschot and M. van Wijngaarden (2002),** Heavily Modified Waters in  
Europe - Case Study on the Haringvliet Estuary, RIZA, Dordrecht.

**Lorenz, C.M. in association with DWR and RIVM (2001),** Heavily Modified Waters  
in Europe - Case Study on Lake Loosdrecht, Witteveen+Bos (W+B), DWR and  
RIVM, Deventer.

**Lorenz, C.M. in association with RDIJ and RIZA (2001a),** Heavily Modified Waters  
in Europe - Case Study on the Veluwerandmeren, Witteveen+Bos (W+B),  
RDIJ and RIZA, Deventer.

**Lorenz, C.M. (2001b),** Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the  
Hagmolen-Hegebeek, Witteveen+Bos (W+B), Deventer.

## **Norveška**

**Bjøruft, Sigurd K., Jan-Petter Magnell and Jan Ivar Koksvik (2002),** Heavily  
Modified Waters in Europe - Case Study on the Beiarelva watercourse,

Statkraft Grøner and Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Lysaker and Trondheim.

**Johansen, Stein W., Jan-Petter Magnell, Svein Jakob Saltveit and Nils Roar Saelthun (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Suldalslågen River, Statkraft-Grøner, NIVA and LFI, Lysaker.

### Španija

**Diaz, Jose-Antonio and Montserrat Real (2001)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the river Lozoya (Tajo, Spain), Confederación Hidrográfica del Tajo, Calidad de Aguas and Limnos, S.A., Barcelona, Madrid.

### Švedska

**Beier, Ulrike (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the River Daläven, National Board of Fisheries, Institute of Freshwater Research, Drottingholm.

**Jansson, Roland (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe: Case Study on the Ume River in northern Sweden, Landscape Ecology Group, Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University, Umeå.

**Weichelt, Anna-Karin (2001)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Emån river, Sweden, County Administrative Board Jönköping, Jönköping.

**Tullback, Klara and Cecilia Lindblad (2001)**, Heavily Modified Waters in Europe - A Case Study of the Stockholm Archipelago, Baltic Sea, County Administrative Board of Stockholm, Environment and Planning Department and Department of Botany Stockholm University, Stockholm.

### UK, Sjeverna Irska

**Hale, Peter, David Corbelli, Claire Vincent, Meg Postle, Teresa Venn and John Ash (2002)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the River Lagan, the Tidal Lagan Transitional Water & the Port of Belfast Coastal Water, Northern Ireland, Environment and Heritage Service and Risk & Policy Analysts, Lisburn, London.

### UK, Engleska i Vels

**Dunbar, Michael, Douglas Booker, Charlie Stratford, Peter Latimer, Helen Rogerson, Jonathan Bass, Hugh Dawson, Rodolphe Gozlan, Stewart Welton, John Ash, Teresa Fenn and Meg Postle (2002)**, Heavily Modified

Waters in Europe - Case Study on the Great Ouse Catchment, submitted by the Environment Agency of England & Wales and the UK Government Department for Food, Environment and Rural Affairs, England and Wales.

**Dunbar, Michael, Douglas Booker, Charlie Stratford, Peter Latimer, Helen Rogerson, Jonathan Bass, Hugh Dawson, Rodolphe Gozlan, Stewart Welton, John Ash, Teresa Fenn and Meg Postle (2002), Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Tame Catchment, submitted by the Environment Agency of England & Wales and the UK Government Department for Food, Environment and Rural Affairs, England and Wales.**

**Dunbar, Michael, Douglas Booker, Charlie Stratford, Peter Latimer, Helen Rogerson, Jonathan Bass, Hugh Dawson, Rodolphe Gozlan, Stewart Welton, John Ash, Teresa Fenn and Meg Postle (2002), Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Sankey Catchment, submitted by the Environment Agency of England & Wales and the UK Government Department for Food, Environment and Rural Affairs, England and Wales.**

**Dunbar, Michael, Douglas Booker, Charlie Stratford, Peter Latimer, Helen Rogerson, Jonathan Bass, Hugh Dawson, Rodolphe Gozlan, Stewart Welton, John Ash, Teresa Fenn and Meg Postle (2002), Heavily Modified Waters in Europe - England and Wales Case Studies, Guidelines on identification, assessment and designation of rivers, Final Draft (Version 4), submitted by the Environment Agency of England & Wales and the UK Government Department for Food, Environment and Rural Affairs, England and Wales.**

**Dunbar, Michael, Douglas Booker, Charlie Stratford, Peter Latimer, Helen Rogerson, Jonathan Bass, Hugh Dawson, Rodolphe Gozlan, Stewart Welton, John Ash, Teresa Fenn and Meg Postle (2002), Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the River Kennet, submitted by the Environment Agency of England & Wales and the UK Government Department for Food, Environment and Rural Affairs, England and Wales.**

#### **UK, Škotska**

**Black, A. R., O.M. Bragg, R.W. Duck, A.M. Findlay, N.D. Hanley, S.M. Morrocco, A.D. Reeves and J.S. Rowan (2002), Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the River Tummel, Geography Department, University of Dundee, and Department of Economics, University of Glasgow, Dundee, Glasgow.**

**Black, A. R., O.M. Bragg, C.M. Caudwell, R.W. Duck, A.M. Findlay, N.D. Hanley, S.M. Morrocco, A.D. Reeves and J.S. Rowan (2002a), Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the Forth Estuary, Geography Department and Biological Sciences Institute, University of Dundee, and Department of Economics, University of Glasgow, Dundee, Glasgow.**

**Black, A. R., O.M. Bragg, R.W. Duck, A.M. Findlay, N.D. Hanley, S.M. Morrocco,**

**A.D. Reeves and J.S. Rowan (2002b)**, Heavily Modified Waters in Europe - Case Study on the River Dee (Galloway, Scotland), Geography Department and Biological Sciences Institute, University of Dundee, and Department of Economics, University of Glasgow, Dundee, Glasgow.